مورت گنیش جی

اوم شری گنیشای نمہ

نمو نمو گز ندرائے

نمہ ایشرہ پُترائے

گوڈن سیٹھین شرن ازا گنیشس

گوڈن چھی آدِ گنپت بیہ کمار

دویم کرست گورس پننس نمسکار

سدا شیوہ ان ژہ اسہ اندہ کارین گاش

وچھن گژہ کیا یہ وژ آکاشہ وٲلی

اچھو وچھہ لوپوستہ کیو کنو بوز

ہیچھت بوزِت وچھتا اگن پزا ان

زٕ دوہ سو ملتن غنیمت چھی جوانی

پنُن دم چھی غنیمت بوز رژکت

رتن چھی دم پنُن کھارنہ وٲلن

رتن رھرشن سو بزسیت سہ گرن تیل

رتن چھی دم پنن سوی یتھ کھارن

ایکہ وَنتہ دِرایرشے

شری گنیشائے نمو نمہ

کران یس چھی رکھیات شیشہ نوکس

سورن ژہی سوی ڈلک کاسی اندہ کا

ریڈی سوی گور پنون یہ بوہ سرہ تار

سپریہ چھیکن تہ ان کیا زانہ ریکاش

زولی رژ لجیہ نے تو پار زالی

شمت بہ وچھہ وتن کیا شیو شمت روز

فلس چھی ہال ہلس چھی سیٹھن گن

تہ اونک لی ووک ای یار جالی

چھو بروتھم بروتھہ روزن چھی پتم پت

ژنگ قیمت امنگ ملیار گاٹن

تھوس بر دارہ وتا گرونہ ژھنس جیل

رتن یلہ راوہ بے حاصل چھو ژماران

چھلت کھارن تہ والن چھی لگن رس
قدریم زان پانس تشہ یمن دون
ہاردی گٹہ کٹھو ہیون یس تت اندر ژاو
پھٹا افسوس مت گو ونہ کیس کن
پنجر پولاد مر برہمن چھن بجان
گرتھی حاصل تہ کیشراہ پزہو ژہ اسی
یہ من چھی پان فراہ آئینہ چھس ناو
گرتھن اسی ژہ ییو تتو واتہ ناوکی
تھوسن برد اہ دت چھک پانہ دیوا
ژپت تو دار ہتھو یر ژلنہ ہی دیب
ژہ بو چھک کنھہ کنہس کینژاہ لگوی ناو
پلن پٹ رود زن ہڈ و یاد اسی
سمی ڈیشت مہ سینپن شاد و غمگین
وچھک سماکیا برم بازہ ہاون
است وتون سو ییو تامت نون دل
مہ کراپراد کت کھا و یادست زان
اچھو وچھہ بوز کنو تس ازہ سندکا
سیپن لاچار شا یس نشہ ژہ تھو کن
دغا بازی چھہ ییتھ کھوژپت روزن
حلب شیشس ژلی یوژہ سیتھ کھی
کرہن اخباج راکھسن نشہ مہ ووچ
متس کھوژن ستس سیتن سپن یوزہ

سہ بودہ کرسہ یتھوی چھوی سنگ فارس
سویدوی آسہ شستر سانپنس ستن
سوامرت چت اتھس کیا لعل ہنتاو
تہ بوزت چھنہ دچھن تہ آنمس کن
کھمن گژہ سیر شمراوت زتن پران
دلی درشن دی ازول یادکاسی
تلس ژ نگار لاران ییہ دریاو
گوپت پاتالہ تلہ آکاش ہاوی
وچھک باغس اندر کیاہ گل تہ گلزار
ژلی پلہجرتہ دیشک وتشنہ سندر ییہ
ہشتی اگنیان سارو کت ژ تس نتھا
ژلی یلہ رامہ رامہ ونہ دہ بار سی
غم وشادی وچھک آین باین
اسرورنہ منوشن کھو ژہ ناون
پتو لاکن وچھن تہ کنھہ حاصل
استہ نشہ ژل منشہ سندپھل پھو سنتان
یمس ازس گبر رامت چھو اوتار
مہ گرتھہ ژ تیز کرپر ہیز پاپن
نیو گت ست سنچ وت ژھارکت یوز
است تراوت سنس سیتن گرتھی لی
شرن گرتھ ایشرس سیتھہ گو بیبن
است یہ لوی آسی ورژل ور

بوزِ سے بیگانہ آسی رَت وَندس رَت
سیچ بر ژھ سدا شیو جیو سِتَس سیت
ژھا سیتا سَتک سَتھ رامہ لچھمن
سوراون چھی تِمس نِشہ راوسارِو
سمت شمشیر و براگج گرُن تیز
کھا خنجر گنڈِت لنکا یہ ژھارُن
گیا نک جامہ چھی سامانہ رَت گن
یِہ کرِت کیکی زنم زانن سہ مِتر آ
درہ سنتوش دِل و پدیش و نو اسا
یہ دیو پدار چھی گرِ وال لاگس
کرک راچھہ ژاگت یہ راوُن
چھہ کانچ کل ترن چھکو تہ کرن
وُن کتھہ فوج دم زانن پتن و یر
اتن میل گور پتن سوی مارِہ ہل ہیر
یہ کتھہ راوی تہ چھی پانس نِشہ تیار
منت مند و دری چھی انتظارس
سرہ ون سورہ سیت آئینہ زن من
گور و گند مرُ چھہ ونت کت بوزکن دا
تہ بوزنہ سیت وُندس آنند آسی
تہ زانگ پانہ دی گت کیا ژہ مارِہ

کری پرت جاپہ پتر پاٹھن فاقت
ژہ ست سیتِن چھن گرہ انگ ٹھن کت
ہت ہت ملت اَست اون چھو گرزان
سو پالی رامہ چندرن منڈہ چھاو
ژنس گردن چھو دشمن کرژ ہیر
سپر شوبہ و اسنا راکھس چھو یار ن
انگلہ سنگ پوچھا موون و پیشن
ورم دشرت کوسلا کرمہ لیکھا
گتہ ہت ادہ رام لو بچہ لینکہ کرہ داس
ستھاہ گر راچھہ راکھس پتھنہ زاگس
تہ ہی ٹھا گور کتھہ پیراو فہ ناوُن
و چار چھ و تہ یک زہر س گژھی تند
اسہ ماپچھ منت گور و شبد ہ ون
لکھسک آگاش ہر دیکہ کو چھکن فہ
لبکہ بلیہ ژٹ تراو کِ آہنکار
ہہ کر مشرب و چھان سکلس ستھار
پوترِ بز وشن دلیشت ملکھ
چھو کیاہ روزن چھو لوزن رامہ اوتار
یہ کت رٹ یاد ایشر و یاد کا
لتک آسک ژہ گتو گتو و اتنا

پوچھنا پاروتی جی کا کلجوگ آدمیوں کا

حال سوامی شیوہ جی سے

وِہان نارو رِیشی لوٗزان زبہ ہما
پرِژھس دیوِیہ ہتی شیوہ جی پرٛژی ووٚن
تم آسن دھرمہ نشہ وارِہ ادھرمی
گرِژھن تا پن اندر ساری گرفتار
گرِژھن پاپن اندر ساری اگت بند
مہ چھِم تلواسن تم کیتھہ پاٹھ موکلن
ونہ دیوِیہ کن لگ ہی سداشیو
وننہ دیوِیہ لگ شیوہ جی کنو لجہ
سمی گژھ پچھہ نہ کینہ وِزہ سنت بھاو
ونہس کنت ہتھاو تسند ناو ہن گیتہ
اگر غافل یم متش ہین رامہ سند ناو
اوی کارژاہ سوہ یس میتہ کن ہرس آسے
اوی کاٹھہ لوکن پرٛہ رامہ رامہ
تسندہ ورشتہ سنتا پرنی اچھم لوبر
کنویس لوزہ لوینت شہروژہ تسن
اچھویس دلیشہ تس چشمن ہلیس گاش
تھون یم کن تہ ہونت من گژھ ہیک صاف
دلیس دیوِیہ شیوہ جی لوزہ ناو ہم
دلیس تم یہ سور اوٚتا تو ہموو آ
منگن عزت ساری ہندہ دست شوق

سداشیو دیوہ تاہت آسن یکجا
سپنہ کیاہ حال کالجگہ کن منوشن
دھرم تراون ستھا لاگن گوٚ کرمی
بڈن پاپن اندر کیتھہ پاٹھ چھک تار
دزن چھس کیتھہ وچھن تم سکھہ آنند
تمن آسم سخاہ گومت ملت ہین
موکلن تم خوشی سپن تہ کن تھو
موکلن تم دوکھہ نشہ تہ سکھہ روز
اما پانس کرن تم رامہ سند ناو
موکلن نار نرکہ نش تمی سپت
تمن سارنی ہونک پتھر چھپلنہ آو
دلیس پتن نیس وکنہ چھس جاے
سو پراوی زندہ تے سورگہ جاے
تمی یتھہ دیوِیہ سپت گژھ وانہ گٹھ دور
گرِژھس تہ ہتہ نار نرکن تن نیش سنز
تمی یتھہ پاٹھ سرپس آسہ پرکاش
گلک راکھس منک ساری ژاک پاف
تمک کارن تسند برچار ناو ہم
کرت تف تینک پچھ کرن تال
مشھور تیتہ ہوئن انن ہتہ تسند تعریف

سمواد کرنا پاربتی جی کا شیوہ جی مہاراج سے

ونہ لگو شبو موکھس تسند نسگا
تموگن راونن لی کر بندانہ
دیوگت گت چھست پلہ سہل زانن
نشہ لیج بوم پیہ دیوی ہتن یے
کرن یچھہ کار پتھوی آیہ لاچار
ڈیس وشنس ژہ گرتھو چھم زنم دارن
گرتھی لاگن ژہ پالنس یوگہ مایا
کرم کرہ رازہ دشرتہ چھسہ سنتان
تتھی بوزتھ سپن پرتھوی شاد
سمت سارنی زر کولی دیوتا یم
ڈیس دیوی ہی شیوہ جی دیاکر

سہ لنکار اون نیہ یچھہ کرن کار
مہ پوشم کسن ژہ نیرم پان پانہ
کوکا موسیت نتھہ بوتھ اتھ ژارن
مرن زہ ووٗن شرن نارایَنس گے
ودان وشنس نشن گیہ یژ ونن زار
پیہ راون منشہ سندہ ورہ مارن
بووشن رام لاگی چھکژہ سیتا
زمی تس نشہ ہیے آدہ راونس جان
وچھان آس کرتھوم نتران اندر یاد
زنم دارن تہ واندر سینین تم
ونم اوتار دِوہ نیرم منک شر

شروع بال کانڈ آغاز احوال ظہور ہونا راجہ رامچندر جی کا

ونہ لگ رازہ دشرت آسو رازا
ستوگن شکھت بڈ شیو آسن ماتن
تمس آسن ور اجہ یا جاے آسن
دکھن سو لہ پتر یاتن نتھہ کرن شران
گبر آسش نتھ ژل آس یتس من
سٹھا راتش دوہس لیلا کران آس
دیان سیتس اندر تس دیوتہ درشن
اگنہ یاون سپن راون بوگالن
سپن وشت سو پلہ تھد وتھ جنسی

مدا مالک ملوکک چارہ سازا
سٹھا رژہ کامہ کرہ تم ہاگہ وانن
نحر یلن آس ژندک غم غوطہ کاسن
رچھن جوگن گوسانن سیت تھون زان
رتھی یتھہ سریہ پانس پٹ چھوپن نیشن
شرن سینین نرائن پانہ پوٹھیوس
دین تس گرہ مہ چھم زنمس ژہ لسن
سو گالت شینک اَین لنک زالن
وشمس نشہ گو لو ٹھیوم نارا ن

دِیُن اتس اُن گرٔ ھم آسُن مہ سنتان
اِنسان تم رِشن سٹھا جنگ کرنہ لاگی
کرِک جنگ یلہ وُبراوک ہمکٔ دُن
ترٔ نہ ؤی بخنہ بچہ گیہ پان ناوتس
ترین نش پانہ رِشُن ہیوٗ دُن کھرٔ
کوسلیا یہ اک دُتن کیکیہ اک بیو
دپان دٔے پانہ کوسلیا یہ بٔش زاو
کیٔز آسک سیتہ متر آلس کرٔک باو
اک برہمن پنڈتن تان ناچہ پان زا
گورن ذاتک گنڈتن دپنک کرن کار
پرزاپر زلنہ لبح یامت ٹھنہ پیٔے

دپس تم کرٔ تہ ہمک دِیوہ بوزہ نار
کھتس تمہ اگنہ منزہ کھیرسٔ نہ باگی
کھتس کھیرسٔ نہ باگی زانین ترن
دُونہ ؤی باگ تمو کھی باگہ راوِ
تمو کھو باگرت آسُک محبت
تموٗ دُت شُونہ لفظاہ نصف بوزِ
برت تس کیکیہ نشہ زاو گن تہا
شترگُن برت لچھمن جُو ہمتس زاو
کرٗو ہکہ ناو بن بُن آسنک آیے
شترگُن برت لچھمن رامہ اوتار
لزاگیہ راکھسن پانس لچکب رٔیے

اجود ہیا بسیون کالیلا ؛

پرٔبت تلہ چندر مہ وراو
تولک ہیالُ ایہ وراو
تُول ایہ کھار بدیہ وُوہ یاو
یارہ بل تل چھی گنڈ گنڈ ناوہ
کراو کرہ ڈُوٗرن نیری ژہ لاوہ
دِیف چھُی پرزلان ہیتہ ہیوتہ واوہ
سن دِت رازہ گرہ چھُو لیٔن ژاوہ
امنت وُندہ لیتہ ہیوہ متشر اوہ
ستشن ہنس پٹ ٹھر تھاوہ

ستئے گاش آوہ یئے
بخنہ ہنزہ بُومہ باویئے
ستئے گاش آوہ یئے
برٔ برٔ سُکھہ تہ ساوئے
ستئے گاش آوہ یئے
ژھنہ گرٔ ژہ زورہ اکہ ہواویئے
ستئے گاش آوہ یئے
لُوچ سپُے بُو تھاوہئے
ستئے گاش آوہ یئے

تصویر راجہ دشرت اور بشسٹ منی اور جگ کرنا واسطے حصول اولاد کے

تارِہ تہ طوطس کیلہ زن ناوہ
رِی وَن تم تتہ رِی مہ بوزاوہ
رازا دشرت بھرہ ناچھاوہ
آسہ لگ تار تمسندہ ناوہ
سُندروتہ وِگنیو بروے چھاوہ
زنگ زایہ تمسی لیس آسہ زاوہ
سمسار اوِچارہ آدم کھاوہ
رِکیازہ گو پورہ بیہ پیس تورہ آوہ
رزو کنہ چھس آمہ پنہ داوہ
سنتوشہ وِچارہ بیہ ست باوہ
سِریہ ریپہ منہ منز سومہ اوچھاوہ
پرکاش پانے کس کیاہ بوباوہ

ستگورستن تہ ہیچا دہ یے
ستتے گاش آوہ یے
گوسٹا یہ راتہ جوزا وِیے
ستتے گاش آوہ یے
وُنِدک غم غصہ دراوہ یے
ستتے گاش آوہ یے
وانہ کونہ آرِ ترِی آوہ یے
ستتے گاش آوہ یے
پھنہ نا پارہ بلہ ناو یے
ستتے گاش آوہ یے
ہسنہ ہمنہ اندر سُتی ژاوہ یے
ستتے گاش آوہ یے

تمن منز رامہ جُوزن سِریہ تہ مِل
سمِت باین ستن بلہ آسُن تیرن
تمن وُچھ وچھ کرنہ لگُ رازہ شادی
دِپن تم سارِ نی رِشِ رچ خبروَن
خرچہ بابت کُنہ کانہ آسہ محتاج
صُبح پھلُ سارِ نی گو آنہ گٹ دور
بہو ونِزِ ک کیشہ گوُٹھ نِندت کُرن
شہر رکہ خوتہ گنزراون پردِ پان
رِہی چھک دِ دوپن اوِدھا پرنہ گوُٹھ
اناتھن ہِند رِچھن منہ رازہ لوکن

کرن نار لگس تہ رمزن آنہ گنڈس تل
تہ کولی دِیو تا آس چرخہ فیرن
بشادی بو مہ پٹ فرہ وَن مُنادی
گیس لی بدھو دیس سیتن گندن مَن
خبر کرہ زم تہ دھمس وِمہ پڈن راج
مُنادی دِرایہ رامسُن راج مشہور تہ
پترھ انزِ ک تم تہ آیہ مرت زادِ من
بیس لگہ کھید پانس ٹھ لدن تان
ستیچ درِی آدہ ترِی تراوِ تم نہ گوٹھ
تمن آیت تھوَن تم ان تہ بیہ ین

تتھی گوتر سپن پرزن ہیتن یار
گبن سیتن کرک شالو وفائی
وچارچ وت وچھت برار وفح اصلاح ازان
گوہن یت پھیرون سیمین سپن گاو
گوکلہ پوتن سبق پی لگ ونہ نول
یتادِک رشن تپیشور جوگ سنیاس
کرن یرکال تا مت شادمانی
کرن کیشراہ سوتھو تھو سو کھہ تہ آنند
گرم بازار سپنن دھرم کا راج
سمی تھہ رازہ ڈیشت زندہ سپنین
گرن یرت پ وشامترن پرُن وید
دپن یلہ راکھسو کرِ یرِ آوارہ
چھہ ستی یلہ ممس تس وعدہ پالین
دپن تس اودِلدہ سُند واتہ بوزن
چھہ کتھ ملبہ ویرپن ویرت مادوم
دِہتی سیت ادہ یت پان الی
مہ سیت دِن امہ جو دِیہ راکھسن مار
سہاہ ناخوش سپن راز سن کرن بیانے
یہ آمت لی کرنہ آوتار دارت

پھلن پھوش ہیو پانس اندر نار
گندان تم پانہ وان زن شاہ بالی
گرک ماہ رن استن برار وسیہ بان
دپن تس ہمہ سیت سہہ گاسہ ست او
تچھو مونیرہ استس کھار محصول
سپن خوشدل لگ مشکل تہ تلواس
مرن موقوف سپنن در جوانی
زہر لگ راکھسن وہ گو ندر قند
منش گے خوش تہ کا تہ چھنہ کینہ محتاج
منوشن واسنا پھیرک ستس کن
دپان تس راکھسو دِت وار یا کھید
گرھنت تم دشرتس ون وارہ
دیوگت دشرتس تس حال باون
مہ سیتن رامہ جو کرہ تورِ تورن
بوگالس راکھسو تہ نوکہ لادوم
تتھی دِمہ شاپ تیھہ رمہ راٹ اکالی
نیتے بدواک گڈے بو تراتھی تہ ناے
وششٹن دپ گرھن کنہ چھتسنہ واے
گرھن چھیس راکھسن پرت جایہ مار

آنا بشوامتر کا آگے راجہ دشرت کے اور لیجانا رام و لچھمن کا واسطے قتل مارنچ دیو کے

یہ کیشراہ رشن دپس ازن تہ بوزن

یہ رٹی بوزن گبر تس سعنت سُونن

آنا بشوامتر کا راجہ دشرت کے پاس واسطے طلب راجہ رامچندر اور لچھمن جی کے کرنے جگ رکھیا کے

راجہ رامچندر اور لچھمن جی کا واسطے حفاظت جگ بشوامتر جی مارنج دیو کو تیر سے سمندر کے کنارے پھینکنا ؀

پکن گونیون لچھمن سیت پانس
گندن کھیلن پکن گےپرت مکانس

مُدام گر نہ وشت رازہ لاچار
رشس سیتن پکان گو رامہ اوتار

پننہ آسس غرض سیتین روانہ
ببس رخصت ہنگ آسس بہانہ

اتن مرت راکھشن سیت شایہ ہارن
لبن یت جایہ تتہ بیوایہ مارن

دیتن بالکہ ورنہ پلہ تیر مارنج
پکن گو رت چھکن تتھہ دیو مارنج

سو مارنج دیت دیتن ہند گمید لن
ژلت گو زندہ زخمی گوس پننہ یان

تتھی رت پک گولن طوفان سیتین
تتھی سیتھہ راکھسن او مان سیتین

وشامترس ستھا آنند سیتین
مُدر گو موکھہ ممتس وہ قند سیتین

وشامترس پننہ تسنزی خلش اسن
دیا کرنس گرتھنت تم تس علت کاسن

بوین چھے تس رشس چھی ترن تارن
ونن تس رامہ چندرن لسا رکارن

وشامترس تتھی پرژھ رامہ چندرن
گنگا کتھہ پاٹ وزھ آکاشہ نشہ بن

تتھی بھاگی رتھن دپ تیتھہ ممتس ونن
گنگا کتھہ پاٹ تم بوترا اتر پٹان

گنگا یامت وست آکاشہ نشہ آے
مہادیوان جٹن منز تس وژن جاے

زجس پلہ ویاد پلہ آزاد سیتین
دپن تس وتھہ گرتھہ ووان رتس کن

سمت تم آس تر نہ وے درایہ پرانس
منس پننس چھہ شنکا جان پانس

غایب ہونا اہلیا کا جسم سنگین سے قدمبوسی راجہ رامچندر کے

کرل آشجر وچھک پلہ جان جابا
ونہ لگ وشنہ سنز وشنہ بابا

پکنہ لگ رامہ جو پلہ لچھمن ڈیوٹ
غبار وتھہ پاد کملن تنت شیلایہ بیوٹ

وچھو موکھتی کرن تس آسہ پانس
نتی کیاہ آس گرتھن رشن مکانس

تمی کر پاپ وچھتو گرتھ لبن وت
اہلیایہ پان پشر اون ولیس ہیت

ونہ لگو رشن بکھتی ون تہے گی
امی بکھتی سیت ایشر پانہ وا الی

کرِ موٗ پاپ مَنشو وارہ بوزِو
اَہلیا سریہ ہش آس شعلہ دِیدان
وُزُہی کامن وُتل نلہ یَندرازس
وونہِ لگ کتھ باٹ ارہ رِش مکانس
انزن دِیوادیٖن لش گگری لاگ
وزن تم پانگ ادہ رِشُن گوہ بیدار
تُلن گڈ واہ اَتھس کت ندیہ پٹ دراو
دِیُن تمہ رِشہ تا بوٗسُل چھہ شرانس
کر دی زُہل یَندرازن گگری لوگ
پکن گو رِشُن تہ واتی پننہ شاییے
دِتس رِش شاپ تمہ پڑھیت زہ اکھی
اَہلیایہ شاپ توتی بر تھاہن
یتی زمنس امی پرتھ رامہ اوتار
یتی اَتھس گوی ما اَہلیاے
لجس پادن دِیے میٹھ پڑھ مایے
دِتوس پاد گنڈ دِیُنس مہ مورُو ش

دِتس شاپ تَتھاہن سَت یہ بوزِو
تمس وُیرن وُچھت آسن پانن زِرانا
پکنہِ لگ راتھ تراوت رِش مکانس
وُنے بوزِم اَما مارِم مہ پانس
زہ دِیو بانگ اردہ اتن لتس شرانگ
وننہِ لگ یَندرا آیم گوسنہ ہشیا
کرنہِ لگ شران ندیہ مالیوز نہ آو
اَماوَ نہی نہ باپ پاکسمہ پانس
پگاہ لَہ ہم مہ پٹ شاپگ شُبھتی گو
وُچھُن یَندرا زکران آیہ گراے
کری سوٗروا کہ سیتن نہ زاکھی
سپن شیلاوُ تیان تم زرِم دھارن
زہ یہ پت شایہ کر سیمس نمسکار
چرنن شیر دارُن وِشنہ مایے
لجس تو تا کرتے جایہ جایے
زہ روز تم وُن سُہا بولاگیو پوش

لیلا کرنا اہلیا کا

لاگیو پوش شیر سے
پا زہ بھوت چھی زہ منے
مہ منز اگ نہ وَنے
اگر نیان چھُم مہ سنے

رامہ چندرہ چانہ ویرسے
واتان چھکہ زہ ہنہ سنے
رامہ چندرہ چانہ ویرسے
کام کرود لوبھ سنے گنے

نمودار ہونا اہلیا کا پتھر سے قدمبوسی راجہ رامچندر جی کے

دِھان چان مَنہ سنے
شامہ رِیہ رامہ جوہ
بُومِہ بار آگھ کا سنے
شاپ دِتومہ برنھاہن
پاپہ سیت گیسہ شرن
شاپ دِتنہ یندرا زیس
لُوب گوی ژِہ کامہ وِیرے
یمِہ لُوبہ ژاک مکانس
ورنھن پننہ وِیرے
ساس نترلس بنیاو
دیہ گت وچھو نیرے
نترن ژجمہ گٹہ
شاپ ژلمہ پاپہ وِیرے
برہما چانہ گرژی *
وشنہ رِیہ کرشنہ وِیرے
شیوہ رِیہ کرتھ ضایع
کھار نھن وشنہ مائے
دِیُنھم مِہ درشنوی
کاستم زُونہ گرھنی *
اَننت چان گُنہ زانے
بُومِہ بار کاسہ وِنے
جے کار گوتم رِشس

رامہ چندرہ چانہ وِیرے
منتہ رِیہ زنم چھوہ
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
یندرا زہ چاو کرن
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
دِیون ہندس رازس
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
ژم ساس گے ژہ پانس
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
دِیون پٹ سو نبیاو
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
ماو ژم پننہ وتہ
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
زِیون کرِنہ سترِی
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
جے کار اہلیائے
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
اَمرتہ ورشنوی
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
گیاہ آسُم مِہ لانے
رامہ چندرہ چانہ وِیرے
اہلیایہ ہندِس اششِ

پرکاشہ چانہ ویرے — رامہ چندرہ چانہ ویرے

نمودار ہونا سیتاجی کا زمین سے قرار دینا راجہ جنک کا شادی سیتاجی کے اور توڑنے کمان کے اور تشریف لیجانا راجہ رامچندر و لچھمن جی اور بشامتر کا جنک پور کو

زنگھہ رازس دپان کوراہ چھہ زامژ
سٹھا سنتانہ پژھہ آوارہ آسی
دپن کرہ جگ ندیہ پٹ دراو پانہ
سٹھا سنتانہ باپت لول تس آسُن
دیوگت دِیو یا چندرمہ ہش آس
سٹھا آشچریہ کُر تم ہیور کھارن
کرک ٹیکایہ کس تامت چھہ زامژ
وُچھک دانہ دیٹھک ن سنتانہ ماس
گمژ برہ زن ہمژ زن آسمانہ
جگر ہندرِت وُچھن چندرن تارن
دپن کیاہ سنہ بَس گو ناکتن سیون
کمس وَنہ بو مس اچھہ کونہ پھورن
یژھن کورِن چھہ کم بسج لاگن
زنگھہ رازن دپُن سب چھن بو چاؤنے
تہ ماآسس خبریت گژ بو و اتا
نین گرہ لولہ سیتن تم سُندر مال
کماناک تھوون تم تت لچھن تلی
کمان درژمژ شیون تت لی چھہ تدبیر
لمگک یہ ووے بلاویرو سٹھا تت

سہ مالچھنی چھہ ہمسندہ گرہ آمژ
دپن دریاوہ پٹ تس گوف کاسی
کھنن مژمژہ تل تم لب خزانہ
صندوقس کت لبن مژہ تلہ خوش گوس
سہری سندہ خونہ پروہ تراوان سٹھا آس
چھہ کیاہ تمہ ڈینہ یمہ یژہ وگنہ مارن
ژہنک کولہ یت چھہ پانس سیت آمژ
نشن دودہ وامہ خاطرہ تمہ ودان اسہ
ہران آسس محنہ اُتس ن انہ دانہ
ودان آسہ تا چھہ آسی ماجہ ژھارن
عجب زانُن ہترِ گو نابس میون
مژس نے کیاہ کرس چھنہ وبس سون
یمن یتہ واو تمن آدہ کاو زاگن
دلبس تس لیکھہ ناوے رت ژہ لاوبے
تتہے معصوم سارن ماچھہ ماتا
رچھن تتھہ بیتھہ رچھن چھی اچھہ اندر لال
کڈہس یس کتس تہ شیر نا گوسی ہی
دلیس تس کتس کڈت یس تراوہ تتہ تیر
اچھہ والا موُلے گز نکت حرکت

قلبہ رانی کرنا راجہ جنک کا اور ظاہر ہونا جانکی جی کا زمین سے

دھنش جگ میں راجاؤنکا آنا اور کسی سے کمان نہ اوٹھنا۔

ٹوٹنا کمان کا راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے اور گل فشانی کرنا گندھربوں کا آسمان سے

یوان چھی وِریَتُ صبحچ تِہ شامن
تِمے بلہ وِیریم پھوکہ سیتن تِلکن بال
مغس گیتہ تھاوِتس بوٗنہ ناوِ سیتا
پکان گیے واتِ تتہ شہرس اندر راے
لمان کم آسِتہ وِیرس ۱۶ شوٗراہ سالس
لمان کم آسِتہ بوٗنہ سانسہ وِیر
مرٗھن ہِند کِش کڈِتتہ تیر راوَن
زنکھ رازس نیشہ رِشُ یانہ ژاوی
وِشامِترن زنکھ رازس وِپُن دِلش
کمر کنڈ نیر دشرت رازہ ژھارُن
ژِلی شر اَچھ مرٗژہ ریتَ کُر نمسکار
اَنُن دشرت کرِ وتوہ آشنائی
رِنجُو چھی خوش یوٗن گاٹلُ ہنرمند
اَغافِل نیشہ یانس واتہ ناوُن
حکیما بے دوا کرہ زِندہ مُردن
عمارتگر چھو بر آبِ روانہ
منجم تِتھہ خبر زآغاز و انجام
بنن لِیی وَنَن زِشانیت ہاوُن
ایرٗ پیرٗ وُنہ تِمہ لاگُن منز نیوُر
کرٗن سارِی وَتِس چھی یانہ آسن
قبیلس تانہ اتھی ازہ پرٗژھنہ گو
اتھی بھگوانس ییلہ یا پنن ناو

رِوان نیران وِوان تِم چاک جامَن
امانت کِنھنہ حرکت اک اچھروال
بوٗچھس زانِن ژہ سیت چھس کرمہ لیکھا
خبر رازس کرک تِم ہت کمان وِرایے
دیوگتُ وِچھہ رِشس یلہ زنہ کیا آس
تجن تھد رامہ چندرن تراوِنس تیر
صداگرٗنس سہمے یژھ شورہ ناوُن
دِیَن یتس چندرمس پٹ سرِیہ آوی
چھُہ نچھر جانِ رُتُ رُوشن تہ بیش
اناتُ سارِی کُماری تارہ تارُن
لکھن چھی رِشتہ ژہ ٹوٹھیوی امہ اوتار
فکر ژج سارِچی تو گیہ بجائی
ہنرمنظور لچھمی واتہ کس اند
وُچھُن پوشیدہ پاٹھِن آزہ ماوُن
قلمن برہ ہوا تصویر لیکھن
کرن سنگین بِنا تعمیر خانہ
دِلس لیکھت زگردشہاے ایام
اماچھنہ کینہ تِتھ تِم سیر باوُن
تِمن آسُن لانہ تِم یانس ہتُن بور
خبر چھا کُنہ چھک دیے وِیاد کانس
وَنہ لگ کار دِیہ سند آشنچر تس گو
یہ کت کرادہ قبیلس کینہ تم باو

ونہ لگ دے چھو ملہ وان لان کان
تووے آسس شیون ورشر گمان تیر
شو ابلاشس آسن منک لتس سار مت دراے
مقرر گو وشامترس لک بوز
وشامترن گرہت ون دشرتس ئی
تہ بوزت کوت سیپن شاد دشرت
یہ وچھتو کرمہ لیکھا کرمہ آسان
لکھن بوزت زنکھ رازہ سیپن شاد
سٹھا گوس من پرسند خوشحال سیپن
لزن شیچھہ دشرتس تم رازہ نکھن
سٹھا ساما نہ پیرت رازہ دشرت
تھی تھہ من گرہم رساودان شاد
یہ وچھتو گیا چھہ آسن قہ پہ کارن
مقرر تی سیپن باساز وسامان
پگاہ سہرن نکو وہ یلہ شعلہ نزاون
سمت لتس آسن قبلہ سار کرانوی

پتو ناحق چھہ لوکن بار کھارن
تمسں دیو اچھہ تس سیت تراوہ لسن تیر
سوتیر آسمس دپن والنجہ رامست
ہتن تم مٹہ پاپس آسن منز میوہر
دیو الس رامہ چندرس ون کرن چھم
وشامترس لگس پادن وندنہ رت
منز میور چھی بہانہ گھر چھہ کاسان
اچھن منز باگ رن رامہ جون پاد
وزارت شیچھہ لزن لس دشرتس کن
تہ مادیو اکرن چھی رازہ پترن
گرہمن سیت ہنت سار لعشرت
وشامترس دپن صد آفرین باد
گرہان چھی یلہ یلہ وان لان کارن
تھی مہارازہ گرہ ین خوش کھیلان
دپان دشرت سمے یرشو رہ ناون
دپان خاند رکرنہ گرہ رازہ ساونی

برات کے موقعے پر گیت گاتا ہے۔

ونہ ونہ منزہ رزوا ساد آیئے
اوم شبدہ سیتن شنکلم کرت
لولہ سیتہ سر سوتی ہیہ ونہ یائے
وزیا سنبرت دیوہ آئے

شامہ ریپہ رامہ گرہ سیتا سیئے
ونہ ون ہتنی ماجہ بوا سئے
شامہ ریپہ رامہ گرہ سیتا یئے
ہنگلانہ منگلا شاردا ہیت

شُوبہ پھل دِتِنے ماجہ راگنیائے
چھاوِت ہیہ پوش ماجہ شیوائے
ساماںہ گنڈِنے ماجہ شارکائے
لچھمی سیت سیت سیتہ بوانئے
وال چالہ گنجنس ماجہ کالکائے
شیتلا تہ طلا رامنہ مائے
سُونہ جامہ گنڈِنے کوسلائے
کایترے تہ سایترے زسندائے
پونہ سند لدرہ سند برگہ شاکھائے
وشنٹ تہ برہماوید بران درائے
نمسکار بوپہ نے کرمہ لیکھائے
یندرازہ دھرم رازہ برق اندازی
بھرت جی شترگن وچھنے درائے
ساوِ دان من گوس شاد کرائے
نال مالہ ژھینہ لس کوسلائے
ہنگلا تہ منگلا بدرہ کل آیئے
یژھ سیت رامس لاگنہ آئے
پیشر منیشر سیت لس درائے
نمسکار بوسیتے وشنہ مایائے
دیوپہ وگنے پتہ برونٹھہ درائے
پتہ پتہ دیوی ونہ وان درائے
کم کم پمپوش نیلہ ناگہ درائے

شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
ورس او مایہ کرنے باو
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
سونہ مالہ مختہ مالہ ژھنس نال
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
ڈکس پٹ چندرمہ پرزلان چھس
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
زلن گامہ تارہ منزہ رٹنے جائے
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
برہما وشن تہ ایشر دراو
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
چاو بران کیکی ونہ وان درائے
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
منہ کن لولہ سیت سہ مترائے
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
باوکہ سرہ منزہ ہاو پمپوش
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
ترنہ ون لولہ یژہ سیت ہت درائے
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
برونٹھہ برونٹھہ وگنے چھہ سوزکران
شامہ ریپہ رامہ گرِہ سیتائے
یژہ سیت لاگہ ماشر یہ آس

منہ گن پژہ سیت لاگنہ درائے / شامہ ریپہ رامہ گژہ سیتائے
پرکاش چانی چھی پرت جائے / گژہ ژج اسہ چانہ درشنہ سیت

دیوی تہ دیوتا تترنے آئے
شامہ ریپہ رامہ گژہ سیتائے

جانا راجہ دشرت بشسٹ من اور بشوامتر برات لیکر جنک پور کو

گنڈگ سامانہ سادی رازہ پترن / سیپن خوش رازہ ڈیشت رازہ پترن
برت سامانہ ازززر بفت اطلاس / سٹھا نال مختہ مالہ ساسہ بدیسن
گرن ہستن گنڈک سامانہ ازززر / سراپا غرق گے در زر و زیور
کرک شادی ارابن گے سوارہ / رتھن ہستن پھن و ایک نقارہ
تیاری کرکھ ساری ویر اُستادان / تمن منز رامہ جوزن سریہ تابان
طبل و ایک سپن پژ شادیانہ / زنکھہ رازن گرہ سیتن روانہ
سمت تم استہ استہ درائے خوشدل / پکنہ لگ رتس سہ منزلن منزل
سٹھا شادی کران منزل کرک طے / بشادی رازہ زنکھن گرہ گژھت لے
دپان تم رازہ زنکھن فرش مخمل / وتھر منت لولہ باغس ہی تہ مسول
وچھت سامانہ آتشبجر کاریگرین / وچھت تم رازہ لوک پژ شاد سپنن
تمن وچھ وچھ سٹھا گو شاد رازہ / وچھت تمہ رازہ پژ گو رازہ تازہ
کرک شادی مناد درایہ بازار / سمت ین رازہ زنکھن گرہ لاچا
دتک دھرمس خزانہ راج تہ تاج / بلا شک اتہ ییت یس آسہ محتاج
سٹھا گو نگر خوش شادی ہمو دیٹھ / کرت پژ دھرم زال لگن پھن بیٹھ

بیاہ ہونا راجہ رامچندر جی کا جانکی جی کے ساتھ اور گیت گانا

تصویر راجہ دشرت اور بشوامتر کا برات لیکر جنک پور کو جانا

سشیرِس لاگے پوش لوہ ستئے
ششکلم گرت اوم شبدہ ستئے
دُلہ باوِرنکہ مہاگنہ پتئے
وِزیا سیت چھے بیہ سرسوتئے
شیوہ ناتھہ ورِسے آوہ پارِ و
جمنا شار واچھی سیتِ ستئے
بوتشیورِ ورِسے آو راگنیا بوا
ہنگلا تہ منگلا بدرہ کل آئے
وارِس اَرگ پوش لاگ ستگہ ستئے
زالا لمبودَرہ بیہ گنہ پتئے
بالہ نامہ بالہ کا دِنہ ونِ ہتوئے
اکن کامہ شیوا یہ ونہ دِن ہتو
لولہ چانہ زنکھن گرہ چھس ستئے
شنبرِت دیوی دیوتا ستئے
لگنس دِہ تہ اکِت رامس ستئے
ترسندِ یونہ سندا لدرہ استئے
وشِشٹہ تہارِ ش چھی سندان استئے
چھی رازہ وچھان برونٹھہ تہ ستئے
اگنس کن رشی اتھہ دار ستئے
برہما ودِ پران برونٹھہ تہ پتئے
رامہ جو ورِسے آو سیتا بوا سپتئے
کرشنہ جو ن اوتار وارن تتئے

ستئے واتوی دیوا اکال
وید شاستر و دِ دیہ تہ رتگن
ستئے واتوی دیوا اکال
ونہ ونہ منزہ شوبہ و اسنا درائے
ستئے واتوی دیوا اکال
نمہ ناپادن گنڈہ ناسے سون
ستئے واتوی دیوا اکال
برہما کران آش دارہ پوزا
ستئے واتوی دیوا اکال
کرہ سے پاشپورہ گنگت شہ دِ
ستئے واتوی دیوا اکال
اوترس اد نایہ کرسے جاے
ستئے واتوی دیوا اکال
برہماتہ برہمن وید پران
ستئے واتوی دیوا اکال
اگنیان تہ اوِت بن سن ناو
ستئے واتوی دیوا اکال
روپہ پوا اسے رٹ داسہ کرہ جا
ستئے واتوی دیوا اکال
ستنز کرنہ آیی بدرہ کالی
ستئے واتوی دیوا اکال
راداورسے ستنز ادرہ کا

نندہ گورن گرہ آمت چھپیتئے
رازہ سان بزوان تریو سندرسے
لچھمن جو ورتے آوی ندنا ومتیے
وشوامترن ہل گرت وتیے
بھرت رازہ ورسے آو بھگوتیے
وشترت تنہ گلہ بردار واری
شترگن ورنہ آدی پدماوتیے
تر کوٹی دیوتا ییت ستیے
تر کاٹن نریہ ون بیت ستیے
دیوی چھیے کران پوشن جھوتیے
سترس پوش لاگے ورل سیک چھیے
دیوتا اندر وچھان چھی لتیے
لایہ بای لایہ چھک دربرو ستیے
لچھمی تہ ناری آیہ پرستیے
چکری شور ورے آمی بھگوتیے
دکھنا پیہ دیلہ واتوی ستیے
پکھندار برہمتی عمرہ قتیے
منزم پیہ مہرہ منگنہ آدستیے
نندہ گور دہ ہت امی ستیے
پرکاشہ چاے گمہ بج ستیے

ستیے واتوی دیوا کال
ششمل تہ طلا رکھیا کار
ستیے واتوی دیوا کال
رازہ دشرت گرہ ہے آی
ستیے واتوی دیوا کال
سنزستے سامانہ چھی کران
ستیے واتوی دیوا کال
لانس چالس جے جے کار
ستیے واتوی دیوا کال
رازہ کمارہ گرہ پوشہ پوزا
ستیے واتوی دیوا کال
لایہ بای گنگہ دس منگناو
ستیے واتوی دیوا کال
اشتا شنہ پوز سال کران
ستیے واتوی دیوا کال
وشتشٹ جیارش تھال ہت وراو
ستیے واتوی دیوا کال
دکھنا دنہ ونزہ کر ونک یاو
ستیے واتوی دیوا کال
شربیا عمو آسیتن وشن ناو

آندہ کار ونزہ نش کاس بھگوئے
ستیے واتوی دیوا کال

کمان کے ٹوٹانے پر پرسرام جی کا راجہ رامچندر جی کے ساتھ غصہ کرنا

وِشامترن لگن وُن رازہ ژنکھر
رنگِ بُوزن انک ساری قبیلہ
ژنکھر رازس ہیٔن اکی آیی کماری
ژہ آسس باوِنہ پُتشرن ہمن دون
کرک تیری تہ خوشی سیٔنی سو دشرت
کرک شادی اَرابن گے سوارہ
سو دشرت لین گو ہنس اہرس گُن
گرم بازار سیٹھی دھرم کاراج
پکان گو وات شُتہ بلہ بار گو رام
دپن بتس گرھ ژہ پانس کھٹِت روز
پکن سُون وچھ چھکن گرد اسوار ی
تِ سندرش وچھتہ پان گاگن
یوان وُشن وچھِتہ ساری گنڈت گل
وِنہ لگ شکھتہ بڈ دستہ ویادگاہ
قُرہ رِک گنج پُتشر اوک غریبن
جمع ساری سپین ارکان دولت
دیک نگرس سمت کھرکھنڈ کھیاو
مقرر گو بگہ صبحن پتہ باتن
برہسپت سریہ پوُد یلہ گو سِیہاسن
مہاراجا نرایَن چھکہ ژہ ہمت
انک سیتاتہ پُتشر کہ رامہ چندرس
کرک رِہ پواہ ہمن ورد کتہ حیلہ
سہ پُتشرن لچھمنس خوش گیس ساری
برنتھہ پیہ آس مالس سپت شترگن
کرن خاندر تہ گرہ گو زورِ ژہ ہست
ژنکھر رازن گرہ سپنی روانہ
پکن گو تولہ سپت سپنس گرس کن
مَنش گے خوش کانہ چھنہ لیتہ تاج
کمان فقرن دین تس کی ژہ آرام
نباہت وارثون اسہ پٹ پُری بوز
سمت تہ آیہ لجہ تس بار باری
ژہ آلر کرنہ مختہ رود والن
کرن آلر حگر گوشن ہیش دل
نوس رازس مبارکباد آسن
سو تس تل غرق سپنس سارہ ہمن
نمو کر سارِ وہی رازس سمتن کتہ
نوس رازس پلنگس بہہ تاوہ
سمت دین رامچندرس تاج پُتشرن
دپان نار درسی دل رامہ چندرس
خبر چھ سپناژہ کیا چھم کرنہ آمت

شروع اجودہیا کانڈ راجہ دشرت کا رامچندر کیواسطے تاج تلک
تجویز فرمانا اور بوجہ رانی کیکئی کے بن باس ہونا رامچندر جی کا

نیشتہ ہرہ ہرہ لگ سور نے
موہہ ترہ منس کیاہ ستہ سینے
امرت تراوت وہ لگ سوکھنے
کمن وستارن لگ کھنے
بیہ یم شہر باژ چھم بروٹھہ کنے
کا یا دوہہ اکہ لگیو پھنے
آستہ آستہ دارس لگس کھسے
زانم نہ بستا پانے سنے
آک سئے نی گرشھک نیتھ نی
سمبیس واتت پکھہ ژہ وونے
سونت سوت تہ ہردہ آک نٹنے
دیہ دیہ گران یمہ ہنز منے
ہر دیکہ گوچھ فیر باہنہ ہنے
شمت پانے آسے ونے

آسار زان زن برم سمسار
بیگانہ گنزرت پنی یار
آسار زان زن برم سمسار
یُس کیاہ گنزرت یم چھم دیار
آسار زان زن برم سمسار
ژہ گو نہ منس گرت وچار
آسار زان زن برم سمسار
ہا آنہ گو نہ گوک خبردار
آسار زان زن برم سمسار
افسوس کھکانہ تلہ کیاہ تار
آسار زان زن برم سمسار
موکھہ تراوت بد چھہ ہر دیک سار
آسار زان زن برم سمسار
گاش ڈیشت ژلہ اندہ کار

گتھ دور گرھت پرکاش سنئے
آسار زان زن برم سمسار

ژہ روشت ہہتہ گول پانس تراوت
دیُس تم نار دو بوزک ژہ پانے
تیہی کت یلہ ہیند رازس لنشہ واژ
دین لتس گن ژہ گتہ کیکیہ پھیرن
تیہی سیچھہ آست پچھ کیکیہ ژل من
دیپان یلہ رانہ گو کیکیہ نش راتھ

ہیی کس ہیت ہیی کس منہ ماوت
سپنہ از رات کت کیاہ تان وکانے
انن تم سر سوی سوزن تمی راژ
تتھی سیچھہ رانہ چیندرس ھنہ کلت ون
ونن راژس ہاش رازن ھوس گن
دنیس تمہ دپ ہہ حامنگمی ژہ کیچھہ زانت

سمجھانا نارد من کا راجہ رامچندر کو واسطے جنگ لنکا کے

منگئے کیشراہ مہ ونکن لی گژھم دِن
اتھس پیٹھ واس ونت کرِہن ہیندانہ
چھو کیاہ چیز اہ منگت آسِت دِمِیا
وچھو تریہ باوہ کرن بلہ وارنس گرن
دِین کیکئی سٹاہ اتھ آسن دلخواہ
قسم چھپنا کھمت گژھ وعدہ یہ پالِن
برت گژھ رازہ آسن رامہ ونواس
تھتھی بوزِت وست ہیو رازہ برخاک
تہ بوزِت رازہ بتھکن تت یتھ پیو
ودن وچھ اراہ دِین اتھ کیا یہ کرتھم
زہ آسی رامہ چندرن مائے وارا
یہ کمہ دیونی زندی برتھارہ مارن
یہ کمہ دنی زندی وس ون اچھن تیم
اماکرِہ تم کھماسوزن نہ ونواس
یہ کیشراہ چھکم تہ ساری دمہ برتھس
ونہ ایس نو ونیایس وارہ وار
ہلہ کرتھ ہازیت منز کیا نفع چھی
زہ ای بوزک دیش تمہ پان مارے
شتر گن ہرت ماتامال گیمت
یہی کت گیہ نبر سیرس نہ گو
مہ دِم رخصت پلنگس یہ زہ پانہ
دیوس ازن پلنگس یہ وندی یتہ

دپس تم تورہ دتو می ون گژھی تن
زہ ییدو یے زوشنگک پتری بو پانہ
ویکیت ین بوزت بتھکن ہمینا
تھتھی لتھہ گوس تیتھہ کرہ ہینہ دمن
دپن تمہ رامہ چندرن اج چھم دا
میتھہ رچھہ ون شتہر گژھ مولہ گالن
دین کیکئی وچھو اد بار کیاہ آس
کرن ہمالس تہ جامن سارسی چاک
تھوی تھوسار وی گنز رک سپن شعور
جگر ژتھم ستہ شکلم کتھہ نارہ برتھم
کرت لتھہ کیا ونت یت کیا چھو چارا
میتھس آمرت تہ برگن میچ لہ گالن
مہ چھم لی شاف پانس چھینہ تقصیر
عری ئس رست ون کرتم تمک پاس
مہ چھم اکہ رامہ جوین چھم رتی لبس
جگر ژتھم گیم وانجہ پارہ
مہ بوزی یتھنہ ون ایت کاتھہ بوزی
پگاہ نیری نیر زنہ پان کھاری
گیک چھتہ تمہ آسن تورہ آمت
ودان آو رامہ جور ازمت یرن پیٹھ
ہرنہ لگ متہ اش زن دانہ دانہ
وپس تم شاف بدلن چھینہ طاقت

ہتن رخصت بس ونواسن سینن پن
گرزن ہتو لچھمن کا پیو آکاشن
دپوس تم رامہ چندرن یہ شمت روز
تہ بوزت ماگ آسہی شراونن تاپ
سوزن من ژہ وتکن دپ گرژھون
ژہ ییدوی راج بوگن چھی نیر
وچھنک راوُن گران کیا سکھ تہ آنند
پگاہ کس داس کیہ تس مرہ کھندہ سنت
سوبلیہ مرہ تس دپان اوشسنہ یم زا
مرن مشراوُیم بس راوُ شوری
سوزنس یپنہ یم ساری دوی تراو
دوی تراون چھی مایایہ ڈن تار
دویم ایشرپن سماج زانن
پچھ چوپرم گتہ سہی ژھارن سنتج و
مقرری سین گژہ رامہ ونواسن
انک کیکئی تہ پیز نک برنہ جامہ
ستی سیتا نکن گیہ پان ماران
ودن سیتا گیک فریاد لایَن

ستن لکچھمن ہتن گے جنگلس کن
دپن راز سن ژٹہ راجس گس تاثر
وے اوپدیش آدھیا تھاوکن بوز
تہ بوزت پتن لگی ساری ژلی پاف
برژھاگنز راوژھی چنچل میہ سیتین
گژھک لنکا وچھت راجت نشہ سیر
رژت یم ازہ تھاومت گرہ کرت بند
سوُمرہ ہاے گونہ تس سیت میہ مرن کیت
مرن سارن چھوادہ گس تہ بچن باب
مرن یم زان تم زوُر بھتہ گھوری
دوُلی تم تراوتن یاران وت ہاو
ستھرژانن شہر تراوُن آہنکار
ترہ یم گوُرشبد بوزت گرداتہ ماتن
یہ پاژرم پان پتراون دلیس سنت
ولن تم ریزہ تراون جامہ اطلاس
پریہ لگ شہر سوُری رامہ رامہ
ودن آسن خون ترّو آسن یاران
کرت کیشہ پریشان چھینہ وایَن

راجہ رامچندر جی اور لچھمن جی اور جانکی جی کا بطرف جنگل چلے جانا

دیپولس رامہ چندرن روزت یہ
دپس تم گتہ ژہ یک چھی پادمیو بشش

دلیس تم آمہ ونہ والنیہ چھم رہ
دلیس تم بوزکنس تل چھی سنتن بوش

ویس تم کر ہگتھ الت سفر زات
ویس تم بوہم نمہ آمہ پکنہ چالنے
ویس تم بہ ژہ گندتام محنتہ مالن
ویس تم بہ ژہ چھک نازک گل اندام
ویس تم بہ ژہ چھکھ پمپوش ہاشن
ویس تم بہ ژہ چھک نبہ ون چھو ونش
ویس تم بہ ژہ چھک نازک ہیہ ین
ویس تم بہ ژہ چھکھ باغچ پیتیر زل
ویس تم بہ ژہ چھکھ باغچ ہیہ پوشن
ویس تم بہ ژہ چھکنا تازہ گلزار
ویس تم بہ ژہ چھکھ اکھ برگ تہ سم
ویس تم بہ ژہ گرتھ باغچ بہر لاگ
ویس تم ژہ اکہ کرد کمہ سختہ چانوے
ویس تم بہ ژہ چھکنا ماہ تابان
ویس تمہ بہ ژہ گرتھ شیچھ سوزنا لن
ویس تمہ بہ ژہ راز سن پت جگر گال
ویس تم بہ ژہ کوسلا زی باو
ویس تم بہ کوسلاؔ دان چھچھی چانن
ویس تم بہ ژہ چھک سبا ہرن اچھن گاشن
گلابن کرنہ ژہ چھاجر پنیر زل
ونہ لگ راہ جو ہیتا یہ گن بوز
مہ ووون ووونہ ہیتن پران لو ریو

ویس تمہ ژی سواو ہسن گرتھ ہم راٹ
ویس تمہ لی مہ آنہم کرمہ لانے
ویس تمہ گرتھ ژہ رمہ اکہ پان زالن
ویس تمہ تمم کرم برمند نن شام
ویس تمہ چان دور ناز ہ الن
ویس تم چان دور پھم چھکس نون
ویس تمہ ویہ ڈیشت کنڈ چھ چھوتہ
ویس تم تمم بمبورن کرمہ گانگل
ویس تمہ ژی چھاروو منہ کنھہ ہوشن
ویس تمہ یت نہ قیمت تہ نگلس آر
ویس تمہ ژی چھانہ چشمہ لوسم
ویس تمہ وہ کیھو تھوتھم دلس داغ
ویس تمہ نمے لگی ہا زونہ گرہوی
ویس تمہ تورہ پادن تل ومی جان
ویس تمہ تورہ زا لتھم تا پہ تالن
ویس تمہ چانو نیرن آسہ گشت گال
ویس تمہ سیر ہا دن ون پیتی باو
ویس تمہ باج تراون کر گرتھی جان
ویس تم ون کر کھ پنن سرن فاش
کھٹت چھندرمہ تھاو نار کن تل
مہ وودن یژ ووت وارا ژہ غوش روز
مہ ووون ووونہ سیتن گاش سوریو

مہ ودون ودنہ سیت گوپی رنگ بیر
ولگ یلہ یزہ تراوک خاصہ ململ
تہ یان وچھ شہر کو لوکو یوان ووے
دلس پٹ داغ رٹ وزلیو گلالو
گلابس سوسنک ہو رنگ سینہ پن
سپن ساری پرزلون گل آوارہ
پکان گی تت کوہس پٹ آل ہنٹ رنگ
سہ کیکی شینہ زھٹ زچ منحھو گیہ تیز
ژٹنگ منزل ژٹنگ منز ون کھتک یان
تھے تم گی ژنڈک ان منز ژلک جاے
خبر یلہ بوز کوسلا یہ گٹ گو

مہ ودون ونہ سیت شیشس یوی سنگ
پکان گے ترنہ وی ازراہ جنگل
دیک کیا سنہ ونس منز گتہ رٹن جاے
دیوک وور اکس ساتس نہ ژالو
تہ دیشت حال مسول ہتونہ کینہ پز
پھلن تل یلہ درشن دن دوبارہ
ہدل گوز بیچھ پوشس کاہ تگ گونگ
ونس کن لج خلایقن یوہ پنس رنز
خلق سیت پھیر ساری آی پریون
زہم کرتھ تہ گرمس کیا چھوپرواے
وننہ لج رازہ پوترس کن ژہ کن چھو

کوسلا کا راجہ رامچندر جی کے فراق میں بلاپ کرنا

کوسلا یہ ہندہ گبرو
پریو رامہ رامہ
گتو گو ہم ژہ تراوت
آلی کس منہ ناوت
لگیو پیٹ ژھایہ
نارس وتھ بولایہ
کتن ژھے کنہ واجہ
زگتک چھک ژہ راجہ
تہ پھیر ہے اند اندی
جامہ جان شونہ سندی

گریو گورہ گورہ
گریو گورہ گورہ
کسو ہکہ حال باوت
گریو گورہ گورہ
ہی کرتھس بوہایہ
گورہ یو گورہ گورہ
شری شر گشنہ مہاراجہ
گریو گورہ گورہ
لاگے یوشہ گندی
گرہ یو گورہ گورہ

رخصت ہونا راجہ رامچندر اور لچھمن جی اور جانکی جی کا بابت جانے جنگل کے اور راجہ دشرت کا بیہوش ہونا

لُول چانئو وُنِ مہ آمُو
بیہ گژھو ہم ژ ہ رامُو
نیرہ ہا بازارِ ی
پادن لگے بوپارِی
نیریُو دارہ پیتی
تایہ دِل گوُم پیتی
مہ وپیوم رامہ راجہ
آدنکہ سیرہ باجہ
مہ کمو شاف آسی
ژہ گوُہم وَنو اسی
ژہ پیر کھم برزہ جامہ
پریُو رامہ رامہ
لوُلہ ہنز للہ ناوت
وُنہ نوکینسہ ہاوت
نیریُو شامہ لیٹے
گگاشرہ لالہ ترپیٹے
دُوِر نو بو ژالہ
لاچھس مایہ زالہ
اچھن ہند گاش گتھ گوم
کتھہ چھمنہ آش گُت گوم
ودنہ لگُ راز بلہ حوال بوزِلنا
ودن داراہ تہ جامس کرنہ پارہ

ژھارِ بھو شہرہ گامو
گریُو گورہ گورہ
ہلہ ژم لوُک ساری
گریُو گورہ گورہ
لاگیو کاپرہ پیتی
گریُو گورہ گورہ
خوش آینہ اُورہ عاجہ
گریُو گورہ گورہ
ژمنہ کوُنہ کینسہ کاسی
گریُو گورہ گورہ
بوژھارت گامہ گامہ
گریُو گورہ گورہ
جگبس ہنز بوساوت
گریُو گورہ گورہ
بار میانِ چھی ژہ میٹے
گریُو گورہ گورہ
کسُو کرتھس حوالہ
گرہ یُو گورہ گورہ
سِری پر کاش گُت گوم
گرہ یُو گورہ گورہ رُو
ونہ لگُ زار پنِنس الشیر سان
ونہ لگُ کیاہ سنا گت کی اوارہ

دشنشٹن تس وین کیا چھارہ سادہ
گیر ژمس ژہ لسن آمت ترائین
شترگن برت کیمت ششکھ چھس
کسف چھک پانہ آدت چھی کو لا
کرِ وتہ ژ آر باہ اگس ہمو پان
دلیس ٹم منگ گرھی یا کوسی چھی پان
ین آسوس پانہ تس اوتار دھارن
توی بابت سو سیپن پانہ و زو اس
تتھی راز س بن درہم تہ برہم
تہ بوز نترازہ یژ سیپن و ہم
وین ہیکن وہ اکہ ون گمت اوس
پکن از دو رتم بوزنہ ویچھ ژا تھیا
کمدن ترکش تن لتس یژ دارت
وچھن رش بالکاہ اک پان سارن
ودن وونس ٹم ون کیاگرن
ژہ گرھون پانہ زن بوی گوس دل ترش
رتتھی گو رازہ پانس نشہ نر آتش
لگس ٹم شانہ ژ ہار نہ چیر کتھ اک
پرشھک لس چھک ژہ گس آسن ولیشن
ون پامت ٹمن ہیتو ٹم پنن پاپ
گبر گبرہ گران ییتو تان نگی پران
رتھس راز سن ہل سیپن نہ رش شاب

یہ وچھ دیہ کاریت گیہ آسو و شدہ
وَرن چھی شیشہ ناگک پانہ لچھمن
چھہ سیتا پانہ آمر بوم ژمس
بران چھی دلن کرن چھی ٹم تیاگا
ودان آس اد لے تو ٹھیوس نارن
دلیس ٹمہ اک گر ہم گبرادہ ہیو جان
کرت ہیتھا زاون راون چھو گاسن
رہیتھا سیتا پنہ لنکا یہ گرد ا
وون وارہ یژ سیپن گاشن لسرا
ٹمس بوزنہ اک ژ ٹمک پاپ اسی
تتی بوزنہ پانہ وشہ سیتا لگتہ گوس
گمان تس گئی سپن گونہ کیا بلا یا
ژھن ٹم یچھ ریش ادہ ہارت
ٹمس ٹمہ تیرہ ستیت رحمی ٹمر توت
پتن بباج نا بینا گمت چھم
ٹمن ادہ پاوس پاہ آو درپ
ٹن لنشہ تریش ہیت گوزن پتن گاش
بدل زانگ جگرس سیپنک چاک
اچھن ہند گاش اسہ گت گو یزوی ژن
وست سیپہ زدنہ وی تس پی دو تو ک شاپ
تسند درشن گرن وزنی ژہ ارمان
ژہ کر انصاف ون واتیا گرن پاپ

ودہ اگمٔ نالہ تراون باکہ لالین
حگرس ودیتس تہ ژرآک لالین

راجہ دسرتھ کا رامچندر کے فراق میں جان بلب ہونا

وندہ یومن بوپادن
وچار ناگ وتہ لاری
برھمہ سرہ کن دمی کن
اچھن ہندہ گاشہ یوتی
کال راوم ہیہ تن
کشہ تیر لابھتم مہ
اشہ فیرن ہرم تن
پہالشہ کن یمہ یوہ
ہمسہ دارہ گژھت رٹی ون
ژہ رود ہم کت شالی
گنگہ بلہ ین چھو آدن
نمہ نو کنھہ مہ چپانوی
چارہ بوزلان وادن
ژہ زہ گو گھوہ نشہ دور
وزہ پان ناگہ رادن
ناو تن تراو کینہ
ہاو موکھہ تھاولادن
برنہ بل تیتھہ راوی
آلو دزہ مہ نادن

ژھانڈہ تھورامہ رادن
نونرک تامہ پرازی
ژھانڈہ تھورامہ رادن
خوش ایون ننده بونی
ژھانڈہ تھورامہ رادن
لشہ چھم نارن زہ
ژھانڈہ تھورامہ رادن
ہرموکھہ ون دمہ یو
ژھانڈہ تھورامہ رادن
کرانکہ نہ ی وتھہ بولائی
ژھانڈہ تھورامہ رادن
دین بلہ بانہ زانوی
ژھانڈہ تھورامہ رادن
ریتہ بلہ یلہ لرژھم سور
ژھانڈہ تھورامہ رادن
باو سر دھومہ سینہ
ژھانڈہ تھورامہ رادن
رامہ رامہ کرکھہ بو ترادی
ژھانڈہ تھورامہ رادن

نترن منز رٹی یاد
مرہ یوُونہ چھو آدن
ناران ناگہ پرارِی
پرارِی سیت ساون
سِر ییں چھو گاش چانوِی
سوِی چھوی یوُگ ساون

بُت شیرہ کن دمی ناد
ژھانڈہ تھو رامہ راد
وانگنہ جاے ژھارِی
ژھانڈہ تھو رامہ راون
سوُی چھو پرکاش چانوی
ژھانڈہ تھو رامہ راون

وونہ لگ ہرمہ رازن گرمہ ئی لوگ
دپُس متہ تورہ گژھ کرتھ ژہ نیکی
دپُس ئہ تورہ گیا او پہ کار سکرتھم
اچھن ہند گاش اسُہ رامہ اوتار
دپُن لُس کُن ووُس متہ زالتم ون
پرنہ لگ رامہ رامہ صبح تاشام
پرنہ لگ رامہ رامہ لِس بیٹھن
کرن لُس رازہ لوکن پٹ چکومت
ولنہ زن آسو آمُت کرِٹہ زالس
سیٹھن بیہوش تخت و تاج تراوُن
پنجرُہ منز باگ یلہ لُت نیبر دراو
ژٹن جبہ جامہ موکہ لاون اتھہ کھور
وُچھن نہ کانہہ گبرُ نہ کینہ ہند مول
وُدن دارا تہ سمسار روان اوش
سو نس یلہ نارہ سیتن زالنس زُو
شترگُن برتھ نالِنہ منگناوُن

کیس ئی نان کوسلا یہ نیش نیوک
یہ کنہ آسہ کی سترُ پشراوُنت بہ کیکی
جگرُ ژٹھتم شکلم کٹتھم نارہ برتھم
گدِت ژھنتھم نہ گیاہ وتھم زندگی
دزان چھسم پزن تم پالتم ون
وُدن رالتس پہ بالتس ہتو نہ آرام
سوا بتر موکھت گو آینہ سیٹھن
پرن شیوہ شیوہ وون نتر و ہرن رت
کرنہ لگ چاک امانش تہ نالس
وُچھت گو پاپن نیندرِ ژھ ناون
وُچھنہ لگ کُس چھو زامت کُس تمس زاو
وُچھن نودار ژھارنہ لگ چواپور
اکس اک دیپہ سیتن دیپن زول
دپن کیکیئہ پٹھ ناخوش سٹھاآسُ
تہ کیکی آیہ من تس سا ودان گو
تم آیس نان تمس احوال باون

ودنہ لگ بھرت جامن گرنہ پارہ
مرتھن مرِ سارِ سی فریاد لاین
پلن چھاوُن گلہ چھاوِان کلس پل
ژٹن سینہ دتن یتس زورہ نالہ
ستھا لِتھہ گوسن رشِ دتا آسُ نارن
وچھن پت جایہ کوسلایہ نشِ ژاو
ونہم وِن کیاہ سپن نتہ وُن کھمی وہ
کرن دیوانگی سینس دتن چاک
دونہ وی کلہ ہت تمہ للہ ناوِن
ودن دیونک لسِو توہِ آسنو آی
دیونک کرو دتراوِت روز تووَن
دِتِن تمہ باجہ پٹ وارہ تنزِ وُن
وچھو ون کیاہ تتھس راز سنت آو
خبر چھا رامہ چندرن بوز پانہ

مرت کتہ مالُ میلِم بیہ دوبارہ
یِتم درشُن دِتم تس نادِ لاین
لبن کتہ سرِیہ گومت آنہ گتِس تل
دِین یتس کن بوکس کر تھس حوالہ
دِتِن پی آسُ وِن کیکی بو مارن
ودن دِینس مے گم زُھن معصوم ژاو
دِیُس تمہ تاٹھہ گبر و برونٹھہ کنہ بہ
ستاہ کیکیہ پٹ سپیُن غضبناک
جگر مُرِ شہ رِشتا منن سوراخ ہاوِن
مِہ چھُہ یتس رامہ چندرنہ خوشہ تہنز مائے
تسند کارن مہ نِش لوِہ بوز تووَن
قبیلہ خوتہ وارہ واد گوسن
دتن زو زوہ پٹ ہت گبرہ سند ناد
ڈناڈک ونہ منزہ چھو رشمت تم مرگاہ

چلنا بھرت اور شترھن اور بشسٹ منی اور ماں دران مہارانیہ رامچندرجی کا واسطے بلانے مہاراجہ رامچندرجی کے اور نہ آنا اونکا جنگل سے

اچھو لگ رت ہرِنے
ستیرہ پٹھہ تاج تراوُن
تنہ جامہ مُرشہ راوُن
شایس کتھنہ علاج
مال مرت تہ ماج کری راج
شوُر گو آسمانس

رامہ رامہ لگ پرنے
بھرت رازہ منگہ ناوُن
رامہ رامہ لگ پرنے
بھر بھتو سنز دیوتاج
رامہ رامہ لگن پرنے
زلزلہ گو جہانس

رازہ کھٹ پٹھہ وِیمانس
سمِت آو سارُ کرانوی
چارہ بوٗ کینھتہ زانوی
سمِت آو سارُ قبیلہ
کالس کینھنہ حیلہ
ژست آو سارُ عالم
کالس کیاہ تمِکُ غم
کیکی لج ودَنے
مرِت گو کیاہ بنے
سہ مترا لج ریوٗنی
بوٗد فیرئی سوٗرنے
کوٗسلا آیہ نالن
دِپُن تن نارہ زالن
کوٗسلا یہ سوٗپ تمن دوٗن
سہ متر ایہ دُپ فرمسن
مارنہ لوٗک لگ پان
کالس کیاہ چھو اوٗمان
شترگن چاک دِت دراو
دِپن ہیو معصومن واو
بھرت رازہ دراو لارن
ڈنڈ کرُن وات ژھار
وچھُن ایلہ سریہ ریس

رامہ رامہ لگُ پرنے
کٹ گوٗ رازہ سانوی
رامہ رامہ لگُ پرنے
وَنیا ہس زار وِیلہ
رامہ رامہ لگُ پرنے
کیکیہ پٹ کرگ زرم
رامہ رامہ لگُ پرنے
بُنھس لج رَب لدنے
رامہ رامہ لگُ پرنے
زورہ لج نالہ دِنے
رامہ رامہ لج پرنے
سُنبل کرنہ دوٗن گلالن
رامہ رامہ لج پرنے
ہیوٗر کھٹُ کنہ وتھمُ بن
رامہ رامہ لج پرنے
کیکیہ پٹ کرگ ہان
رامہ رامہ لگُ پرنے
بورنہ کینھنہ تس آو
رامہ رامہ لگُ پرنے
اچھو گن خوارت ہارن
رامہ رامہ لگُ پرنے
گرہنہ سیت گٹ گمت تس

آنا بھرت وغیرہ کا راجہ رامچندر کے پاس جنگل میں اور رخصت کرنا بھرت جی کو کھڑاؤں ساتھ دے کر

کوٹھن تان وانمت ہس
وچھن یلہ ملشہ خانہ
ہمت زن آسمانہ
بھرتھن یلہ سول حال ووٹ
دیٔن پادن دمس ہیوٹ
وچھس پیوش ہش تن
کتھن تم پاد نترن
دلیس تم رامہ جون
کتو چھک یور ریوَن
ہین ماجہ کرمہ سمواد
یتہ یور چھمنہ کنہہ یاد
ہیس پٹ نالہ تراوُن
بایس حال باوُن
بھرتھن حال وونس
دیٔن کم کرسہ سکیس
رکھو پرٔژھہ آسو وی سات
بو مو پیو سس ژلتس رات
دوکھہ تہ داد سخت ژالن
دوہ یلہ نکھہ والن
وندہ داد وار یاہ گوس
مندہ نن انہ گٹ گوس
کسو ہکہ دِ یاد کاسِت

رامہ رامہ لگ پرسنے
ہران آش دانہ دانہ
رامہ رامہ لگ پرنے
وست پیو تان پھر ہیوٹ
رامہ رامہ لگ پرنے
شیشم خاک ہن ہن
رامہ رامہ لگ پرنے
بھرتھو کیاہ نہ چھک ریون
رامہ رامہ لگ پرنے
وچھم کیاہ چھم یہ رُوبداد
رامہ رامہ لگ پرنے
داد لد مندہ چھاوُن
رامہ رامہ لگ پرنے
وست پیو ضعف انونس
رامہ رامہ لگ پرنے
ہین کراسہ وو ہس رات
رامہ رامہ لگ پرسنے
دھرمک وعدہ پالن
رامہ رامہ لگ پرسنے
بھرتھس کن ونان اوس
رامہ رامہ لگ پرنے
یہ آسم سوزندہ اسِت

بو نوون توہ ہکی یت
وَدنہ لگ بب ژلتن ہیوس
نِشھن ژھہ دِت بران بوس
مہ نوون کوبھہ کرم ہان
کتوژ لُہم ژہ بھگوان
کتوژ لُہم مہ تراوِت
آی کُس مَنہ ناوِت
سِریس لگمہ گر ہنے
وُچھت ینہ حال سانوی
بھر تھو گژھہ نگر کُن
مہ نوون توچھی ین
گنہ یلہ سُور پھل گاش

رامہ رامہ لگ پرینے
رِتھے یِتھہ شُرستہ موِنس
رامہ رامہ لگ پرینے
بوگس کرہ مَنہ پَتن پان
رامہ رامہ لگ پرینے
کسو ہِکہ حال باوِت
رامہ رامہ لگ پرینے
مہ نو زاہ موّل زانوی
رامہ رامہ لگ پرینے
کو ہلا یو رِ سُوزُن
رامہ رامہ لگ پرینے
سِرین تراو پرکاش

بھر بھتس سو تیچ اَش
رامہ رامہ لگ پرینے

رخصت کرنا رامچندر جی کا بھرت جی کو کھڑاؤں ساتھہ دیکر

دین پرزکن چھوبب گبرس زاین
یمن چھی پایہ سیت بب ناج راوِن
یمت زن چھی تو آسان آسمانہ
شُو کر چھوی کینہ گُن اوہ وچھیت زاین
یمن چھی سارہ چیز کُن اوب ہیوِن
یمس اوہ کر چھیہ روزن کینہ ہنر کل

وتو پیٹھہ لوک ببہ رستن چھہ لاین
یمن آدہ وَت تہ نو چھی کانھہ ہاوِن
سو یَدوَدی محنتہ پھل مول چھینہ دانہ
ہِمِش چھی وتہ یکنس تیرہ ژاین
ہمس کر ینہ منگنس چوٹ پھوِن
سو چھی ڈولہ ڈافہ دیوان کولہ ٹھن تل

ودُن وارا ودنہ سیت کل گیس لی
زِہ ونمُت چھُت مہ لُس سوارِ دِہ راتس
مہ وُنمی رانت راتس کو ندیُت آک
زِہ ونمُت چھُت مہ لُس کرِ شغمہ اندریہ یاد
زِہ ونمُت چھُت ہیُس اچھِہ آہنہ کار
زِہ ونمُت چھُت ہمیس اچھِہ رُٹنہ کینہ
بو چھُس ہو ہیت ہتھ چھپا کونہ ایوان
ونُت زِشی لیکھنہ آسے کینہہ ہنز ست
بو ولمُت وہاز چھُس چھم پران نیرن
زِہ ونمُت چھُمی ہیس [illegible] آسن
زِہ ونمُت چھُ قو [illegible] گرے کُنہ گواوارہ
زِہ ونمُت چھُت یہ کینہ زاہ کینہ سِٹ گو
توٗی زِہو پہ ما سے لاگت چھُس بوٗ وزن
اماچیران چھُس اوہ یوت کیاہ زِیر
قلمہ تُل کرِمہ لیکھا میان ہنو دیہ
وچھُس ہم اہل اچھِر ہمہ [illegible]
پچھہ نیم چھوٗ رہی اچھِر لیکھن چھُنہ زیاد
دوئیم لی اشتر کا مہ پوشن گچھُنہ
یہ چورِہم کت زِہ یہ میانس منس منکز
زِہ ونمُت چھُت بو چھُس زن لَسند زا
زِہ ونمُت چھُت بوہا [illegible] چھُس یاناودن
خبر چھا کونہ چھاٹ اوہ میدُن بوٗزن

ودنہ لگ واوہ سیت پیٹھ دیسن لی
نمی وِزہ چھُس بہ لَس اشہ ناہ دِوانہ
یہ گُسہ دِیدگ یہ اپز گرِہ دیہ سَند واک
بو پالی واتہ لَس لنشہ دورِ زِلس وہیاد
بو لس کیت تھا وہ لد لد مُختہ دیوار
ہمہ کرِہ اتھہ رُٹ بو سارہ وہینہ
خبر چھا پہنہ ہیُت ما چھیتہ دیوان
بو تھاوس کن کنتھس ماوس دُیگت
خبر چھا کونہ ایشرہ چھکِت دیوان
بو چھُس ترپانہ ایت مہر واہیی
بوزالن لسندہ بابت لیتان نارہ
بو چھُس بوزان نہ ترِ قوتی زِہ کن تھو
مہ بوزم چھکت وننہ تھوی زِہ بوزن
کھُہت روزان مہ لنشہ تھد وتھ نبر نیر
قلم سوی دمی تہ سوی ازما وپر بیکھہ
یہ چھُس تہد تہد نہ تت ساہوت تھاوس
کوڈن پی بو مہ پٹ دن دورِ زِلس وہیاد
مِتر موکھ کامہ زیم روشن گچھُم نہ
نمی سیت چالہ ساری وکمہ وتن منز
ہمیہ آہسی نہ وتنس کینہہ لنشہ وار
ہمیس سوی قبیلہ کرون نراون
گیم مازِ و مہرِ نتہ زرِ زِہ چھی کن

زِہ وُنمت چھُت گرٛتھے کانہہ کینٛہہ پور
زِہ وُنمت چھُت ملی کُنہہ کینسہ نالس
زِہ کتُ سنہ شایہ روزِت چھُک نبر نبر
مہ چایم تیرِہ نتھہ زن لاوِہ مور سے
مہ سینین واوِہ سیتین شراونس ناگ
مہ لوسم اچھہ وچھان راتس وہس
بوکرو چھہ مو کھہ سو کھس گلہ بایہ سبتی
مہ اُنش سورم اچھن ہتوّم پکُن رت
بوچھُس ہیومت ہتھر چھم پران نیران
مہ راکھس گچھنہ تہ وُشت تم کرن ماتھ
مہ رُمت وِزن چھوراوُن چورِہ زاگن
مہ وُن راوُن یہ سیتا زورِہ گرٛتھہ نن
گلن چھُس شین نن ہیہ ہاو درشُن

پولاوس رُہن کرِہ لتس شستر سِن سُور
زُنُش پولاو گردن چشمہ زالس
مہ سینین رُہن وُنہ چھکنا گچھن سیر
زِہ وچھتم سوج روزِت دوِیہ دور
زِہ گچھتم ناوِہ بیلس شیشرم ناگ
زِہ گچھتم رُہیوہ ویسے کیلاس کو ہس
زِہ گچھتم ہر موکھس گنگا یہ سبتی
زِہ گچھتم سال کھنہ ہیہ مالہ رت ب
زِہ چھُک برہ تبس ہست آکاش فیرن
زِہ گچھتم نندہ کیشر ہت امر ناتھہ
زِہ چھکنا وُنہ ہلمت لدہ لاگن
زِہ گچھُک وِیرہ بدرس آ گنیا دِن
دُکھن گرِہ چان والُن سونہ ورشن

ہری ہر کو نہ چھُک درشن مہ ہاون
درزِن چھُم من گتھن کن کو نہ تھاون

ہری ہر کو کرمن ہستس کرُن بند
شرَن ادہ گوی چھو ہن تتہ موکہ لاون
شرن گو نازِہ کُن وُنہ میانُ من زِ رت
زِہ چھُک گچھہ راز صبحا فولہ ناون
گلن چھُس راکھسن سیتن گیم کوم
زِہ امہ انہ گٹہ اندرِہ چھُک گاش ہاون
پچلن چھُس تارِہ وِگنکہ نشہ بودہ زن

کرِیاین زور بل واتس نہ کینہہ اند
ہری ہر کو نہ چھُک درشن مہ ہاون
تو ہی گوم راز دوِہ دوہس گیم رت آ
ہری ہر کو نہ چھُک درشن مہ ہاون
الَن چھُس وگنہ سیتن انہ گٹ گوم
ہری ہر کو نہ چھُک درشن مہ ہاون
وچھن چھکنا شتر چھُم پتہ سہہ زن

ژہ ونمت چھُت سہس اَتھہ گاوچاوِن
گیانکہ کیلہ پھَل ڈَل آسو تراوِمت
ژہ چھُت ونمُت چرس اَلھ شالکھاون
بوکَن ونہ چھُکھ ژہ بوزن مال میونی
ژہ چھُکھ ہم چورہ ہتہ دود داعہ چاوِن
بوکوتاہ چانہ درشنہ پوچھہِ وُداسی
اَشِس سیت رَت چھُنا پہلاد ہارِن
سوکَس ونہ یم نہ ون ہنیس مَنس زاتہ
تووی کرچھُس امس لنشہ سیر ہاوِن
یہ قاصد مَن وُلیس اَن خط اِکیاتہ
کرن اَت غَش تہ کِہت چھُت اَتھ چھوپراون
اَمِس فرمہ آس کاہ خط ژہ نشہ زِن
اَکِس کتھہ ہتہ پنن چھُس میلہ ناون
بورٕہ ناون گچھِم تن چھُم یہ گوہ مَن
دزن چھیم وَرزن روون تہ واولن
بوچھُس جنگل رَٹِت اَن اکھسو گیوٕ
ژہی گَت چھی چھو ہسُس موہ پاوِن
یہ مَن زالی تھی لاگِتھ وُپر گاتہ
نہ ہن اَدہ اَندہ ہُت تان منی پھاوِن
یہ مَن کرچھوی ہتھ کُنہ پیر تھاوَن
خرس شند مانچھہ ہو کھاون تہ چاوِن
نہ چھُس راتس نِندر نہ چھُس دوہس کار

ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
شریک چھُرچھ شالس اَبھتہ آتہ
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
وَدان چھسی لوک شر چھُکھ موال میونی
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
وداسی کونہ تم ہم بھگمت آسی
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
بوچھُس گُھوڑان تمس لگِمُت پردگاتہ
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
ییتک تُت یا تیتک یُت انہ چھہ کُت
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
یہ ہاگو خط رَٹِت بَندُت زِٹِت دِن
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
گرزن سہہ زِن دَزن چھم نارہ ہُن ہن
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
وُچھو مہ وُنی بدھ مَن گورکُن فیور
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
اَنگُجہ سیلتن کران دون پرتن وٹ
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
چھوھُرزن مُہرہ واسن باگراو
ہری ہر کونہ چھُکھ درشن مہ ہاوِن
چلن دریاو ہو لب تشنہ کُنہ تارہ

شیتا ہس پٹ یہ چھی بستی بساوان
دوہس راتس چھو کرم زال اُونن
ہنز کیشرہ چھے چھم شام ہواون
ژشن واتن یہ کرچھی کینہ ہنز کوم
پکھن پٹ وف نکھن پٹ شر چھہ راون
اما یلہ ستره کھارن کھر چھو کاسن
دیپی ہتھ کرت کو کلمن تہ کاون
ینہ یندرازنہ ڈال گوتم رشن گو
ونی کیاہ گرمہ یم سیماب کھاون
سدا شیوہ یانہ یم بت من کرم فنا
ژلس یم پرونپر چھم لرہ ساون
وچھن لوسم نترنیت یک پرباتن

ہری ہر کونہ چھک رشن مہاون
سوَن کیپٹن ٹن اونن تہ دونن
ہری ہر کونہ چھک درشن مہاون
یہ چھی نُش ونہ ناوان ہشہ کن زوم
ہری ہر کونہ چھک درشن مہاون
دیدہ وُنہ ناو پوپھن پچھن تہ ماسن
ہری ہر کونہ چھک درشن مہاون
تنہ پٹھہ چندرمس جامت سوتس زَو
ہری ہر کونہ چھک درشن مہاون
کرس شیس کران یی تراونن تاف
ہری ہر کونہ چھک درشن مہاون
گوی کیاژ یہ ونہ چھک کو نہ واتن

مہ چھم لی آتھی یک پرکاش تراون
ہری ہر کونہ چھک درشن مہاون

گیس کیکی بھرت ہت بیہ ونیاس
گیس کیکی ونیس ستھاہ زار
خبر کنہہ چھمنہ دن کیاو نہ دیس بو
خبر کنہہ چھم نہ یت بوزنہ کیا آم
دژم پانی برت گردن یہ شمشیر
دین چھس فن منیس تل چھم جاے
دتھم تھد پوشہ تھر چھس لرہ گیمر
اسن دینس ژہ گیج چھک میان ماتا

ودن رتھہ ہتھہ چھو رنگ نموار آسس
مہ بخشم یتہ گیس پاپن گرفتار
کرن لتس اوسہ یی پاپی گیس بو
سیتن دل سوختہ بازا لختہ گو خام
یم پانی زدس شنیس ہنر بیر
چھسی پاپن ژہ کینژاہ ن کرم پاے
وچھن چھکنا بوزن آکاشہ بیر
کُنوی گج کیاژہ کیکی کیا کوسلیا

ژہ کنہ دوکھ برنہ بمہ ژلنہ سانے
ژہ ییت تان نندہ چھک تتان چھم ماے

دین پی لیو کھمت اوس کرمہ لانے
مرت آسی شہ وی کو ٹھس اندر جاے

شاہنہ ریپہ رامہ چندرہ لاچھمنس پامن
کامن چھم چانہ درشنہ چی

دورہ چانہ ون بوچھنہ ژالن
ژہارنہ درایہ سی شہرن تہ گامن
کرانہ بو درایس ہمہ تت ژہارن
پانہ لاچھمنس تہ لگیو نامن
پانہ ... رامہ چھو اپیشر آسن
شترگن بھرت ... چھی گمدہ اس
تشندی تیزہ سارہ اتھیان گالن
سنتان آسہ زاک تہ سیر پھکنہ اوان
رامچندرہ لگیو سہ سرہ نامن
بترہ سیت دمیو دودرژی دامن
راونہ سترہ ویرہ زنم آک دارن
لچھمی چھہ سیتا لچھمن چھو واہن
دیہ ناو ٹوٹھ چھی سبدن تہ سابن
روز نم سہا چھم مہ مہرہ واسن
مجتہ مالہ ملکھی سیرہ چھی آسن
پرزلہ ونہ اسہ کونہ آنہ گتہ کاسن
توتا کیکی گرہ گرہ باسن
شیوہ جی چھینا ژہ نیت سیت آسن

للہ ون تھو نقم زلہ ون نار
کامن چھم چانہ درشنہ چی
مایایہ پرژھ کوہ گیس بدنام
کامن چھم چانہ درشنہ چی
لچھمن شنکہ چکر باسانے
کامن چھم چانہ درشنہ چی
موہ مایہ اگنیانہ دور یش گو
کامن چھم چانہ درشنہ چی
رژی رست زاہ نہ چھمنہ موکلن پاے
کامن چھم چانہ درشنہ چی
بومہ بار کاسنہ آمت رژی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
رامہ جوہ ون خوش آسہ رژی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
سارنی آبرن باسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
ونندہ دود چھم نو کاسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی

زمنس دشرت کشف آوس آسن
سیتایہ ورنہ آک اتھ اوس باسن
رامہ ناوچھی سار وندہ داد کاسن
سمسار سورُی برم چھی آسن
دلہ زار ونان شیر تراوہ پادن
پادن منز وندہ لگیو ناون
رحم رچہ کامہ چہانہ کرہ ون آسن

کوسلیا چھہ آدیتے آسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
گیہ منز باگ گاش باسانی
کامن چھم چانہ درشنہ چی
آدنہ اسہ زاگ جان سنتان
کامن چھم چانہ درشنہ چی
منز باگ وندس شی باسانی

پرکاش پرت جایہ ژہی چھہک آسن
کامن چھم چانہ درشنہ چی

تنز لیلا سہتھا یلہ پانہ بوزن
تسلی کرُنہ بھر بھس گرہ سوزن
دلاسادت ہرُت سوزن بخانہ
کرن یڑ کال تامت کھراو راجہ
دپن یلہ رامہ جو آوارہ سینین
دپن یلہ تم زہ بارن گی او داسی
پرکھٹ بتس ازہ شرادکہ دوہہ دیوان اوس
او ملاک سانپنس دتونس درشن
دُرس گوتیر ہست تخکھس منن پران
ہمی دوہہ پترہ لوگ سُنت گنڈت آو

کرن خوش خوش کرت فرت سوزن
اتھس کت کھراو ڈس نن یہ بوزن
اتھس کت کھراو دیت کرنس بندانہ
رچھن زن ندو پنن تمہ اورہ ماجہ
ونہ لگ گراوہ منیجی لچھمنس کن
اکس اگ ست کران بونہ تم زہ آسی
پروہت سیت تمس آپیا دیوان اوس
کھڑس ژکو فہمہ رازس تھہر سینین
کرن تم دھرمہ رازن کوم آسان
رپتر ڈیشت کریا کرمچ گنڈن ناو

قصۂ اہلیا

پُوزم خند رمہ ہتن سیتایہ امون	اہلیا شاپہ نشہ یلہ مُکھ ہاون

خبر چھپیا تمس کیا یاف آسوی
ریشاہ اک گوتھ آسس وپن ناو
زیا آسسن زلون ماہ تابان
کلان تنسی تیپشرلی. بوین جے
پریم رشن سندسٹھا تس اہلیایے
دپن دوہہ اکہ وا ہند ازہ کامن
یند رپد وین نشہ یلہ دراو لارن
دلس منز وات تم تتہ لاگ تتھ سانگ
یہ کرل یلہ کوکرہ سنز رشن بوز پالس
ونہ لگ یند رون تہ کیا چھو چارہ
پکان تان رشن سندس ڈر پٹھ یندر گو
زہ کوہ گوک ارہ راتن آرہ کروتی
تہ بوز تہ رشن ندیہ پٹ آولارن
دتن تم شاف یندراس کرن کرود
یندر گو مہا دیوس نشہ پران پوریا
دتن لس ور زہ گرہنی نیتر پانس
دپن وار او دنہ لج نا آہلیا
پتو یلہ رامہ چھونت واتہ پانے
غرض یلہ رامہ لچھمن سہ سہ بیتا
تسندہ اتھہ سیت دھت تھد گیہ شلا

شران سینہ پن وپن تس شاف کا سوی
دپن لس آسو ایشرہ سند سٹھا باو
کران سیواہ شس گنزران نارن
دوہس رالس سوران آس تم دے
وانس منز باگ پیرت برزہ کائے
سیتن دیوانہ کرہ تم چاک جامن
اچھو کن آسو وار ارت سوہارن
کوکر لاگیت ارد رالس ورشن بانگ
گنڈ وہت وتھہ ندیہ پٹ دراو شرالس
دپن تم دار رشن سند یپ وارہ
ندی لج تس ریشس ونے یہ کیا گو
یندر پت کن گرس منز باگ واتوی
وچھن یند رازہ گومت ہیرہ کارن
بگن ھہند پان سینپن تس تھی زود
کرن زاری مہا دیو پانہ ٹوٹھیوس
سپن دلخوش شران گونارانس
دتس تم شاف گژھ سینپن زہ شلا
کرہ سوی زندہ تلہ ژلنی زہ تانی
پکن تت جایہ گی ڈیشکت شیلا
کرنہ لج رامہ اوتارس یہ لیلا

منشرت مول ماج نشرت زہ ساری
رامہ جوہ لگے پار یار رہیے

پچھہ ریہہ پلیہ آسی کرمہ اوتاری
امرت زل سیٹھن جاری
رامہ چندرہ لگی پار پارے
بوتہ رپتہ کھار کچھن پلہ اوتاری

ہرنکشف کیا آسن پلہ اہنکاری
پرہلاد کرنہ اگ زارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
نرسہم اوتار ژی نرا کاری

بلہ دانوس آسی کمہ وامنہ اوتاری
بوتہ راژ تل گو سوخوارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
وٹ پت چانی چھ اپاری

بارگو رام پلہ آسی اوتاری
خالی سیٹھن تیرہ نارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
ژھتری وسیت کیت کھتری ماری

ژمی چھک چھ تر بوز چھراچاری
ژمی چھک آسہ ون سارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
ژی آسی کامہ دیو رامہ اوتاری

کرشنہ ریہہ پلہ آسی برا اوپکاری
گوکل سو کمت گی سارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
کمسا سر سیٹھن سمہاری

نندرلا جت بودہ اوتاری
کلہ یوگ گچھن گرفتاری
رامہ چندرہ لگی پار پارے
درشن کرنہ ینا دیوتا ساری

گاہ گیر فارشت چھراچاری
ساری سیٹھہ سمہارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
سو کلادہ مگ تم تہ نرکنہ ناری

ومہ چھی لولہ ہیل کھن چار چاری
گنڈہ چھی جامہ زر کارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
ونددہ ماہی زو کاسہ تم لا چاری

منگال الکھس شلہ بودہ خوداری
سینہ زول تم لولہ نارے
رامہ چندرہ لگی پار پارے
پرکاشہ کاشن ان عالم چاری

شروع ارن کانڈ سیر اور گلگشت کرنا راجہ رامچندر کا

اور آنا راجہ بندر کے راغ کا سیتا جی کے پاس شقاوت اور لچھمن کا حاصل کرنا طاقت راجہ رامچندر کے اور جٹاین گرگ کا راجہ رامچندر کی خدمت میں

اگست ڈیو کھن اتھس تتہ پیو پڑکال
پتر لچھمن اتھ ہم وتس ساری ہین چال

وچھنک تتہ پتس پتہ چانو اراہ
دیتن لچھمن چھو پتس کیاہ چھیہ چاراہ

تکن ترکش وپن تامت وسن تیر
تتھی اتھ چانو اراہ وسنا پہیر

ہزاری آسی یاون تل پران پوسی
دپن سوی چانو ہا گر چھس اوچھن

جٹاین ناو آسن خچش نش آو
ہتھک ہانس سنن کرس سٹھاہ باو

پکن گے آسی لٹ لٹ پیر پراون
لبن پتہ جاپڑ تتہ پان ناو لن

وچھن قدی گت سٹھاہ آسی توشن
تھوان آسی اتھکہ پرہ پرساہ پوشن

پکن بیہ وتہ گر ہتھ تتہ پوشہ ناگی
رکھوان پتہ کنہ وون تتہ ناگراوی

دوان ون ہیس وگن تتہ پوشہ ناگن
چھہ سیتا رامچندرس تتہ اتھ لاگن

دوہہ اکہ گیہ بکس لچھمن پتہ ہوا
وچھن سیتا پتہ گو پتہ کاوا

وتس ہم رامچندرانہ دریہ ہینہ تیر
چلت گو وتہ چھس کلہس کنی پنیہ

تتھی چھی کر پوٹ کرتھ آستہ اتھن
پتہ آسن راکھسن پتہ پیو لاگن

کرک لیہ ساوان سمسار ہی پانن
بڑک آستہ لیہ ڈیو کھت ندک ون

تپیشور ریش سٹھا تتہ آسی اتھن
بتھی ہم ساری گھر آسی کاسن

آنا سیپ نکھا ہشیر راون کا اور عاشق ہونا راجہ رامچندر اور لچھمن جی پر اور ناک کٹنا اوسکا لچھمن جی کے ہاتھ سے اور جانا اوسکا کھر دوکھن کے پاس فریاد کے واسطے اور کھر دوکھن کا مارا جانا

ریشہ ون تتہ تو لیا اشرم نکھو
تراتس بتھا ویران پتہ کن نوبون نکھو

تصویر جٹایں گرگس اور راجہ اندر کے نزاع کا اور جٹایں گرگس کا راجہ رامچندر کی قدمبوسی حاصل کرنا۔

آنا سیپ نکھا بہن راون کا راجہ رامچندر جی کے پاس اور ناک کٹنا لچھمن جی کے ہاتھ سے

وَرِم نارامہ جور ت وُوکران آسن
ڈنڈک ون منز ژانگ آخر بہن جائے
کرِتھ رتھ وُہ وچھت سیتا رٹن غم
دپس ہُم رامہ چندرن چھم پتن بنل
دپس ہُم رامہ چندرن لچھمنس ون
وننِ لچ رامہ چندرس وارہ وارہ
دپس ہُم کچھ چھی پاٹھ حال باوس
وَرِی یدوی ژہ لچھمن تس چھو آسان
تہ یان بوز لچھمن تان کرنمسکار
دپس ہُم لچھمن چھی تنبہ لاون
اَمس پُروا چھُنہ یدوی وَرِی ژے
ژہ چھک ازا پری یدو ژہ ورَہن
تہ یان بتہ بوز دارا گیہ کرو وی
دپن لچھمن چھس کُن بوز ہیو لی
رتھو سی بوز ژنتہ مَنزن آیہ ورَ چھ وش
مہ فیر گردن پان چھی نزتھ براور
پری چھس کنہ نہ ری نیتہ مس چھس پیتر
کھٹن چھی موکھ کمن چھی تہ دار
وننِ لچ شرینگ تیت کیا چھو چارہ
موُرنِ لچ اَکھ یدہ بوز مَ سور اون
وُندس پی گوس ون سیتا بو مارن
وچھن پلیہ رامہ چندرن کیا گیس آے

آما سیتا یہ کُن وچھ وچھ ہران آس
دو ہے اکہ ریشا لاران پتی آے
دپن عُمر ژیتا ہس برتھا دِمس ژم
دو یم ہیتھ کرن اَسہ نیژ چھو مشکل
یہ وی بوز ی اَہی تہا وی کتھن کن
مہارا جا ژہ کر کنہ میان چار
تگمی تیتھ پتن لو چرز ہاوس
وَلی سَے چھہ ژہ چھک ادہ چھہ پتن پان
دپن بالیس اَمس کر یتہ سیت وار
اَپزُ چھی کت یہ چھی قت راوہ اون
اکھا چھس یدہ تمس پتھ کُن رہی ژہ
اکھا چھی یدہ سہ تراوت بیاک کرہن
تَنہ ہی کرو دو سیتن وَیت ہو وی
ژہ لی بوز ک بولا گی نزہ گرہنو کی
دپن لچھمن چھس خاموش خاموش
ژہ یدوی نیچ دولت چھی امہ سیتہ کر
غنیمت ژان آوی وارہ کن انز
سری چندر سہ تمن راندہ گمارن
بوزا چھس رامہ چندرن تولہ نارہ
ژھی وزہ وادہ سیتہ رہیہ پران تراون
سہ مارت آسنم یم پتہ لارن
ژٹینس لست ژج بارو دوان درای

وٚنُن ہٕتہ کھرٕ دیوس لارن ہیٚس آو | وچھنت تمہ رامہ چندرن نیرٕ آو

جانا سپنکھا کا راون کے پاس واسطے فریاد کے اور آنا راون کا مارنچ دیو کو لیکر اور ہرن بننا مارنچ کا اور شکار ہونا راجہ رامچندر کے ہاتھ سے اور لے جانا راون کا سیتاجی کو

دیٚن یوٗنہ آسو تس زٹھو بوی راوٗن | چلیت گیہ تس ہیٚن احوال باوٕن

وننہ لچھ شیٚرپنکھ تس راونس پیٚے | ہمہ نی فریاد یوٗزک پاپ ماچھی

شونگت آسس تٕش سنگا کال نہ آم | چلیت آیی تٕھم لگیہ راونس باہم

کھرتس باؤم دوکھم پاؤم بیکھ تیر | لجیس کیہ داو ولیکس باوہ ہم سیر

دیٚپنا چھیس ناوسارنی رامہ اوتار | وٕنس مٕش کیا کران امرن تھوکمہ یار

تھوباسندر ووا تس کیا چھیہ ریٚت | سرگہ لوک اندر بیند ہٕن نہ باو ہیٚت

تہ بوزت راونس تٕشپن بدل اَگ | تھُن تھم گنگا گیہ تیتہ اندرٕ تنگ

بھوی آتش ہرنگ تام دیو پام | تٕھکی تٕس ہنس تھند یا لیک سیٚن اِشنام

وچھیت اکاشس گو چھارن سو مارنچ | گھمت تھم رامچندرن تیر یا مارنچ

جہایت آو مارنچ زٕھارن | زندی چھیا رامچندرن سو مارن

وچھن گومت سو رکھس بٕرینہ دور | بیگکر یارس گمت سو بس تپسیا ہیٚور

شیمبت آسو تس خیمیا نہ دور | تھاس لٹس سو لیشٹر نہ دورہ آمت

آما لیہ آس راون بیہ لگس داو | ژنس تلیہ ہتس تہ باس رٕشت داو

وچھن تھم آس ہتھمت خرقہ برتن | تہ ولیشت راونس و تانہ ہیٚن جن

دیٚن تس گٕت رش وٕتھ کیا گوی نال | شکست آوی یہ کتھ آنیچ ولوی نال

دلت کتھ چندرہ کیا گوی تاج بیت | رہ کتھ آسی نہ راون تنتہ چھاوت

وٚپش تھم رامچندرن رٕفتہ آم | تنہ چھہ لوب پرت چیز مَتس دام

جنگ کرنا کھر دیو وغیرہ کا راجہ رامچندر کے ساتھ

دلیس ہم راوݨ وݨ کرہترہ کار
ولیس ہم راوݨ ہیتھ کیا چھو تدبیر
کرن ید وار یا کھر دیو مارن
دویم ستہ راچھ ممتسی یا گہ آتش
تتھ ژھی پرزلو [illegible] ژھ دش ساز و
سرو عد خوش بون زیا بیبر زال
زٹھی چھس تن ون ہیتھ [illegible] ہیو
چھہ تو ہم پوش ہیہ ممتسند اچھہ کھور
دلیس ہم تورہ فیرت چھم ہہ معلوم
کنہ ان وتہم تتھی ہیر اچھہ کیاکت
زخم ماون ہتھ ہیٹ یان تراون
پرزیار باون بیہ زندگانی
دلیس ہم راوݨ فیرت بتدبیر
ژہ وسی سیت یژ وتھ شامونک
ژہ چھوک غمخوار کرہ تم چارہ سازی
دلیس ہم تورہ تم اخلاس آمی
ژہ کر ژھی وتہ وچھمت موکہ تسند زا
بو چھس تہ انت سو یا موکھ ژہ ماوی
دلیس ہم تورہ راچھ شیہ کمس ترا وم
مہ وسی سیت یژ اتھ وژہ ماولن
دلیس ہم چھرخہ ید بوتہ ر آفیری
ہمتس لشہ ید سمن لچھہ ساس اون

مہ بوزم پی تہ ہتھم جگمن
کرس پور اسہ چھندرن سخت تکبیر
رن ہم شرپینک تس سینہ ژھال
خبر چھا پاپیس کس آیہ زاہر
بہ کس وتہ وتہ چھو کس بوڈ ہیہ چھوپون
شوبور ہم اماوتہ چھی [illegible]
کندن ہیٹ جاگی شو مالس کرم شم
چھہ ماہم تتری ژہ گزراو کنیہ ماچھد
مہ چھم معلوم زل آمہ معصوم
اچھہ وچھہ وتہ زخمن [illegible]
وون اتمس احوال [illegible]
سو امت آیہ ونکن دیر جوانی
تگی ہیی کیہ مہ کرونکن ژہ تقصیر
موت لی شرپینکس معاوضہ دیونک
ہتھ سیتن زلونک ہیتہ بازی
بسک کر کنہ سو یہ اک تیر لانی
وچھک تلہ یلہ کرژھی تہ ژہ دوہس اتھ
لگی دو کھہ سار کومی سو ہ لبنک راو
تسند اہہ گو نہ ہہ تہ سو لبنک راوم
ہی لارن تھو ی گرشہ غصہ لاون
بوہ شرن راہہ لچھمن گرہ نیری
اپر چھنہ ہم تہ نیرن اتھہ ماون

چھوسےٚ ناوا پنُن تتہٕ منڈہٕ چھاو
دپُس تم تورہٕ ون مارَت بہٕ شمشیر
مہٕ وُنمی بوزمارٕ بجو بوٚ مارَت
وَدنہٕ مارنج لگُ یدوی یہٕ مارِم
مہٕ یُدوی رامہٕ جو مارِم دیم کان
تمس سیتے وتھو منس پلچ پی گیس رائے
سوراوُن بوٹ اُونہٕ لگُ زار زاج
یکَن گی وَرن بہٕ لاوِت ڈنڈکوٚ ون
نظر تراون وچھُن اکھ جانوارا
یون سیتا یہٕ یلہٕ باغس اندر ڈیوٹھ
گُلہٕ پٹ وَرن بدلِت جانور بوٹ
دپُن تس راچندرس کُن نبر نیر
تمس ڈیشت سہٕ سینین تیر بیتاب
وَننہٕ لج رامچندرس کُن یہٕ مارُن
وَنُن ہت رامچندرن لچھمنس کُن
ژہٕ یت راچھہٕ چھی سیتا حوالہ
ژلنہٕ مارنج لگُ یلہٕ رامہٕ جو دراو
ژلنہٕ مارنج لگُ... گوس تتہٕ لارُن
دِتُس تم تیر سِنز راوِت پتھر پیو
بہٕ تنڈہٕ ہی بیر لایت سخت پاوان
مرنہٕ وزہٕ راکھشن لبی ڈپ ہیمو
ادی اوازہٕ کُل راکھسن زِ بنیاد

پرٕنی وُنمی ژہٕ راجت راوہٕ راوک
ٹکن وُتھہٕ چھُس بو راجنہٕ نش گمت بیر
زُوِی در کارٕ چھُی وُنھہٕ ژھار کنھہٕ وت
نرک بوٚ گُن دِیم راکھسن کرت حنم
پرٕن گژہٕ رامہٕ راتھ ہینم پران
دپُن دوہٕ وِشینہٕ لوکس منز دِنم جاے
سوکو تم رُوِس کٹ بونہٕ سونہٕ سنز لاج
وچھک سیتا بہت خوشدل بگلشن
طلائی تن بگہٕ ون مخمتہٕ مارا
پکن گیہ رامچندرس نشہٕ کہت بیٹ
دپن سیتا یہ یلہٕ یتھہٕ آسچر اڈیو
خنجرہٕ یا تیرہٕ مارُن یا بشمشیر
سپن تتہٕ نارہٕ سیتِن خام سیماب
گژھی نیرت نبر ہس پتہٕ لارُن
چھو راکھسُن جانور کوہٕ کیا چھوین
بوٚیت نامت امِس گژہٕ پوست والہ
رٹن ون موُرہٕ ژہپت جگلس زاو
کڈِت گژہٕ نیون لوگن کو ہسیارن
دوی یتھہٕ یتھہٕ دزان نارس اندر گیو
مرنہٕ وزہٕ راکھسن بونہٕ نالہٕ تراون
کتیو چھک لچھمنو دِشن دِتمو
دتن بونہٕ راکھسن لچھمنہٕ نرت ناد

یہی کرکھ یتہ سنز سیتایہ یلہ بوز
ونہ لچھمنس گژھ بازہ لارن
دپس لچھمن چون گنہ چھنہ پرواے
ممتس کس پوشہ نارائن چھو پانہ
تھکی بوزت سہ سیتا لج وَدنے
ژٹن سینہ دپن کیا گوم کیا گوم
دپس لچھمن چون یہ چھکھ ژہ معصوم
دوییم گرامہ چو دِیہ پوت فریاد
ژہ چورم رونہ بعثم کیا چھو ناو آسی
دپس مہ تورہ گت گنزراو مشکل
یہ چھکھ گنزرن تھ ون چھسنا بون
مرگ ستوی یس پنن وندہ اورہ یاین
گوڈنی اورہ یاین ہینچھ اطوار
ترییم تراون ژہ بوی لسنی شتر گن
بو کیتژ آسہ ہتہ ہنزہ پامہ ژالن
جگرس چھکھ لگن گیلن لگن ہنند
اپز چھی ہیتھنہ ون امہ رایہ راوکھ
گوڈنی پی نا ... نشہ کس بوزالیس
ترییم بھر تھاپن ادہم مہ نارن
یہ چورم چھم ژہ کن وچھہ نگن اکھ
یہ پنژم پام چھم کلہ ژٹ سپن ہن
بوکیتژ اہ ژالہ لوکن ہنزہ پامہ

وَدنہ لج لچھمنس نشہ گیہ وُدنہ روز
کرو کنہہ پای چھی ہو بوی ژھارن
گنزرون واتہ پالی ژھپہ کرمائے
گوی کیا ماج جس رودی نہ دانہ
ہرن اُتش نار گنڈنس ہیتہ تنے
وُتی یتہ کنہ گچھم پتہ مارنہ زوم
ژہ کر چھی راکھسن ہنند وہ معلوم
ترییم کر کینسہ ہندتت جایہ امداد
گنزرون پوست والت یورہ آیس
مہ زونم چھی خیال خام دردا
مہ پٹ کس نقش گنڈمتہ آسہ نمان
سوتس کن لولہ کن چھی گولہ مارن
دوییم آسی مہ ڈیشت دِل گرفتار
یہ چورم چارہ کیا اسوی یہ دشمن
ونس مہ نارون یت پان الن
پنن زوکو نہ سینن بھر تہس وند
سوترادت ناو لمسند مندہ چھاو
دوییم ژیہ اکرت گت گرہ آیس
وُتیوہم ناست کرت گوم ڈاک میدان
ژتر چھکھ کنہ متر ہو سیتہ آیس
شیم سنگی چھہ کیا نندہ چھکھ ژہ لچھمن
ہنز لج اُتس پتہ نہ لج رامہ رحیم

بو ہاری پان ون کھمہ وہ ژلی زاغ
ژھنی یرن چھو لچھمن گرھن ون
ژھن چامہ ودن گو جنگلس کن
سو پام گو تام سیتن پیدا سوراون
انگن قیما ملت انگن اندر را
آلک کرک لاینس پورت نیرزراے
دلپس یمہ گوم ون گندہ نم دلس زہ
دلپس یمہ گرھرہ تت لنکایہ دسن نار
دلپس یمہ رامچندرن بتھہ وچھنت نا
دلپس نم گرہ ودی یتھہ تاپہ تالن
دلپس تم یکہ چھن لنکا نبس سیت
دلپس تم چھکہ رشہ گیمر یت وو داسی
دلپس تم چون گرہ لنکایہ پٹ ین
تہ پورت راوس گو کرود پیدا
زہ چھکنا پرزہ ناوان ای گل اندام
دیا کرو تمہ پیٹھ تراون سو سیتا
یکہ پورت تمس سیتایہ گوغش
گلابس سو شنک ہو رنگ تس گو
وچھو سیتایہ یلہ آکاشن یت گو
گھٹیت زہ گو ہت امر یچ نرلش
چودش چندرہ رٹت کیشن پوچھ وو
چودش چندرہ کر لیفن آوارہ

تہ پورت لچھمن ہت برجگر داغ
یتھی پاٹھن گو گرمن پران نیرن
ستن پیدا سوراون جوگ لچھمن
اکھو سیت ہشہ تس سیتایہ ہاولن
اکھس گیت گڈہ ہت آہی کران او
دچھلس ون دم رامس لگی اے
دلپس یمہ ہشہ نکان لنکایہ پٹہ
تہ پورت راکھسن تس ہاو و دچھار
دلپس نم خوش گرھہ ولشیت زہ لنکا
دلپس یمہ گور کر گڑہ پانہ تالن
دلپس یمہ گور گڑہ پننس یلس سیت
دلپس یمہ زان وایہ و گرہ بو واسی
دلپس یمہ زامتر گڑہ و نگہ فقرا نن
ہر یہ لج اُش ھرنہ لج کیا سہ سیتا
گوسان تراون یمہ اون چھکم پان نام
تمہ وی سیوا کرنہ حور زہ ہراہ ساس
دین زن اوتس ترا اوک کرت تکش
حلب آئینہ زان تس گنہ یت چیو
رٹت تج تم وولن دالس فقت زو
گرڈہ سندہ یکہ صرفو در یہ پورت نتش
وچھن یلہ سریہ ڈیو ہمن تج کھٹ وازکو
ووست آکاشہ لی ساری ستارہ

راجہ رامچندر کا شکار کے پیچھے دوڑنا - اور راون کا بھیس بدل کر جانکی جی کو لیجانا -

جنگ ہونا راون کا جٹاین کے ساتھ درمیان راہ کے

تتھی ہو زان سرین ئی گژھم جان
وشھ کالہ گتہ نترن انیو پوس
زان گو تیوت واون ... دزن تہ تنگ
ردھی تل شور ونہ امیو حبا نوار و

دتن چندرمہ موکلاون پنن پان
تھجن کمیشو رٹت آکاشس ہیت گوس
ودن اکاشن پنن سنگ رنگ
سمہت تم اَگی بہارتی پان ماردٕ

اگاہ ہونا جٹاین کا سیتا جی کے لیجانے سے اور جنگ کرنا راون سے اور مارا جانا اوسکے ہاتھ سے اور لیجانا سیتا جی کو لنکا میں اور اوتارنا بیچ باغ کے

خبر یو زت جٹاین گو خبردار
پوم چھندرس وچھن یلہ ہت چلن کیت
دچھن تس کرک وتھی نیتھ کیا اندہ کا
کرت آوارہ کوہ باپت پری ذات
پرکہ دکہ سیت چھس آکاشہ تراون
لمی کمہ کرنہ تم تتہ زور ماون
رتن اوس ژٹن اوسن ہیچن تل
سپینن ہیہ متہ ہو بوت سارہ
سیٹھ راون کراج وس اورتہ بل
تجن تم راوتن شمشیر لالیس
پتھر ہو پرزٹت گو چھسنہ چھون
دلپر ہیتا پہ کرواں زندہ تھوری
ونن سیتا یہ کن ونن تیت بو مارت
انن سختی تمس سیتایہ ونتال

ووفس فوٹرن تہ لارن گو بکیا
دپن تس اوی حرمت پابک گوی ہت
کوہ باپت گرسن ینس دتت نار
رما کر صبر لبہ نادت مکافات
زمینس پٹ اذج چھس فوٹراون
پرہ وسیتن تنھرپٹ واتناون
ژٹن چھس کلہ تامت چھس کرن ژھل
اکس کلس ستن پتن پران لاری
کلن دہن ترن اوہن گنی ژھل
ژٹس پہ چودہ ہاٹھن زور لالیس
ونس کیا راوتس چھہ چونٹ فورن
ژہ شہ تھ پرتمک پاداش ہوری
تتہ بادم امس شہ موکلنچ وت
امیر بادس کمہ پٹ چھس کال

توی والنجہ کرتہ نیلہ وٹ کرن
خبر چھس بو کنن ونس گژھم ہاژ
کھٹت تھاون جگر چھی چرنہ فیرن
مرنہ لچ انتہ کیا سنہ کس سپنا چھم
ودن ڈنبہ زنتہ نکہ اسٹ چھی کھنن
گژھی یس ویرزو نوی گورہ سیبن
کرن اہنکار چھتہ اوتار کم دار
وچھنہ لچ تس موکھس گن رژہ پادن
ونہ لچ یہ چھہ سی لیسہ چھم ہہ زاہ
لسے ویہ اکرت سیپنہ و نواس
توی بابت تہنی تم تت زلس جنز
پرتھنہ لچ تس شہ کمہ دوو دامہ چاوک
دلس پتہ بوز نکھہ راہن رچھنس
ونک یلہ سیر ساری پانہ والی
دپن گو لینکہ کھی ری لچھہ ہانس
دھرم راندورہ کیا زانکہ یتہ کیا گو
یہ کیا ادچار پانس سن گژھی گو
یہ کر گو قلم چھنک تہ وادہ مارن
یہ کمہ زہ تچھک شہ لوکن لاٹن لیکھن
سین شیتل یتہ اک تہ یہ کانوی
دپن چھس لسح ہتہ وشتہ اک اسن
کرن تم ڈاک لوکن ہنزہ ویسی

اوی کنہ کن گیم ماسیرہ کت تن
فرزیلہ ناگنیو موکھہ تختہ گو کاژ
فیٹت ادہ لولہ نارچ رہ چھہ نیرن
زہنایم لولہ گو راہ سی بنا چھم
فرن یلہ تل چھو گردنہ پٹ وسن بور
ژٹن گردن پہن تم تورہ سیتن
تلن تم شیرہ ہیٹ تراو نت پھر بور
رٹن والنجہ تل دوو دامہ چاون
ونیا ہس راولس مارنہ آہژ
بسی کونہ تورہ فیرت لینکہ کرداس
زاین چھی لدان روزی یلن منز
رچھہ کم فیرہ وتی پانچہ تراوک
خبر کنبہ چھنہ ثیت لیا کرنہ آلیس
کرنہ لگ ہان دچھہ وچھہ للہ تہ والی
ودن اراونہ لچ دھرمہ رازس
پہی کونہ دوہ ہیہ تہ راون تس تھ
نتی سیتا یہ ہشن سترن گژھی گو
یہ تراون میل چھا کنہ خون ہارن
دلس تم قلم چھی زہ کن لیکھن
یہ کرت لیکھہ لوکن کرہ لانی
نتی لیکھن اچھر سید یاد گاہن
یہ چھہ زانن یہ بوزنہ یہ ...

یہ چھا گنزرن چھ دشرت رازہ سوری
ہیتھن پٹ رامہ چہ بلیہ شراک ہاو
اماان بازرس کانن چھوکیا راہ
پرزی ون گا تلیو یہ کتھہ یت کن
قلم تل لیکھہ رت رت جایہ جایہ

خبر چھینا چھوبیت لچھ وازہ سوری
موشہ رتل چونٹ پورہ پوتہ بولہ ناو
کرت لوٹ موٹ گوی شامن چھو کیاہ
وچارہ وتہ تمس ینہ پکہ تس اتھہ پننہ
مہ ان فرفر ہیتمہ پہ اسنی بلایہ

نکلنا راجہ امچند اور لچھمن جی کا واسطے تلاش جانکی جی کے اور ملنا جٹایو سے

پگاہ بلیہ سریہ کھت پیہ زون تس باو
ہرنہ لگ اُش کرنہ لگ دون لچھمن واش
نظرہ بلیہ دوہ وگتھہ تھارنہ لگ راز
یوان بلیہ دوہ گرہن تلیہ گیت نارات
دوہن یامت پر باگ چھایہ لچھمن نال
بتھس لمح برقہ وت تمہ لوک دربار
شونگن بلیہ تمہ زہ تلہ وتھرن تن چھی
کھٹت بلیہ کالہ سرو تھو چندن کل
تسہ یامت کیشہ بند چھی موشہ راو
پرن دون تل کھٹن کاون ینن پھول
اما یم لعلہ رٹ چھس شعلہ دیوان
ملاحظہ سنے دوہک کنہ آسہ راز
دوہیچ صورت وچھن چھکہ واسہ دِش
دوپہ تہ نال چھس رنگا اِلوان
چھو دش چندرمہ ماچھی ترکہ مسند

اتھس کیت ہنت دنہ وتھہ تیغ فولاد
پترھن دی انہ گتھس یہ دون لچھمن کانز
کتھا چھا چھارہ نا بازن ہتن باز
تہ کن نہ یانہ وان بیلن یہ تم زات
ونہ لگ راز کن تتھہ کھت ہندرل
کرن کھن چُن تہ ہن دن کرم بار
توہی یم زیو ساری اچھہ وٹن چھی
فٹت لگ مشک نیر نہ فل یہ سنبل
پنجرس تھو آدت چھنٹ پیتر کاون
لبک گرکنہ سزا چابک سٹاہ زول
امی سیت تو نہ کیتر اہ در سیٹ ایوان
اپنہ چھنہ راو ہی بازن پتن بارش
سرابارات ساری سونہ سنز دیش
چھہ تارک مختہ تا رو کنہ اویزان
سبز رنگہ پوشہ پٹ چھس لاگت گنبد

پکھن گی نالہ تراون گوہسارن
نہ کُنہ آسی بہن نہ کُنہ روزن
وچھوک ژھک جٹایَن سخت غمناک
دِنِن تِتھہ راوِن ہارِی تُمن کُن
تمس تِتھ راماچندرن وعدہ دِیُن

پرژھن تِتھہ آسِن وَنکِن جانوارن
یہ وُن سیتایہ لی ہمت جایہ بوزن
پہت بر خاک غم جامِن دِتک چاک
وَنت وُبراو دِہہ لشہ مکھت سیتہ
پچھن دِوِن پٹ جٹاین پانہ زُون

گیا ھِی رامہ جُووُن گوُنہ آمی
بَسرِیس بو وُنہن پرس بو رامہ رامہ

وَپن علی آس جانا وار سارِی
مہر دوکھہ کرِ تِہ پیتھہ تِیہ جانہ جاے
کرِش تتھو سیل ہم چھم وِدن پانچن لال
یہ وُن سیتایہ لی لیکھمنس نامہ
وچھک مِر تابیت عمر گومت جٹاین
دِپن چھی برنہ خوتن تِژد ذامی
یہ کیتر اہ رتھس سیتایہ پٹ گو
ابن ناشو کھت پچھن دِوِن پٹ دِزامی
پکھن گی پرتھس پٹ وانڈرو وَٹِ
یہ دُون گیا یہ ہو چھیع ریپہ شاشہ
کمانہ ہت نکھش پٹ یم چھہ لارن
پرژھنہ تت پانہ ہلمت لدرا آمی
پرژھنہ لگ پانہ وان پاوک پیش رنگ
ھنو ماٗلس دِپن مہ تِتھہ لزامی

گیا یس آسِن پِنِن گلہ دارِ داری
مرِس بو وُن پرس بو رامہ رامہ
قلم ژھارن چھینہ ہم چھم اچھر وال
مرِس بو دن پرس بو رامہ رامہ
وَدَن یِتہ باکہ پانس شراکہ لاین
مرِس تہ دن پرس بو رامہ رامہ
تہ وُبراوُن وَنت سطارِی سپُن شو
مرِس تہ دن پرس بو رامہ رامی
وچھک پلہ کوہ چی واندر پتھر بیٹھ
مرِس تہ دن پرس بو رامہ رامہ
پَس گیاہ راوُہت یم گیا چھہ ژنارن
مرِس تہ دن پرس بو رامہ رامی
سمنہ لگ نکھہ تہ ھترا دکہ پیش نگ
مرِس تہ دن پرس بو رامہ رامہ

بوچھس زانان چھہ ہم بارن بلاوریہ
سمندر تیرہ سیت زن گاسہ زالن
دپان پرژہ ہک گرہت ہم یور گیت آچی
پکن گوپانہ ہلمت رنگ بوزن
انن سگریو یادن تل پرن ہویس
کوک شادی دلک غم غوصہ تراوک
پرن یلہ ہیوس لیلا وارہ ونتس

زمینس سیت سون آکاش ار تیر
یون یس بروٹھہ دشمن یتس چھہ گالن
متھر چھاکنہ شتھر یدکرنہ ما آی
سٹھا خوش گو یمن پیغام سوزن
دپن سگریو واندر پادشہ اوس
اکس اک پانہ وان احوال باوک
شرن سینین دپن ہم عابہ اننس

لولہ اسس کرہ ہوی پوشہ ورشن
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن

منہ کس باغس سنتوشہ ہیول وو
زرل وندہ کر امرت مولہ آسن
پرژہ بربرا ہی امس آ ہسگارن
سنہ باوہ سیاتن آچی چھی گارن
دیوتا آیت نیف آس وارن
تہ منہ منہ تہ پرژہ سیت گارن
پیرہ ت والی چھو زور آورمارن
تسندہ ہیہ سیت تہ چھنس بوتھارن
منہ کن باوی ایشرہ کارن
یدس والی تس گولارن
کوہن تراوت لاگن غارن
ٹھانہ پرژہ زھاران سنچھ مارن
ہت گوم تارایہ لگس کوہسارنا

امرتہ زلہ سیت سگہ ناوتم
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
زھاران زھاران پرت جایہ
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
زمس جانہ پرتھ ہیت ایوان
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
کوہن تہ ہالن چھہ رنگہ جای
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
منا شرا اکسا نور آوار
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
زریہ وہرہ والی فیرت دراو
شریرامہ آسہ ہاوشوبہ درشن
ہیمہ تسندہ سیاتن گینیان ہنس

یژہ سیت ومی ایشرہ کارن
یژہ ہندہ سرہ منز پھپوش کمارن
ژی چھک برہمہ وشن ومی کارن
آکاشہ والی پرکاش تراون

شری رامہ اسہ ہاوشوبہ درشن
لاگی شیرس شری رامہ ژی
شری رامہ اسہ ہاوشوبہ درشن
آندہ کارہ گٹہ کاسن پرکاشہ سیت

رات دوہ ژی چھی پرکاش ژھارن
شری رامہ اسہ ہاوشوبہ درشن

ونک یام رامچندرن حال سیتا
دپن یتس کمن ژشہ چھی بیگانہ دشمن
دپان سگر یو چھم رٹھ بوی والی
مناسور راکھسا اکہ اوس ژکور
نیچ ترٹ زن میننس پیوان اوس
لھین یلہ واریاہ بدراہ سینین
این ژک والیس راکھس یو مارن
سو گو کمزور ژل غارس اندر ژاو
کلس پٹ غارکس ووس یو ٹھانہ
سٹھارت یلہ وچھم سینس [illegible]
سین مشکل دپن کت چھینہ [illegible]
ودن فریاد یم [illegible] والی
ودن [illegible] ہیز تہ واندر آس [illegible]
دچھ [illegible] سو یلہ غارہ [illegible]
[illegible] ناہیرہ کوہ تھیو کم [illegible]
[illegible] براون وت [illegible]

وسِت پیو برزمین سنگر یو از یا
مہ چھم دشمن پنن رٹھ بوی تھون
سو کران عیش یو فیران بال بالی
نظرہ سیت اوس کران پرتن سو
پیون لیس بروٹھہ دشمن لیس کھ اوس وان
کرنہ لگ آزمایش واندرن کن
گیس یکیار اسی بارن زہ لارن
تتوی لاریوس والی پت کرن واد
وہرتتہ رت وچھم نیرن نشانہ
گمان یی گوم والی موو در غار
ٹیم پرپت وتم تمکس کلس ٹھان
کرم اسارن وزیرن حال حالی
[illegible] ہیری سیین [illegible] وپدا
[illegible] ٹھان [illegible] ہیران [illegible]
[illegible] کرن [illegible]
[illegible] اتم [illegible]

پہ کنہ آسیم تہ سوری نیون یکبار
گُھتس یتہ پرینتس پٹ چھمنہ کنہ بات
دین پت کین دُود سیر دیو بارلن
منک رتش رت وچھت دُپ یم سُگریوف
لگس یت پہ سُنتس پٹ یلہ ٹُسُند باد
تُوی اتھ آسی ٹُھ سیت بہن جای
دپُس تیم راچھندرن گرڑہ ژہ دس ناو
دین سگریو گوڈہ ہاوم بلین زور
انگجہ شیتن کرُن تت اک اشارہ
دپُس تیم یلہ سُو والی زور ہاون
کمان تیج راچھندرن زور ہاون
تہ ڈُلیشت خوش سپُن سگریو لتنگ
تُتوی پوزت سُو والی دراولان
گلس دیتنس اکھا بیچھ دوست ییو
سُو گو فیرت سُو کھس اُو تشتس وای
ییہ کراسیم خبر چھکس یوت کُہ دور
اپیرو سُنتیم تہ اپرس کین ہمساوم
ژہ ساجزاد اوسک تہ پرورہ
اسن دُنتس ہمہ اند یوتم تفاوت
دین سگریو زورچہ تیرہ ہوتہ م
دوانہ پت سُو گو ییہ لوتس ناو
دین تارہ دُنہ اکھ اِی پہلوان

لگم ہار تہ لار پتہ ژاںنہم لار
ژہنس تل کلہ یہ دوی واتہ یت زات
تُسُند رت رُود ہیو پرت جایہ ژالن
سٹھا تہ رک آسہ ادہ لی دُتن شاف
دین ہیرازہ دیہ تس والیس ناد
ژہ کنہہ کرہ پای پادن تل چھپنہ آی
کرِد اقرہ یلہ ییو یہ کرہ امداد
تلُن کلہ سُر مڈن تہ لوگ نشت کھور
گرڑھت ییو دورت گی پارہ پارہ
اکی اتھہ سیت یم کُل آلہ راون
گلنہ سیتن ہو پت دور ژراون
دین بالیس نشرکُن نیر کر جنگ
اچھو کن نارہ وُزملہ اوس ہارن
کھمن لیو تہ راٹہ پٹہ درایس قیت زو
سُو گولتن راچھندرس سیت گرن بیانی
ژہ مشانن پیٹھ لڈشا پیہ ترآوھت لوب
ششکت دشمن یہ بارہ ژرہ ناوم
تُوی در وَنت ہُردی اُد ک ناہرد
ژہ سیت تس والیس لگیہ اتھ فرصت
گرڑھس یلہ وُن سُو ا! وژہ ژھوپہم
پہ پوزت دراو والی دتنہ فریاد
ہمہ گرڑھ وُنکن لوچھس کھوژان ہیی جان

کشتی ہونا سگریو کا والی کے ساتھ اور مارا جانا والی کا راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے *

مارا جانا والی کا راجہ رامچندر کے ہاتھ سے اور گریہ زاری کرنا تارا اور انگد کا

خبر چھپا رامہ جو ما آیہ نہ امُت
گُلِن گنڈ زِپرَن لیس گرٕہ ونُس زار
انگدُ چھی کاشُن حشمت ہند سوزن
ژہ لی بُوزک سوٕنی سوزک کھٹِت روز
رتوی بوزِت سوٕالی گو غضبناک
ژلنہ سُگریو اگ گوس نپہ لارن
وچھُن اگاشُن غیہ گنز رن پیٹِن پان
وسِت پیو پتس تل سُور تس گو
رچھت نامرد کیتھہ وُرت دلاوار
کھٹِت تیرادِ تِت رُوٗد ینہ انصاف
دلیُس تم رامچندرنلا ئُچی کال
کرِت اپرادِ چھتہ کنہ گرازِت
رتوی بوزِت آنگد سوزن گنڈِت گل
دیُن بابس ژہ گرٕہ رچھرن پرن تل
ونُن تس تی تر دِہ انشہ گوٗ واسی
وچھُک نِچھر خبر اگر وُ نگ سے گے
چھوسِت لی یادِ ورزِس بای سنزکت
انگُ ہلمت دِژک تس پیشکاری

ژھِنک ناموٗ ونی ترٹ مالہ نالی

ژہ آسی پاپیوٗ مارنہ آمُت
دلیُس بخشم مہ آمُت چھکِ ژہ اوتا
گنہ بخشی شُرن سیتِس ہتس کُن
پتری ونی گرٕہی یے زُوپرٕی بوز
تتھندی ورا و تم جامن دِتُن چاک
رٹُن یا متھ دِیُن تا مت بو مارن
دلیس تم رامچندرن ژٕو رہ تھہ کان
وتن تس رامچندرس ما پرن یو
ژہ پانی چھک یان کُن چھی ژٕہ اوتا
ہہ پا فا اوُس ژٕ پانس کھتوی ف
توٗ ہی پانس نیب آسن نہ چھاچان
کرَن یہ دوی وسِت پیٹھ تپ بو راٹ
یہ رچھرن ون مہ پاپک چھل پیٹھن تل
مہ پیٹھ گرتھہ میٹھن لوکم تماکھ چل
گنڈ وہن نار آسن سرگہ واسی
سنان سگریو شہ لوٹھیو لس دِی
اَنُن انگد بتس پیشرن وزارت
بلاژ یرس لگس پادن بو پاری
کرک تس مہ ملیچھ گو ٹوالی

آغاز سُندر کانڈ جانا ہنومان جی اور جامونت اور انگد وغیرہ کا واسطے تلاش
سیتا جی کے اور پوچھنا ہنومان جی کا سمندر کو کود کر انکالیں اور جانا لنکا کو

وُچھک دَلیلِکن شینشن نورٕ ہے
ہیوٗ لشکر ستن یژٕ سیت دِیوہ
اَسَن تِم وَرای فیرِت آہی لیشِن
وُچھک گھوٗرٕ وچھِن سوٗرتی پھیم لویہ
پئو لاکن تِہنز یلہ اَکھ گوفا ڈیٹھ
اَتِرِتھ اَکھ اَکِس کُن تِھپان آسی
وُچھک باغا بہشتا شہر گہ دارا
سروٕ قدِ قامتا آشوب عالم
کرِن تیسی شیرن گیش دلیس کُن
دِیکُھ لمس اوٗ سیتا رامچندرس
وُچھک یلہ چشمہ مژہ راوک وُچھک رنگ
وُچھک یلہ اچھہ وُچھک اکِس ترِتھاکھ
دِیٖن کیلاسَس تَتہ لیشہ اکھ کتھاو
دِیٖن بھاوَن بروٕچھن اوٗل اہی
اَسَن فیرِن سِتھاہِم آسِن کھیلن
وُدٕ اسی گی وُچھک یلہ جان جابا
یوان لایان ہتُو جابا وُرادیوٹھ
سویر بُچھہ اوس دُشت نغمہ لوگ
انگد تامت وَنہ لگ ہمتس کُن
تتوی بوزِت سو جابا ورست پیو
ہنوٗدُ ہیس سچ کیا والی یزودی ون
اچھن دون گاشن ژاج اوسم لگتھ بوی

اَنِتھ پیغام سیتا کوٗر کُن گے
ژھنڈ وسمسا سوٗرتی اتہ تی دِدٕ
وُچھک ہمیشہ لکس سا رتن تن
کُھنک تا نال گژھنک چشم بد دور
وُچھک تِن نیلہ کُن گیشر سِتھا اکریٹھ
پھیون پھیرکن سمندون تِھ کران آس
پلنگس پیٹھ بہتھ اَکھ گُلمدا با
پری یا پری لیوان ہیش تنشہ گیم
گمر زیتھ وسمنا بیلت ہیس کیہ
دیکُھ تِہ اچھہ وُچھ واتہ مکالس
گو ہیتھا مکانا اک سسنا نگ
سِتھا تھدرن سو تِم آگاشہ لیشہ دود
پھیر کیا کیت ورندوان تِتھ اک بُھتا
اَسِہ لگ تت شمیرز ہوا پاسوی
تتی چھی اَدہ تِتن سعنیات میلن
ٹھکرک سیتا یوان وُٹھک بلایا
شمیر ہیو سِتھا بُڈ واریا زیوٹھ
دِیٖن اَنز ایشرن لُدِم ہتوی بوگ
ہنوما نویتِہی اوسوی جٹایِن
دیکُھ تِم پارہ کُروِم وارہ ونو
دیوک تِم بوی وانِم تھاوِ توکُن
ژُلم تراوِت رِہ تِم وانِہ چھک لوی

دِپن بیاکھا بو ہمہ نمتن دِہش ہال
وینہ اگُ لوک آسُس بالہ باوس
بو آسُمس واو ہیو آکاش فیرن
کرِم وُہ چرخ گنزرِت منشہ لوکس
دِژن وارِت دریہ تج وچھ تیک زور
انگد ہیو گو وہت وِن ژہال مارس
تمک اوسم نہ غم وِن مارہس ژہال
انگِد دپنک ہم چھم پاوِن پِہن پور
ہنومانن دپُس چھنہ چان ہیم کار
ہنومانن دِپُک پاوُن ہمہ ہا وِد

دپُک زامُوونن ہردباوہ چھم کال
ستھم آکاش ووٹھ اکسی ہوا وس
ہمہ ڈیشت آسی دِپتن پران نیرن
تتھی رِش اکِ وچھُسن بونہ ژک اش نتش
دَہا بلیس تتھس فُٹراونم کھور
انتَ راوُن رِٹت شر بارٔ مارس
آما کھوژان چھُس ولسم اسرنال
دِمس وٹھ وِن گژھس شہرس گرسُ سور
بو یتہ آسہ سیت تہ کرچھی ژِہ انوا
بو مارس ژہال ہیہ اَدِیایہ تراوِد

واندر ساری لسن گی شرن
ہنومانہ اسِ چھنہ درائی

مرہ مرہ کاس اسہ آدرہ ننگ تارن اوپای ترہ نک کرکِنہ ژی درشنہ سمندرہ اسِ اسار کھوژن

زامُون بلہ ویر سار ویر گگلن
وِیرہ پل ژی چھی سمندر ژالن
سگر بو چھتہ تار ژی گت چھو وِران
والی بلہ ویر لسہ گہ شران

ہنومانہ اسِ چھنہ درائی
توہ کنہ اس آیی شرن ژی
ہنومانہ اسِ چھنہ درائی
ژالون ہارہ سیتہ مُل کرہ نہ کانہ
ہنومانہ اس چھنہ درائی
اس آیی شرن اسہ چھی چان داس
ہنومانہ اس چھنہ درائی
ہرہ ہرہ رٹ آدوہ کرائی
ہنومانہ اسِ چھنہ درائی

راہہ چو تہ سگر یو اسِ ہا مارن
راہہ چو مُل کرہ ژی چھتہ تارن
ضایہ کرِ پاپن ہاری ہا کیس ان
راوُن بلہ ویر آیا دشمن

راوُن تِشہ رِت تراوُم گرِن

پاپہ بُد گیس سگریوُ بوم مارن

رامہ جُوبہِ تیرہ سیت پاپُمرن

سگریوُ دُپنس کیاچھک کرَن

وَنہ لگُ ہلمت سمندر بوزالن

انگوچیس وَلنہ آیام سے

ہنومانہ اَسِن چھِنہ درانے

ہنومان زُ اموُون ہلہ بویرہ ہیت

ہنومانہ اَسِن چھِنہ درانے

آہ کارتار الج کرَنے

ہنومانہ اَسِن چھِنہ درانے

سیتا کونہ چھُک تھارالی

ہنومانہ اَسِن چھِنہ درالی

راوُن بوزالن لنکایہ سان

ہنومانہ اَسِن چھِنہ درالی

اَتھہ تراوم تہ زُل اچھوُن ہارن

تارا بڈِت گیہ منز ہیرکارن

انگد سگریوُ سینین شرن

واندر سارِ ہیت وارہ گوشرن

پرکاش تمہ سینہ بشین نھادن

وچھوُدِن راونس بلہ آسں افلاس

سمندر تیرہ سیت گیوزن بوزالن

اَما آسی سہ سیتا آیہ سانی

وَنِن زاموونَن ہیت ہلمتن کار

دوُوس سیتن چھِپُٹ مالول تمند

وَنہ لگُ بلہ ہلمت دوُ وچوان اوس

تجن آکاش وُٹھِہ سرن یوُن ڈیوٹھ

یہ کَت سَت کیاچھہ سَتہ لش راون زور

وَرن دیون دُلیس ہم کت منس تھو

وچھِت سیتا خبر ہیت یرہ ٹکن یور

ہنومانن پرُن ہیٹ رامہ رامہ

وُزھس رہ نارہ تمِندہ ناوہ سیتی

ترَس وُٹھہ دِت کرَس وَن سارسی وُاس

چھوکس یاوُن مہاراوُن بوگالن

نکھصِن کیت وُن اَنِن لنکایہ سانی

چھوکھاوُمُت رامچندرن ہلمتی سار

وُنِہ ہس تسندِس اندر ماآول تمند

سریہ ڈیوٹھن دِیُن رٹنک تس گوس

دِیُن رٹمنس سمیرس تل کھٹِت یوٹھ

زہ کنہ وزہس نہ ہیت نامت کھنس

تھتھی یک پتھہ سمیرس تھجی یکن و

سہ پالی زانہ بلہ ہم دوہ بنس یور

وَنہِ لگُ رامچندرن لول آمہ

وُٹھن پتھہ رہ چھہ نارس وادہ سیتی

ونہ لگ یہ چھُو راکھسن وہہ دارِت — اَمی ریہ پسیت ژھۂنہ ہا اسہ مارِت
دِپُن تس کوہ پُژھ کرکھسن پوچھل — گژھی کیا منگ دمی ہتہ کرتہ یتھ ژہل
دیپُس تم وچھ ہہ دنہ سی چھُنی شامِت — دیپُس تم کیا گژھی کت کن ژہ چھُی ورت
دیپُس تم چوِن ہا مس گژھ ہہ اَسُن — دیپُس تم داراس وان کھُر چھِو کاسُن
تہ یورت دار تم آسن گرُن مان — پیژن پالُن دِتن تسندِس مو کھس پان
یہ وِی گت وچھتہ ہلہ تم تس گرُن گراس — گرُس تم ژہل گو ہستانہ کن نبر دراس
کرنہ لگ ہلہ وان تتہ یدِ سُتھازور — ہنوماں دیپُس وان کت ژلک اور
ہتھِم تس ہا چھند رشہ کھر اوہ ہنز دری — کرت یت شانت تہ ون ہا ہی کیا چھی
دیپُس تم کرکھہا کنہ ہا مہ منگمی — بوگوس تکھُت چانہ درشنہ جی بوی
مہ آسن جای چھُنا ہر مکانس — کرم اگنیا مہ دیو ویت مکانس
مہ ومہہم گژھ ژہ ہلمت تہ وچھیت — چھو بلہ ویراژہ ون ہتسند بل وچھیت
تُوی بایتھ مہ چھو لوی بل وچھامی — مہ بخشیتھ دِن مس ما کنہ لجی سکھے
ثرن آسی تہ پادن یو دمی میت — ژہ بوینی جی عمر آسنی سُتھازِ میٹھ
ژونہ وتھ ہلمتس پیٹھ آلون پان — کرن لیلا یمس پادن وندُن پان

ژُوپان وَندہی چانن پادن
لادِن ہتھاوہتھم تہ وَندیورت

رامہ جوہ اگنیا کرتو رہ فیرِنس — سارُی سمسار ژھندِت تہ اگ
واک دوش ژَل پوش لاگی پادن — لادِن ہتھاوہتھم تہ وَند یُورت
چرنن چانِن شرنی آسی — باگہ آم ودیس تیم البم درشنن
ورشنہ چانہ شوکہ کمیہ آپہ ادان — لادِن ہتھاوہتھم تہ وَند یُورت
آرت آسی چانِ آردنا گران — گال پاف شاف سمتاف کاسن
پاس کر خیتھ کھہا سانز ژہ آسن — لادِن ہتھاوہتھم تہ وَند یُورت

وُلہ سنہ آسی بوژھاران ژھاران
بَل ژسے وِتھی لگیو پادن
ہلہ منہ بلہ ویرہ کیازِ چھکہ گیمن
لیہ یتہ لیکھمت چھی تلی وادن
ہلمت شرن گوادہ رامہ پادن
گرہ گرہ شرن گژہ ادہ امہ پادن
بوگ تہ گیانہ سیت لای غ نادن
پرمہ آنندہ ریہ پراوک سادن
پرت جایہ آست آہم نہ ونے
پزہ کن پوشن لایو نادن
مایایہ چانہ تور لیس ہنہ ہنے
دِیان چون وچھت شیر ترا وی پادن
ژھور مک منیشورہ سنہ سنہ وگنی
بکھہ منزہ ڈیو ٹھہک زلان سادن
موہہ زال روزم تو ژہ کنے
موہہ زال کاسہ ون ژی چھک سادن
جوتیہ ریہ ژی چھک موہہ کاسہ وانوی
ریپ چون پرزہ لن سہ تن پادن
لولہ نار چون لیس ہیہ منز سنے
ہان کرتہ راونس چھی چون وادن
پرکاشہ چارہ کیا لاہن وادن
گرہ گرہ منزہ ون سوی امہ پادن

لاران دیوی تہ دیوتا ہنت
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
چانہ اتھہ وپکار پرت زیون
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
سیتا رامہ رامہ لج پرنے
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
پرکھوی پراوک موکھتی تھان
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
بلہ بڈ وچھتن موہہ اگنیان
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
سوی وچھہ سنمو کھ چھونمی وہیان
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
بوگیہ بوگہ منزہ ٹھاوتھم پان
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
نژہ آستھی مہ راوم زان
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
گبہ منزہ باستھم دیفن سے
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
سنہ کیاتس لس منہ روزہ زانہ
لادن ٹھاوتھم وندیو رت
بلہ بڈ ہلمت وتھت گو
لادن ٹھاوتھم وندیو رت

(لیلا ختم)

پکن گو اوس لت لت پیر تراوَن
وچھن یلہ شہر لنکا آچھرس گو
وچھُن تتہ بارِ کنہ رُوپ سیرِ کنہ سُن
پتھر رُوکن وتھرمت لعل و یاقوت
وچھُن دروازہ سونہ تالو پیٹھ وج
دَنشٹ کُمار ویشہ کرم اوس شیرن
ہیر اسٹیچ وچھن ساری سراپاے
وچھُن بینداز ہ سینیمت چھو گلکار
دَنشٹ کُمار ویشہ کرم اوس برپا
یتی نیرن تتی بیہ اوس وانن
یمن پھٹکن وچھن تس اوس جاے
وَسوکنہ رِتش وچھن لگمت ستارن
وچھن گو سارِنی باہوین بروچن
سہ لچھمی وچھنہ لچھمی وچھنہ معزور
ونت ہکزا آگن تتہ اوس وازہ
شمالک واو تتہ پرت ساتہ آسن
ورن پانز یون تتُ پانِ پانہ
کزل ون چھو کدِ رتس کیا چھ مارن
گمز بوترات کندِ ہر ہش چھو ژہل
بہت تتہ راگنیا لاگت سنے وِہر
یہ کنزاتہ نہ کر سارس جہانس
ریتی سامانہ یلہ تم پانہ تتہ ڈیٹھ

وچھن سیتا پرژھن آون تہ کاوان
وَننہ لگ گت چھہ جانی ہی سند اشو
بلورک تھم جرت جوہر لبن ژوُن
سبز تالونہ تارک مختہ زمرد
پچھو کنہ پرِ یہ لاگت فوج در فوج
برن داِرن وُٹن براندن تہ ہیرن
دِپن سُرگس اندر سند رِتش ترژہ جاے
سنبالان ساتہ ساتہ در تہ دیوار
لکر بستہ چھو گلدستہ بکیپا
سندِ یا وقتن چندر آیت پربات
رتھس اسرس منشہ سُند کیا چھو پرواے
لبن وچھہ وچھہ لبن رن مختہ ہارن
وتھرمت فرش رن آکاش ہن ہن
یوان برہماکران تتِ ٹھاکرس نور
کرم محرر تہ ناظر دھرم رازہ
ڈون سوی دارِہ سیت عامن تہ خاصن
دِپن دیہ گرہ دشہ تراون بہانہ
تکھس گت زن گداہ ہیت پانہ لارن
یون پانی پر باتن ٹھاکورس تل
تمن سارن بسہ سیتاون نچ تیز
رٹت ہمرازہ تھومت قید خانس
ہنومانس دپن پادن ہمس میٹ

سِتھاخوش گو وچھن یلہ جان جایا
دپس تام نارِ دن وچھ کیاہ چھُن چھُی
شہرن سینِین شیوس تِنِس بھانا
شیون یام بوزنس تہ خوش ستھا گوس
دنشت کُمارو لیشہ کرم منگناون
پکن گی تم زِہ یلہ سورِی ہِنِ ہت
وُچھک یلہ یوم ہِتو ساری برابر
تتی پانس اندر ڈیو ٹھک رُدِ واجان
پرزھک بر ہما جوس سورِی زال اوس
دیک برہما جون یلہ ناگر ڈزاو
دپن پالس زہ کینژاہ ہُمن کمن دم
زِہ ہت کرو ہنہ تھد چھہ تم توہ خوتہ دوگن
وہت گو داو ہیو زالگت گرہت چوک
دپن تہ پارِ زانک اوس نہ گل
دوزالس منز یلہ تم ہت تھون رنگ
رٹن تم تو نتہ سیٹن وچھ لسندگن
دپن پانس اندر وار یتہ دتن لنگ
لنگاتک گو ڈیوٹ پاتالس ستن سو
لڈک گرہ ایشرس یلہ گیہ ہمسا
لزک یژہ لینک تہ ڈنھت زہ پانہ
منشہ لوکس اندر گیہ واجہ پٹ کرنگ
منشہ ریشو تہ برہمن آیہ سالس

دپن گرہ ناو کم پتھ ولیشنہ ما یا
اوماڈیو یہ دوہہ اکِہ لی یژ ناگے
گرُھم آسُن بھن گت رُت مکانا
کرن تف راوِن متگمت کر اوس
لدن گرہ تتھ دیک ستھہ تتہ لادن
پرزا پرت جایہ نشہ پانی وتِ درایے
وتھت آکاش گی ڈینو ٹھک سمندر
دیک کیا سنہ کم کرمت چھو نیہ دان
زلس منز سرگہ دار اپیدہ کر گوس
بجس بچھ گو وتھت کشفس لنشہ گو
دپس تم کمن شہ اک ہنت بیہ کرم
کرنہ لگ یدستھا گردن تہتی وو
پنجن دون گت ثلن آکاش ہت گوک
وچھو تم معصومن گو تاہ تزر تل
گو بزہ سیٹن ٹلن تہ رس تہ اک لنگ
رٹنہ یدوی وست بوترات گژہ بن
النہ لیچ یوم بیہ آکاشہ پتھہ گنگ
لنجن ہر مانگلن ہتہ کن سیمن نو
لنگ کن ہوٹ تت پیو ناو لنکا
وچھک ون کیا کرس سیتا وکانہ
کرس پراوش شیون دھرکت تن شینک
ہتو درشن وچھت منگ کرنہ مالس

پالستھس پیٹ چھ لنکاہ پیٹھ نیلہ ژراو
کرن بلہ پوز پاتھ شال تراون
ولیس ہم راون لنکا پیٹھ شیچھی
وڈن لدہ ساری کرنس ہوالہ
سراپا سونہ سنز کرنس ہوالہ
ہیون چھی ہشک تہ پشن ہیرن لولہ
ہیو کرتف تش بلہ گو آہنگاہ
کرن تتھ بلہ ہم خوش تاتھ گوس
اسر بلہ ماہ ہم پندراژہ ویرن
ونس پندراژہ گو ہیو راکھس ژاو
رشاک تہ پلس تہ اوس لتن ناو
صندوقاک وچھن پاتھ پنن ادس
وچھن حضرت تریا وچھن نر پران
کنک کہارن تہ ناری ژہنہ پراو
ساپن پزاٹ رچھ ہم اشہ نوما
وچھو تری اوہ بلہ لتن آو بلول
وچھک لتن دہ سکہ پندہ دو گن
ونت بکہ اموکہ آنس اگنہ گونڈ
منز لہ منز باک بلہ گدنک تگن گاڈ
تہ دیشت کھوژ رش دشن نیتی پرس
لگس مست قوتبہ کرنس بیہ رشن ناف
اسر بلہ گوس ویلک ناو وچھن

شھو ون بلہ دیوتہ دار انوش بمتس تو
دین دہنا منگو کس کہاگر پھیرون
گژھم دھرمس تہ زن بدوا چھک دوی
تتی پچھہ پانہ فیران بالہ بالہ
یہ دیوی دار لاگت نھو نہ زالہ
سیتھا ژالن تہ گالن کیفنہ سندہ بول
وپن بوبہ راکھسن تہ تنک نیرم ماز
دوہی دیون تہ اسرن پیٹھ ستھاوس
کولو گنہ درایہ راکھس پایہ ایرن
وچھو کتھہ پاشا ژنہ فوتہ منز سنگل راو
پرپانس وچھتہ ندیہ پیٹھ چھ ہل دراو
رتن نھیت تہ اندر وچھنک منس گوس
دوہیم تتھ دو وچوان کنکماو چھن جان
ہتھون پتھس گرتس منز پانہ کہارت
یٹ بوزن ستہ آخر راکھسن آس
پرسنج زنتہ گبر لتن ژاو راون
موچھم دار اتہ پیٹھ ساسہ بکرہ
موکھس تہ ندیس ان چھپرو منڈ
وزکن شیر وکھنس کن تہ بن باو
نمتس ستہ ژاونس کہر دیونہ راتس
ستھارش کھوژ آگنس لگ ہو منہ پاپ
نمتس ستہ تھنہ پچھہ دہ منز اولن

زہ کرمی زٕ ایہ راکھس درایہ تم چھو
دیس مٲدن یہ راوُن وچھہ کو بنیاد
منس پی گوس تس تی اوس مٲدُون
دپن تس نار دس ہیو تھم زٕہ لادن
پکن گو اوس تس سیتایہ ژھارن
لبُن باغا ہنتا سرگہ دارا
سمت آس سیار سمسارک تھی گل
وچھُن ہمت دِلس پٹ داغ لالن
ارُن کھر مژ نکھس پیٹ دین پوشن
ینبرزل برہ گمژ زن گو قوسم
ببر بیتاب گیمژ پان مارن
لڈر پوشس پان وٹہ فتنہ زندور
ودن پہوس آسس چشمہ لوسن
سمت شنبلس سیتن نرگس ہیہ
سپن وزدسن پوشن سیتھا ہور
گلابس آس لایان ناد مسول
غرض سیتایہ سرگچھہ ہیہ گمژ ماہی
وچھن ژامت دِلس تس دو رک داغ
گلس پٹ کھت سو ملمت ژٕ ایہ مٲل سوٹ
وچھو در باغ یامت ژاو راوُن
ینبرزل نارہ سیتن کارہ پٹ گی

گلس پٹ ہنگ پٹ کُن مٲل متن گھور
رم الماسک کنو چم اڈجہ پولاد
کرُن چھس پانہ گو دیوانہ راوُن
ہنو مانس وندس بو چشمہ یادن
لبن مالعل چشمو محنتہ مارن
وچھن تنہ آسہ فیران ڈینہ وارا
اما تیہ باغبان کاوی تہ بلبل
دپن دور ربو نو چھس یار زالن
دپن جعفر گلاس چھسنہ پوشن
دپن کو تاہ زرت ہکہ چیتمہ لوسم
بطک لیٹس پان وچھہ گل انارن
فو لک پی پانہ اسہ واتیا کرُن زور
ہمن شمشیر ہیت گو لار سوسن
دپن تس کارہ پٹ مزلامہ ماچھی
کونگن وچھہ پانہوری روزت گیس کھور
ہم چھم تور کن راتس دو ہس گل
تتھی پچھہ پاہن نرگس اندر جالے
ونہ لگ تام سو راوُن ووت در باغ
یہ کینژاہ گر ہتو سوری تہ تم ڈیوٹ
پریہ فٹ پرہتن سامانہ تراون
پیس آئینہ پانس ڈیشہ ون کھی

لیلا گرنا جانکی جی کا

پہونچھنا ہنومان جی کا اشوک باغ میں سیتا جی کے پاس

چُھترِ یوزه وِلشنه ریپه نارانو
پراره کونه چھُو ہمُو ژہارانو

زگہ ہندہ رازه شری بھگوانو
کاسنم وِگن چھُس بھتھارانو
باغس بو آسس فیرانو
راوُن مہ آم وِہہ دارانو
آکاشہِ ہت گوم دُورانو
مَنہ چھُس رامہ رامہ پرانو
کانَن منز کرنم کنہ وانو
ژھُکہ سیت وتھِت گودرانو
جٹایُن اوس نالہ دیوانو
یہ ژہ چھُک پنُن پان گالانو
ژی چھُک کرمہ ہانڈ کاسانو
تنہَ مَنہ چھُست بو ژہارانو
راکھِسہ سُند گوم وکانو
وَنہ منزه یلہ گوک ژه لارانو
پرت مَنس منز چھُک ژه آسانو

پرت زِیوه ذاژ منز چھُک آسانو
پراره کونہ چھُھہ موژ ہارانو
اَچھ پوش نیر پوش سمرانو
پراره کونہ چھُھہ موژ ہارانو
تنہ چھُسر تہ سیت لرزانو
پراره کونہ چھُھہ موژ ہارانو
لِچھمنہ کونہ چھُک ژه بوزانو
پراره کونہ چھُھہ موژ ہارانو
راکھِسہ کونہ چھُک ژه زانانو
پراره کونہ چھُھہ موژ ہارانو
ژی چھُک زگ تہ زِیو باسانو
پراره کونہ چھُھہ موژ ہارانو
بو آسس باغس پکانو
پراره کونہ چھُھہ موُ پرارانو
پرکاشہ گٹہ چھُک ژه کاسانو

زرگیند ناره تاره تارانو
پراره کونہ چھُھہ موژ ہارانو

دپُن تس راونس لعنت ژه لاری
دپس تم توره تمسند ہیم کم ماو
دپس تم گرژه سونت ین کا ہی وباو

بو ماری پان برتھامیون یاری
دپس تمہ اوی لسہ نچ شبنکہ تن تراو
دپس تمہ یلہ ہی نت تلہ پہی یاد

ناوِ دِشن آسہ بِرِ ملو چھم مہ گیمت لولن لادی شیشہ گران چھی فلقلو

سون ولو بریو شادی

ژادِ سونت لی بنٛ گوٗگملو بوتہ راج پٹہ ژٔل فسادی ٹیکہ ٹبنہ نتہ اِرکِم فلو

سون ولو بریو شادی

ناوہ من تن تراوزلزلو دراو شہلن ناکمہ ناگرادی کھسو رپت وسو تلہ ملو

سون ولو بریو شادی

چھاوا پچھہ پوشن لچھ ناوہ گلو کرِ خبر دِتہ وچھہ میان ادی باقی فاضل بوزِ ڈانبلو

سون ولو بریو شادی

ناوِ پرکاشن گاشہ ہو فلو وچھو سہرین فرمنادی چھمہ یوان راتس زلو

سون ولو بریو شادی

ہنومانن دپُس ونکِن ہمہ وت
دپُس اَتہ توٗرہ فیرتہ چھکٕ ژہ ساوٕ
ڈجین بلہ وا سناتہ لی چھو دسوٗر
دویم لُس راچندرس روزِہ پاما
ژہ ونتس میانہ زوِہ لی تن سوپانہ
سو غیرت گوس گنٛت کاوس دپن کان
پرینہ لچھ رامہ رامہ ہا یہ کیا گوم
گلا تھہ پھٹنہ جامن داغ ژ امتی
تتھوی بوزِت ہنومان دراو از باغ
پگاہ ین رامہ لچھمن تم گرن جوش
بلا ویرابدہ بدِ آسن تمن سیتت
تتھی گنزرن دپن ونِ چھم غنیمت

ونٛگِپ یدو پی بوتس نشہ وانتاو
مہ داتم مول راون لی چھو وعدٕ
سونس سرتل آہنکارس گرن سعد
ژلین ادہ راونس نشہ چورِ سیتا
مہ نیتن موکہ لاوِت فیب خانہ
ژلیس چھن راونن انن یہ آسان
گیم پرِزن ترین سیتن مہ کیا گوم
یہ گل چھکنا وچھن کیا برہ گومتا
دپن تس راونس ھوہ ناولس داغ
بوکنہ کت شایہ روزت آسہ خاموش
جمع آمت جمع ین ونہ کونہ گیت
بلاویری ہین ناون چھہ فرصت

گرفتار ہونا ہنومان جی کا برہم پھانس سے اور گھسیٹ لیجانا راون کے پاس

وُچھن تِم تُرِ یِم یوگرِ سہ لاچار
سو گونشہ ہلمتس وینس سِپھار آر
وُچھوب ہاجوٗن گرنس نمسکار
رشت لس پر اوینس وانہ ناوُن
وِچھتن آو لیلا کرنہ لس کُن
تِتھہ بوزِتھ پرِ سیپن کرودھی سو راولن
تِتھہ یام وُچھہ راوُن گوتما سیپن شاد
دِتُن اسرن وُچھو تھدہ وادہ پادیو
تِمن اسرن کمی ہا کنھہ نِہ زُورُن
تِتھہ بادہ تن اسرن پتن سوٗر
گلس خوٗچ کلمات راوُن ہیت سو
سیپن رسوا سو راوُن پیہ چھن جوش
ہُو دِتُن دُر چھودی زن پان پانس
ژھٹھہم گلس تال کنھہ پرپت بگردن
ہکن گی پچھس سہ اخ توُرک
اتھک سیر سیح جہانس غضب ژھارت
میسیٗ پر شاد تس لِن نار گوٗ دِن
سہ پلیٹس پھس کُشتہ وادِ سُند نلہ
سہ سیتا ملمہ ژن لس قِنبہ نارہ
ہمالس یلی لوٗکی چھوتہ سُندِ کالہ
وزہ وُن وتھ پتس سیتا پنس گیہ
وَد نہ لچھ پتھ سیپن سیلاب سوری

وُچھن قوتہ ون تہ ہمہ متشنم دِلس نار
سپن پر ہن بگوردن ٹھیہ زناّر
اتھن ہیتم رزتہ لگ ادہ گو گرفتار
گنڈتن لشندِس ہلنگس سیت نہاو
دِیُن تس گزیہ قاصد وانہ مارن
ہررُ گرتم ہنومان ہُشنکھہ پاوُن
وُتھنِ لگ ہتہ پسِر صد آفرین باد
تُرتس سیٹھ یوسٹ والت زندہ تہاوِیون
آما حرکت کلی کر نکھنہ کھوٗرن
وُٹھ تِم زِنگ تم تراوت ٹھِہ ہن دور
پتھر پیو تُخت دریاوس اندر گو
ہنومان پیپ پتھرزن گو سہ بیہوش
ہمہ کرنار خلِش گاس جہانس
لیٹس کر نار گنڈ نم زالنم تن
سیپن وُنڈ وُر ہلمتُ لڈ رموک
ولُک لس لجہ دِہس تیل دارِت
وُرُن ہیہ جلد گژھ سیتا یہ نشہ نُ
وُوُن ہیہ کیازہ ہلمت لینکہ پٹ آو
رتُن تھیچھ سوزہ گنہ ہیہ نہ دوبارہ
لگون لنکاہ گنڈ لس سیاہ رسی نار
وودتہ لیچ کیا ڈلس میاینس وین یوک
بو کھوٹھن گویہ عالم آب سوٗری

اَشکہ ہتہ آولنہ وٕژہ ناوِہ منز باگ
مُورہنج لج اتھہ دونوی ٹھُچھہ ژاین
ژِہ گنڈلی رِہ ہِہ گنڈ نم جگہمِس نار
اگنہ رازوہ یہ زالن مُفت نوچھی
یہ موزالن سو موا آکاش زالی
سومو بوزی یہ موروزی کھٹت ٹوون
دَزن چھس کھورُون ژہ بوَن بعض زالی
مِہ چھم لتس رامچندرنہ کھراوہ منز دری
مہ سیتین چاہ سیت وٕالنجہ منز نار
دزنہ لنش اگنہ اسہ ٹنگ ژہ نرسلے
تھوی ہو اگنہ ترن بوَن اندر جاگ
دپس اَگنن مہ ماَرم دی چھیوہ داتا
خبر چھینا یہ ہلمست با پوترہ چھُم
یہ مالو سم گیکہ بابت بوبیت آس
اَگن ہلہ وانہ پُشرن مہاکالس
ژہ ماتا وُندہ پننہ وِن سا وِدان تھو
دپن اَگنن تہ داون گُراتہ وٕاس
یہ اوُسُس سُن تہ وٕلڈن ہمہ سنگرہ سیت
وَنن گُنہ جایہ ما اوُسُس چندن دار
بٹھا وُتہ شور گاہ شت پور زالن
کِتھا چھا گاہ شت کروہ بڈ پناہ داگ
تتھی تم یہ اکھس جبردت ماوُن

زندی زن گاڈ گیہ ژہ تاوِہ منز باگ
ہنو ما نوژہ ولکھو میانِ شاپن
شرن گرتھ وَنہ بو اگنس وٕلہ تہ زار
چھو قاصد رامچندرُن گُفت نوچھی
اگنہ اکہ کھنہ منزہ بُنیاد گالی
یہ ژرہ نالہ پھٹہ نیری فِٹت وٕن
ژہ نی بعض زک اشکہ سیلاب وٕالی
یمس خنج تہ مہ لوٹ سنتان کنہتہ نوچھی
کھما کرِہ ہی مہ ماوُن یژہ سیت وٕار
کَرَی ژھتہ وٕن تہ ساکھات مہ چھُم وی
اَشکہ سیلابہ سیت گرہہ تمن پاہی
وٕپر چھُمنہ یہ چھُم سُستان ماتا
بوزالن لینک مہارا وُن شتر چھُم
کُماری ڈِکہ بڈ سُمہ تاج گیا ماس
خلل یُدوٕی امِس ژہ موبہ وٕالس
نِنی سُن نارہ نیرت ہلہ دزِس زو
لورنہ لگ لینک گرہمس سارسی وٕاس
وٕنہ لگ تت سُنس تل غرق گیت
فِروٕنس لُٹ تہ گنڈنس سارسی نار
سُتن گوسُور بیہ تم چورُ والِن
کرن راتس برابر وٕچھہ تُسندِ کار
بِہنو برجو لنِشن اک بُرج تھاوُن

کودنا ہنومان جی کا لنکا کو جلا کر کشکندیا میں

وونہ لگ راکھسن سمہارِ چیٹ گو
کرن سیتا مَس یِنہ گیہ اندر لال
تتھی لنکایہ شہرس اَنہِ گٹ گو
لدن لتس رامچندرن ہیٹ یہ سٹ فال

آنا ہنومان جی کا لنکا سے رامچندر کے پاس اور بیان کرنا سیتا جی کا حال

وزن بیشہ کال یمہ لنکایہ نشہ دراو
تکمسن کٹ کوہ ہیتھ گو ییو پاہ
یتو پرچاو یلہ ہمت یون وُڈوٹ
گتھمت اُن بادشاہس باغبانن
ہنہ سگر یو لگ چامن چھنس تن
وننہ رشہ رچ خبر لگ بام ہنومان
ہمن دُلیشت برنہ لگ لول اکس اک
ونگ مہ ارس ہنوماں باخوشی آد
پپدتھ ہینہ لگ لتن سیتا کس گتھرہ
ژہ یلہ وچھنک لتس باکنہ کرن ہیو
وونہ کنرلیچ اَسنہ یلہ لینکہ پیٹ
وتن کیا وُن گمت برتھا چھو سیا یاد
سوا لچھمن مہ ارن لشہ اوس تھومت
تسند باتھو صمہ کنہ تھنہ وننہ باین
سمہ دزھر آسنا ز لیہ اندرہ تارہ
اُپر چھنہ باچہ مالس چوپرہ زامر
خبر چھا رہ مہ مِشر آسنا تمس زان
دپن ماما جہ لتن ہشہ ہمنڈ ملالہ

تسند تیپیر کی وچھنت شرمندہ گو واو
ثتی نا ہیت کمہ ہیت آس وُ اندر
گتھت سگر یونس باغس گرکی لوٹ
بوکیا گرہ چھینہ وُن ہلمت ژہ مانن
تہ زانن ہلمتن رشہ رچ خبر ان
یکن گیہ رامچندرس لشہ خوشی سان
کرنہ لگ تمہ تمس منزل مبارک
برنہ لگ راما چو سیتا یہ ہنڈ چاو
زندی چھا کنہ مرت گیہ کیا بنت آس
سوکھس پیٹ چھا تمس ماکنیسم منڈ کرون
بوما پیوسس ژتس یلہ راون ویٹ
آسن موکھ آسن کنہ لتن غم چھیہ بیداد
تمس تر اوت سوہ مہ پتہ اوس امت
ژہ ماپر تھمس امیس ماتم چھیہ لاین
دپن ما اورہ ہشہ کر لتس ادارہ
ونت ماکس لو چھس باگنہ آشر
یہ یامت وننہ تام یہ لتن کھسن تان
ہم مارٹ بب لسند گونہ دوہ نالہ

دِچھن واوتھ کنہ بزنہ چھم نال
پُرُدو تھس نا یہ گودی منز چھاو
دوین ہند گراو ماتس تہ مالس
دوین واو گیہہ پٹ تہ نواس کرنس
رتہ ماوُنتگ خالی کھیو وپل پاک
تتہ ماوُنتگ تراوِت گوشکاس
بوچھس گنزریت یہ کت ماسہ پیٹھ تل
وُدن چھم تس وزن بیتاب ہند حال
خبر چھا چھمرن پٹ گتھ چھم زاہر
سنہ پتہ آوارہ بیتھ گاشہ ہمس
قسم چھم چون چھنگت تہ چھیرن پاک
قسم چھم چون لتس پتس چھس ترہرن
وُدن پتہ گاشہ نش ڈیٹھ شیمر
اَنا وچھس تہ یا اک چھس تہ وادا
گگلن تیگ زن چھمن آشہ سیت حباب
وچھم پیالی پتہ دُمی بوز پاتہ
یہ بوزت راجہ جہ بیتاب سینن
تتھی چھم شور آکاش تنہ کینپن

بو چھس بکھاران تہ ما بوزم تنبدِ حال
اُپز پتہ وار وک مالتہ باوُن
ژھنن ما اچھ وِتہ اتھہ ستر فِ الس
بو آتھس یہ اتھ کم پتہ داس کرنس
تتہ یلہ وُننگ تہ تمہ ما پوُل ستہ چاک
کرن تمہ آوہ ہون سوُرس تہ نارس
آمی کتھہ سیت گلن تس لنک مول
خبر چھا کو تہ ان تس ایشرن کال
خبر چھا کیا کرنہ زنمس چھہ آہز
ہرن یادی کرن تس یاد کاسن
رپوُن چھم یاد چھم والنہ لگن شراک
ژیوان چھم یاد چھم زن پران نبرن
گمر افسردہ زن آکاشہ پیٹھ
رچھن یکبین تس ان ہیچ غمخوار
ہرن اُس تمہ پوُن پتہ راجہ رام
ونن کنہ کتھ ہمس آیس نشانہ
جگرس نار پانس آب سینن
ستہ نار چ رہ وچھت سیماب سینن

آغاز یدہ کانڈ - لشکر کشی کرنا راجہ رامچندر جی کا اور پل باندھکر روانہ ہونا فوج خرس و میمون کا طرف لنکا کے

گرم سمراوک فشونا		کنتھا والی تہ راموون ہمونا

ہنومان کا راجہ رامچندر جی کے پاس نشانات آکر دکھانا۔

تعمیر ہونا سیت بند یعنی سد بندی سمندر کو نل اور نیل وغیرہ کے ہاتھ سے اور پرتشٹھا کرنا راجہ رامچندر جی کا رامیشر مندر کو

پکن تمہ چھکن واندر تہ تم پنہٕ
سمت گی واتِ تیتہ ڈیوٹھ سمند
کرنہٕ لگ رامہ جو ونس عدارا
دِلاسا کرنہ سیت بوزس ون
ورن سینن تُھرس گرس دِلاسہ
کرن ر دیر ونا اکھنڈہ کن پیو
دیپس ورن دو باک اوس آسن
ونس مہرو اندرا اکاوس تل ناو
ونہ لگ تس دو بس ہیتہ کنہ چھلن اس
نتی پانس اندر ژھنہ لی چھلن کن
مدام تم لی کرن وب آو لاچار.
کڈن تم واک تیہ کن ہن بدیاو
سدا شیو چھینہ پوش سنبدہ واکرن
سو چھی تم ژ ون لشکرہ اندر رژھو
تہ بوزت رامہ جوکو تاہ سپن شاد
ہتھ سیت رامہ جو پلیہ فوج ہیت گو
منادی دراپہ تھہ گند لس دیور ہو
اتن تل تل تھون پانس اندر تم
خوش دی گیہ ساری تتھ جان کیا گو
دو ہن ترن تھو دیگ ترا تا جنگل رو
خبر پلیہ گرم سینن دور تر دیکیہ
خبر بوزت سوراون گو خبردار

دپن کنھ ژ تال تارہ کنھ تر وشنہ
وچھت پانس پکندن لگ فوتہ
ہیت پانس دگنہ کن تاوتارا
تلن تام تیر ژل ژالن بو تھن تاہ
بچھوتی بندہ ہت تام پُتہ آسہ
سپن تہ داگ وسوری سینا گو
چھلن وستہ رشن گن سینا
کھڑس ک ووب وچھت ژس چھنہ
چھلک نے چھلمتی مہ تہ کنھ وَلن اس
لیس تام گوتہ مان آسی زاوُن
تہ شمس تہ دپ ون گو بروٹھ ناد
برت دیت ژلس مہنز سینن پاو
پہ کنہ پانس اندر ژھن تم تہ اپرن
کران خدمت سو چانی ژتہ آسہ دو
ونہ لگ بہ ورن صد آفرین باد
ہتس تامت بلا ویدن تس پچھ
اکھس کنس نہ تہ واندر آسی ہت گو
گنڈن تھہ تا بہ لنکاپیہ کرگم
کھنجھ ہت گرہ ژتیچ خود ہت او
تہ عالم جمع آمت آس تم لوز
سپن ژہ سراوس دوہ گوش پارہ
حکم سو کرتم گنڈ لنکاپیہ دیوار

انگد پیغام ہیت گو بیہ دُو بارہ
وِپُس ہم راوَن سیر باوِ کیا چھی
ہِیَن کُس چھی کمسِن ہیت چھک یکسِر اک
پَرزِی وَن کیا ژہ آخر کینہ دردِل
اَسان انگد جواب دِتھ دلخواہ
وِپُس ہم تورہ پِتسی چھُس بو زِ نہ مُت
بو چھُس سندی ند پہیٹ ہم کرِتو سرُان
بواوُسُس دُو وچھوان ہَمہ وقتہ معصوم
بواوُسُس دو وچھوان آسمس لِزِ وِ مَک
تِتھہ رٹھک پتھہ ہو نس رٹن سمہ
کرم ہم واپین کرکھ اتھہ ترا وُن
وِپُس ہم راوَن کُت گو سوالی
لُو دَن وِنس کرُن ہم چھون سیو یاپ
وِپُس ہم تورہ فِیرِت ای برادر
کِتھو لِتس حال سُند کر توُت تراو
تُسند آتہ دِنہ کِتھہ پَر دِن ونُت کھن
چھوِ لی طاقت ژہ یکسیتن ہَمی بو
رِدمی حصہ سارِ کوی سَتہ کُن برِ پِی ل
وِپُس ہم تورہ کم ذاتو یہ مُوو َن
پرزوی ووُتھی چھی اقبالمندی
رتوی بوزِت سوا اُون آو در جوش
ہمہ یدو وِی با ہم ہم کیا چھُون

کھتس رُاجِن تہ واجن وارہ وارہ
پتھر بہ وَن ژہ آخر ناو کیا چھی
مرِنہ کِنہ زِندہ روزتہ کیا کرِنہ آک
ژہ لُوٹ لیِنک امہ نشہ کیا ژہ حاصل
تَتھی پتھہ راوَنس ہیت سیتن واہ
انگو چھس پَس ژہ اوُسک لنہ آمُت
انگو چھین لنہ آک امی دیو ناوان
مُٹھی کِتھہ میون پتھہ کرِ وارہ معلوم
ژہ سیوہم اتھہ ہتھو وارا وَزو مک
نتہ پتھہ دودہ شرخضر سِرِ وَن ژہم
پرزنامہ دِشتہ وُنکن زِ وساوَن
زِندی چھا کِنہ کرُن ہم خانہ خالی
ہتس زُورامچندرن کر ژہ انصاف
پسر نے کا شکلے آسک ژہ دختر
زِندی آسِت مرت کِتھہ منز چھاو
ژہ ہیو سنتان لتس بالس گژھ زمانَن
ہمیوتس خون از افسون و جادو
گمان کر ژہ سارِنی زن زِندہ گوی ہول
رہی گردن دِلی وَن رامہ لچھمن
شرن سیتین مہ کروَن خودپسندی
گنڈک انگد پک انگدن کرِ ہوشا
پتو لاکن لگک میانے ملایہ

راون کا سیتا جی کو راجہ رامچندر کے محبت بارسینے کیو اسطے بناولی شری رام دکھانا

کرِن تم رامچندرن شیر وارہ
موکلہ گنڈ لنوتہ ژھنس نچھتہ مالہ

اَنِن سیتا یہ لنکہ منس یہ رویدا
یہ ماوس چھن برتھا گوس بیداد

لدِنہ آیا دمہ سیتن چانہ بایت
سپالہ آسمس پترتہ مایت

بولہ گوسس پیس اَخوان مارن
فرت گی کنہ تہ کنہ لگ کو ہمارن

ژہ کرشادی سو کھٹک سامانہ بیراو
نگ گھل ژل تہ پرانی ویاد مشرا

وچھِن سیتا یہ پلہ ڈیچھن بیجاوت
بایتھہ سوہی ہتس ژرہ کنہ اتفاق

رژن پلہ نالہ وچھنس اَلِ ژالہ
گمشس الہ وپن تن نارہ ژالہ

مُہر پتہ لج اُتھہ کرنہ لج نالہ فریاد
گلالن دون کرن ازدراغ بیداد

دِپن کیکیہ پلہ کُرِنک ژہ وَنو اس
بو ماہتس سیتہ لچھمن برود دامیر

سو وشرت رازہ آسیٹھ پن حریتہ گو
کرِت رحمت سیتہ وہ برد تریت گو

ڈانڈک ونس اندر رامہ گنس گکالیت
دشن الت رشین ہندو اکھ پالیت

ترژ ماوت بتہ دیپن کرِیت دا
تیوونہ سنز بہت دارتہ شورا ساسع

بو آمس پر اون بتہ شاپنہ نو دیے
دژہ دون نار چھو کھتم لادہ مور

رمہ پتہ رم پلہ ہمس وَپتس کٹ پران
رچھمن تراوت ژہ کشکند ایہ پیتان

ہنومان دوت پیٹ گیرہم مدارا
بو آسس مردہ کرِنس پتہ وارا

درلی چھس پتہ وتھن بنیام
بو آسا زندہ ژہ آسک مرودہ شری رام

جگر ژھٹہم ژہ ژھتم دور میدان
حرت گژہ دون ترت سیتنس لگیم کان

دوہم پلہ بو نہ کوسلیا یہ احوال
ووُن چھت لال گژہ نس نال پیو کال

ژیم ہم بای پایمت چھون بوزن
گژھن ہم شمانت ادہ مانزہ بدن

یہ پچھورم چھم لاگن سیتنس حہ ترہ آ
سورہ آب ڈاک گژہ کنہ اوس ناحق

ہتی یہ پچھم کرِن تس ایشر سنس اوس
شیم شینکا گجہ ون دیبا حہ کمبور کو

شیم ست لی پوپھتاں مارہ
آشہ پیر وِشہ پراران وسنس چھی

گیس آتھ ارہ وُن کنیہ چھیم پھانْد
شبہ ویشہ امرتہ ور شیش نکھ

شرپیہ امہ بیت کانہ کیا اوس نار

ژھاران ژی پتہ لاران چھس

رکیہ ہیند وآکہ لکہ کوہساران
تمہ کن لجای اسی جنگلن غاران
روشہ رودشہ فیران آسن شہر زیراب
باغن ناگن تہ دیچی دادن
باغہ ماد وتم رانھسن باغ گاران
وتت گرچی تہ گوہس لاران
کت بیان گیہ کوچن تہ بازاران
وچھنس تہ پچھنس کالہ شماران
حسنہ نیتہ ذات جبس تمہ سمباران
راون آسم بہ نہ وتہ وادن
کیشو ارشت گوم ہیو ہیو کھاران
نیری کیاہ ماد وتم زوہ واران
رکنہ ریش چھ وپھند وسیان داران
کنہ ویشین ہت کنہ ویوہ باران
گردوہ سان بیس تم بدکاران
سنہ گوم وتہ کس تہ چھس بوبہ شمار
تھند وتھند کن تھاو تھمن تاران
ژھارت گامن تہ پیہ شیش مہاران

ژھٹ گونہ بت شنز کن آیاو
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
اوچھان ہنہ ہنہ وانبہ یا یا
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
آوارہ کرنس تہ فرہم راسے
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
شیر سوبپٹ آسم جان جایہ
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
گاھ جن تہ راجہ نن کیاہ چھو سیوان یاہ
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
ژھایہ ان آیہ تہ کرنس نہای
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
رکنہ ژن نہ زنہ ہرہ کنک پرواہ
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
آشکہ ان شنز بیہ لر نم جای
ژھاران ژی پتہ لاران چھس
نسچ باتہ چھکنہ لبہ ژح جای
ژھاران ژی پتہ لاران چھس

وچھنہ زامہ ولنس غیرت سیٹھا آئن
ہنومانن آسر یلہ ماری وار اہ
گھنن گو بر ہوا یم تیر تراون
وننہ لگ رامچندرس گن دیشتن
ہیتن جادو گرت وارِت دیس تیر
ہنومانن وننہ لگ رامہ اوتار
بچکنت رات دوہ تس سیت اوس بیتھ
ننہ رپہ لچھمنس خوش گو اندرجیتہ
غرض لچھمنن برہم تیر جاو

کھرس رشکہ پرتہ مارن سا سہ بد ساس
اندرجیت لگ وننہ بیت کیا چھو جارا
سیٹھا مارن تو وارا ژلہ نادن
خبرداری کرتھ گرتہ مارہ لچھمن
گرتھ ہس ہمت سپردن پی چھو تدبیر
ستن یک لچھمنس ترونس خبردار
قضا یلہ آئس پرہیز کتہ مشتہ گوس
برش لاین تتی لس لچھمنس بیشا
ستھن بیہوش لس ہو شس آنمو

آگاہ ہونا راجہ رامچندر جی کا زخمی ہونے لچھمن سے اور بنانا ہنگھن کا
سنجیون دوائی واسطے شفا ہونے زخم لچھمن جی سے

خبر یہ یوزمرتھ راجہ رامس
وونہ لگ زورہ تراون نالہ فریاد
وون پی رازہ دشرتھ غم کھون گو
تمس پتہ پان مارن ہیون آسان
تمس یلہ لوک دین وپہ ماریائس
تمک اوسمہ غم لی چھم یون عار
پہ کیا کرہ ژانہ دون کت سایہ دوریتھ
وون وارا برنش یہ آسہ ہم بور
ون لگ وننہ کس آسہ تیتھ وسیہ
ووتھ امرت ننمہ وتھی

متھہ لگ خاک دِت تم چھاکہ چاچان
دین کیا کرمہ آکاشن یہ بیداد
تمس پتہ پیالہ زہرک لچھمن چو
بو یارِت پان سیتا آسہ حیران
رتھو دِدہ پھو گرتھن جھلہ آسمانس
پتو لاکن وبیشن گرتہ گرفتار
دلیس سو کہہ سو راون حال وت
یہ پھیٹ کرواتھ ہیتھ کینہ تیند ور
گمر گنڈ وین ولنس دوہ مکھ پیو تیر
کو ہسس پیٹ رات کتو پرزلن شیشہ زاون

زخمی ہونا لچھمن جی کا میگناد کے ہاتھ سے اور آنا حکیم لنکا کا واسطے

جانا ہنومان جی کا لانے سنجیونی بوٹی واسطے علاج لچھمن جی کے اور راہ میں کال نیم دیو کو مارنا ✤ ✤ ✤

بھرت جی کا ہنومان جی کو معہ سنجیونی پہاڑ کے تیر پر بٹھا کر اوڑانا

جنگ کرنا میگناد کا لچھمن جی کے ساتھ اور سانپ برسانا میگناد کا تیروں کے بدلے اور گرڈ جی کا آکر سانپوں کو کھانا ؁ ؁

سلوچنا کا اپنے شوہر میگناد کے سر کے ساتھ ستی ہونا

دلس برتھن تمہ نو بارہ چھی غم
تلکت ربت کرک باپنت گنی کت
ہنومانس تہ بوزت خوش سپن من

بو تیر سن پٹ زہنت تت نت پکیدم
زہ تیر سن پٹ بہ لنکا وانہ ناوت
وتھت گوگو ہت پیو درشا کن

شفا پانا لچھمن جی کا اور اندرجیت کا لچھمن جی کے ہاتھ سے مارا جانا

وبیشن آو زھارن نو بشدارو
سپن بیہ زندہ لچھمن درایہ آوز
سو یام گو زندہ بالیس گاشن بیہ آس
وبیشن لچھمنس سیت رود پانہ
سو یام لچھمن جون پانہ بگری ڈیٹھ
انگد بیہ زاموون ہلمت لڈ دراو

د تنگ چن لچھمنس تس ال سو جادو
کرک ہلمت لڈ تامت سرافراز
خنجر ہت پانہ وتھہ اسرن گرن واس
اندرجین ہنس پاون نشانہ
کھیت زمارن ہت مارن اندرجیت
گرہت لی راکھسن سلاین آو

جگانا کنبہ کرن کا واسطے جنگ اچھندر کے

سپن دیوانہ راون زانہ لوربو
دیان تس اوس بوپا اک لاوار
سپن کرودی تہ منہ کن اوس بچھس
بزاری تھد تلت وتوس رویداد
تہ بوزت درای تم ساری ہیکبار
وچھک کنبہ کرن زن اوس کوہ کیلاس
ہواوہ نستہ ہند تم زلہ ناون
کرت تدبیر لگ تم تیہ کرنہ کار
انگ دہ ساس گنگن ہند سٹھا جان

اندرجیتن خبر بوزت سو مور بو
تتہ رت سورت گرھان اوس ننہ بیدار
دین ویرن گرہو نشہ کنبہ کرنس
بلغیرت بیہ دہ آسہ کاسہ زہو پار
وزیر تہ ویر تم کاتل تہ ہشیار
شونگت ڈیو تھک ہمت تم بر ونھلن
پلن چھاون تہ گرہ نشہ دور تراون
رفو ہنس ہست تہ گرہت گو نہ بیدار
زنگن ننگولہ موکھرن سر بیہ تا بان

رُژک تھ ییھ زُن طاؤس باغس | مشکُ ہندی تمسہ بوئہ گو دماغس
امی سیت گو وہت زن وندہ ہیٹ | آنگ سکھن چھن تمس یہ ودنی کوٹ
شورا ساس ییہ تم بوئہ بوچھہ ہیٹ | متراکب ساس نشہ تم ترلیشہ کنہ چھی
ونکُ تس کنبہ کرنس حال سوری | راندیہ جیٹ نتھ نچو رامس موری
کرن تیزی سشاہ راکھس کرن پٹ | سپن دلخستہ راون چھانہ بابت
کمر گنڈتھ زین ویرت پنُن ہاو | گرک تم شانت ساری ناوپن تمہا
پتن لگ ست کرنہ بوی یادکا | پکن گو وٹ منز تت عام خاس
تمس دُلیشت وہت تھدگو سوراوم | وچھن تس موکھہ تختس بہہ ناو
دپُن تس بایہ میانے کونہ چھی عار | مہ ووٹ سیلاب کھورن تل ژہ دیونا
جگر چھنیا اندیہ جیٹ کیا پہلوان | نتھس شور آورس دٹ لِشن کاں
تمی ییھہ گوس پرژ آوازہ ڈیشم | گلن چھس شین زن ہیو ور روزم
دپس تم تور چھینا ہوش پانس | ژہ چھی پیرازہ تھوومت قید خانس
ژہ چھک ویرا متن سارن کتہ پاس | کران بندرازہ چھی شاباش شاباش
مہ یدؤی حکم فرماوک بولارک | رتک گردن ژنکُ شاہ رکتہ مارک

بیان جنگ کنبہ کرن اور مارا جانا رامچندر جی کے ہاتھ سے

ستھا سختی کرت یلہ وژہ ناولن | وونہ لگ تس منُن احوال باون
دپس تم کنبہ کرنن کرژہ فرصت | بو یا معت نندرہ وتھہ تامت چھک رت
کڈن ترکش زرہ جبہ جامہ تم شال | نکھس پیٹھ ہت کمانہ دراو بل بل
اچھن فش فش دون لارن بدس آو | کھلس منز باگ پادرسہ زن ژاو
رٹن لیس تس شاہ سوزن کپرتھان | گرن پارہ دوبارہ کنھنہ تس جان
وچھن تس رامس چھن اشہ دہن جبا | ژلن لیس تس ولن زن مار پیچان

بیدار کرنا راون کا کنبھ کرن کو خواب سے واسطے جنگ راجہ رامچندر جی کے

تُلن یَس تس دوِن ارِت بہ آکاشس
سِٹھا مارِن تہ ہارِت دُور تراوِن
کرِن تیری تہ خونریزی کرَن آو
پَتھر پیو واندرو یلہ کھیو مہ ہیت
کھٹس یلہ زُک تِس لارِن یِیس آو
سیپُن آکاشس مٔر بوترات گیہ گن
کمان وُٹ تیر سوتے در آتشہ شمشیر
گرا لَت اک اکس لایِن گرا مُشت
گرا گرِ سیپُن اِستادہ روزِن
گرا تم زرکہ ڈُو لاگِن کھسان ہیو
گرا اکھ سیپِنن جبروت ہاوِن
سَتن دوہن سَتن راتن کرِکھ جنگ
پَتو لاکِن اُسر سیپنس زبردست
سیپُن بیہوش یلہ بہتھکِن وسِت پیو
رِٹِت یلہ واندرن ہِند پادشہنیون
سیپُن سماہا گیہ ہیت بیدار سُگریو
دَندو سیت نَست ژٹس دون اچھن کِن
پکن گور چھندرس لِشہ اسن اوس
پگن گورِت چھئن یلہ واندرو منز
وچھن یم آیس یتس کُن تم چھکھ ژوران
سُمیرا ہیو وسِت بُتراچ پیٹھ پیو
خبر یوزِت تبرزن راوسن آی

دِیَن یتس کُنہ نہ روزِن لیسنچ آش
رٹِن وار رٹِت تم نِنگلاوِن
کرِن میدان خالی زن کُنہ چھہ زاو
تہ سُگریون وچھُن ژٹرِن کھسِت
تِھتھی تم منبل پیٹھ نارس سَتِن واو
تِھتھی ہا شیشہ ناگس تھرگیس تن
ژٹکِھ تیمہ جامہ تھف لایِک رٹھِک گیر
گرا بُہتھکن پیون تم پُشت برپُشت
گرا ژھٹان بدن خونی گژھان تن
پیوان بُہتھکن وسِت یلہ رٹیوان گیو
دِوان وَتھ اکِ اکس کُن کانہ چھاو
دِتک پاتال یلہ آکاشہ کُن ہنگ
دِتن وارِت پتھر سُگریو گوٹیت
کرس کُنب کُنبہ کرن ہیت تمس گو
انگد ہلمت پتی گیہ ہام نموتریون
وچھُن ہیت کو چھہ کیت اوس ستان دیو
کڈن لتس مولہ تراونس تھزان
سور اکھس تیمہ کرِت لاران پتی گو
وچھنہ لگ یتس بُہتسن اُچھس مٔرینہ
ہکن وچھہ رامہ جوتام یتس دِتن کان
فُٹس ہین ہن تہ اُڈجن سُرمہ تس گو
سیٹھا گو آچھرس ہارنہ لگ پای

سڑھا لا چارہ بلکہ سپنین سوراون
گیس تلی بد دیس تلی اوس ماون

تہ بلہ بوز راونن تتھہ سپو اسر سپو
سپنن بانبرہ وگنہ سیتہ شین وگلپو

صلاح گرُم دلیس ت کیا چھو چارہ
یہ شیچھہ بوزنت گژھن چھم پارہ پارہ

اما کس بکہ ونت وُلھہ چھس تیغ فیتن
پنن گردن بو چھس پو لا دولتین

سو کھن مو کھہ چھم دزن ہا اگچھوان س
گچھم کان رالھس ہنز وہہ کھوان چھس

صلاح ساری اتھو نشہ ولدرن چھم
اکس رامن نہ خم والنجہ لگن چھم

یہ لُد نم نامہ پیغام سونی مہ پولم
دو نم گت شاہہ کا سونہ لینک راوم

جا نا راون کا دیو مہیراون کے پاس واسطے طلب امداد کے

پہ راون ہیت نینہ بزہ ناشہ راون
ونہ لگ لی مہ چھم گور مہہ راون

سو چھم لایق سنگر امس دیم دا سے
اندر پدوی لبہ تس چھم لسبن جا سے

تمس سیت ونیسہ ہنز چھم دوستداری
گژھس باوس پنن احوال ساری

وُلھس گتہ کار گمانن ڈاج راوی
وچھو بینے اسر بزہ ناشہ راوی

تتھی گو یتس نشن ونس احوال
کنہ کرنس تتھس رامن اپن کال

حکم تسند تتھی اوس تتہ اتھس
وچھت راون مہا کالس تتہ اتس

خبر چھپنیا سو کیا سہ اوس گرزنا
تسندی اسہ پرتھوی اس لرزن

تسندی عمر چھم وارا جگر لیش
گیسم سونہ لینک ہنز اژد دیم فیش

ہنوماتن سہ لنکا نارہ اجن
دو یم نم رالھس ہنز کان گاجن

سمت نیر ونتن سیت بد کروزیا مے
گیتھا چھا راون گرہ دیہ برباد

تتھی گر کینہہ طلبیا چھہ ہاون
تگی پیچھہ تتہ زہ کر راون بچاون

دلس نم توزہ تس سیتہ چانو چھہ تا سے
صلاح کردن تمن سیتہ ژھپہ گرمے

یہ گو پت گن تتہ تت مہتہ تلتہ پرچھا سے
مہاراونہ گری مارامہ جو ناش

یُتھی وُنُس یتھی یِتھ آو درِ جوش
تِتھی وُ جھَلِس سِیِن آتشُ رُن جیب
رفیقا یُتھ وُنُن کراوِس وُستور
ژٕہ کیا چھی غم پلنگس ژٕہ پالس
فرد نامرد گوک درِ وقت مردی
مہ لاگ کمزورِ ہُن مجلس گرم چھی
ہنو ما پہلوانا مُن چھوی
دلاوارن اندر ڈیٹھم دلاوار
نہ بوڈہ دُمن پانن نہ درزہ وُن چھو نام
تُرہہ وُن ما دنور ڈنڈ چھُس گران بار
شنائی رام سوی آکھم بنیومت
قلمہ سیتن لکھنت گومُت دھرم چھس
سلاح سُورِی دُمی سیتن یِدس نیر
مہابہادر مہابلوان سنا چار
ژٕہ شمشیر سوج لاگ راجت چھو تو بے
گنڈ وُچھہ جامہ وُن نیرِ ویدس زود
طبل وایو چھہ بلوان سان لشکر
آرا بہ تیچھہ گر وُچھہ کینیہ آکاش
تُلو تیر وُ سیتن آکاش ہت تام
آنیکھا فوج ہیت دلشن تم پانت
یہ شیچھہ بورزت وُنیہ لگہ مہرہ اوُن سا
چھو کیا دُر لب تھِن مشن سیتن بلہ

وُنہ لگ دِین بو کرہ زہر ہلال لوش
وُنیہ لگ نر کرہ لشہ یونہ تار گوغیب
رفیق سوی یُس رفاقت سیتہ پنہ لوس
خجل زٕ دہ گرہ پگاہ راوُن چھاس
لزا چھینا ژٕہ شراوُن کھیہ سیر دی
زندی راوُن تہ وُنہ وار اشرم چھی
تگی یہ دوی ژٕہ گنڈ تی مار توی سوی
دلاوار یہ کین اسرن دِتن مار
نہ مکھ یہ وُن تاپہ نی مرہ وُن ہتھ ہار
سپاہن فوجدارن ہند چھو سالار
شر ریس رامہ لچھمن لس سنیومت
کرم چھس رامہ لچھمن نیہ شرم چھس پر
مہ کر کنیہ تیر ٹکن سینا ہن شیر
رتھن وُلیشی وُ لنگ وُتھ سیندہ ناچار
ژٕہ دک سمپات ہمن تا جمت چھو چھو تو
خبر شہرس سپن راوُن نشا مود
پکو بوترات جیتن ساری برابر
مہے راوہ نتہ راونس سینہ ناش
ژلن تم یتھ وُن کھنہ آی کمتام
مجال چھا تُت ہکن یت پت ژلن یت
خوشی کرا وُ نیہ چھنہ تھاون
کنوی اکھ چھک ستاکم راوری بد

تمن سپی ساسہ یدچھم آٹھ منا
ونہ لگ ون کرک برباد سارے
مہاراونہ زٹھ فرصت کرتہ راتس
مہ بڈ وگنن اندر کوہ چھک کھون ور
وتن تہنزن زمینن ژھ وبکنا
کھلس منز باگ پادرسہ ہے ورک
پکنہ میانی منبل سپنک جہانس
زٹھ کیا چھی غم زٹھ پانس خوشی سیت
تتھی نیر ویدس جبروت ہاوو
کرکور واہدہ یدنیر و سوارہ
گوڈن پیم پادشہ چھکم زنلک
لکھک سیتا چمک ٹیم پہک ترن
ہتوی بورت سوراون لینکہ بٹ گو
اتھی تدبیر داں دینک دیودائے
کرو تدبیر کینژاہ ٹھیکہ راوو
نتی راون مرت گژھ چھس توگن ہور
طبل وائو تتھی نیر وارابس
ہتو ہنس ونکن یدسہ کرو نہ
ہہہ اونہ رامن یدچھنہ گفت
انک برہمہ تہ سنبراوک نیڈ ازن
ژھ کر فرصت زنگ یکہ مہ لاگو
رہتس رزم یامت وانہ آزرا

ہردی ہاوی سنگلمت چھم جہانا
وچھت موکھہ میون ہنن ہم پانہ ہوری
گژھی معلوم پگاہ چھجن پر پانس
زٹھ گژھ رجت کرنہ لنکایہ پٹھ یہ
یہم یس بروئنٹھ لتس تہ رت چکنا
محال چھا کنہہ کینہ اندہ چھورک
چہ کار کیاری چھہ اژد رنیں ہالس
دینک سپنون کرک ایرہ رتس سیت
جہانس عالمس منز ناو ہتھاوو
بسم سپنک سپاہن اکہ اشارہ
سپہل یا ٹھن طلسمن سبالک
پگاہ ڈیشک کنوی تہ رامہ لچھمن
ہہہ راون ممتہ ہتہ کہ کن گو
سپن راون گرفتار کیا چھو یتہ پانے
سحر یا باز یا تدبیر ہاوو
ہہہ راون ہتو کرادہ چھورون
آنو مدہت حکم دمو شراہ
یدس دیشے خبر تہ ہاورہ ینہ
صلاح یدی چھو کالی شند کرو زف
منش ہو ملس لگی اک رامہ لچھمن
سپہل پاٹ پادشاہن جورہ زاگو
نکھس کت ہم گژھن والن ہیت عنا

تُسنگیت ہمَہ رسنگ عمر چھ آسن کرِ غفلت ہمَن عامن تہ خاصن
تِتھی باز یا کرِ غفلت بنا ووک گژھہن سیچھس تہ نندر امستہ باوک
شرک مقرری کت آسے برہمن نِشہ لتن رامچندرس گو بیشن
شرن سینین تہ دشمن سارِ کارن ہاہہ راوُن تہ راوُن بازِ ژھارن
سند یا سمیہ ٹھ تامت پرِ باتس خبرداری کرِنا گژھ راتِ راتس
رِپاہن ہُند گنڈِ واندِ پلاٹن جہا را جا پلاٹن ور پلاٹن
رُتُدا جوزنت تہ ہمت منگہ ناوُن سپاہن سپاہِ نی سالار تھاوُن
تنگم سیناپن بُتھی رُفرِ خبردار خبردار رت آرِ راتس روزِ بیدار
تِھتھی ہم ہمتن اندِ اندِ گنڈان گیر ونہ لگ رامچندرُن حکم چھُم شیر
دیوگت وچھہ ہمَن سارن نِندرِ لی ہاہہ راونس ہتی بہانہ گوکھِ
گرُن چھس پانہ ناحق ہان کھارن یہ ما چھی تمبیہ پڑھ بہانہ ژھارن
چھو پانی بلبل و گلزار پانی چھو پانی سنبل و سبزار پانی
چھو پانی سرہ تیز پانی چھو نرمل چھو پانی لچھ کرور پانی چھو کیوَل
چھو پانی دی برہما وشن چھو پانی چھو پانی شری کرشن رام پانی
چھو پانی پاترا پانی دیوی دار چھو پانی دیو یہ رنگ بو ینس مسکار
چھو پانی پانہ دی آسن بہانہ نِرآکارن تھوُن آکار شانہ
مُدُو ستّ زان تہ ان تارن زِ گچھ سوی زِرس زِرس شریس چھی پرکٔرشوی
زگت رکھ نا اچھی وہ کار منتمند شرِ مینو یوی یہ چھی پرکاش تمند
زاین زون اچھن منز گاش چھو نوی زاین آتش چشم پرکاش چھو نوی

آنا مہر اون کا آدھے رات کو لشکر میں اور اُٹھا لے جانا راجہ رامچندر اور لچھمن جی کا پاتال لوک میں

مہہ راوٕن ییہ وچھتن کیا گو بنیاد   برابر اَردہ راتن پیوٚمتس یاد
سو دیت یلہ یٔنہ مجلسہ منزہ نبر درا و   اندر ییدو ییہ تہ ییند رازس ژسٕل آو
ژہن ییند رازہ لگ یامت سٕو کھہت ہوٚر   سپٕن غرق عرق یژ آتس زٕن گیوٚر
پھٕن آستس ہمری چیند ہیہ کیا گو   مہہ راوٕن گھست در تھیہ پیٹ پیو
ستارہ پلی وست زن زونہ لگ گراہ   مہہ راوٕن گرژہن ناسشن چھچع بد خواہ
مُداتُ دوت شنگت ڈیٹھن ییہ سیتا   ونہ لگ راوٕن ییہ لب ییہ لنکا
سپٕن یژ خوش تہ آکاشس لچھن زال   اچھن منز باگ ژلن نترن ہندی لال
ژلن آستہ دیان جنہ وتھت گو   وتھت گو جایہ ہنی پیٹ ٹکن گو
ٹھون تم وارہ پاٹھن آسنس پیٹھ   ونہ لگ یم زہ چھم کھر کاسنس پیٹھ

بیدار ہونا ہنومان انگد سگریو اور تمام لشکر کا اور نہ پانا راجہ رامچندر اور لچھمن جی کا لشکر میں اور جانا ہنومان جی کا پاتال میں اور لانا دونوں بائیوں کو

سپٕن ساتھا گڑہت بیدار وبھشن   ونہ لگ بروٚنٹھہ پتہ کتہ رامہ لچھمن
وچھن سیتا نہ گژھ مست بیہوش   ونہ لگ ژٕن بو کرہ زہر ملال نوش
جگر یس یہ لچھس درہ ونہ لشہ سیت   ہیہ دپ گو نار زھنہ نرکس اشہ سیت
دٕن شنکھا سپٕن بیدار سیتا   شیدبوزت تہ روزٕنت گی بیکپا
وچھنہ لگ اکہ اکس کُن پانہ وانی   کھوٚن افسوس کُت گی وریسانی

ہر نہ لگ واوہ پوہ پن
کُت گے رامہ لچھمن
بروٚنٹھ سینہ لولن رُمہ رُمہ رام بولن   نوٚن زن پھوٚکرژھمن
کتو گے رامہ لچھمن
[illegible] پک چاک پانس لگ منٹھہ خاک   پان ماران وبھشن

ساری وی ہتو کھہ ریوٗن
بیہ دیہ نا سو درشُن
باوہ کن آسہ ژھارن
گلینہ لگ لولہ سیتی
والنجہ گیکھہ پارہ
پریمہ پُژہ لج رُمن ری
گنہ منزہ دیچ پرزلن

لول آو رامہ جوٗن
کتو گو رامہ لچھمن
امرتہ شو پہ ورشُن
کتو گو رامہ لچھمن
نترہ خون ہاران
کتو گو رامہ لچھمن
النہ لگ ہولہ سیتی
کتو گو رامہ لچھمن
بیہ ین نا دُو بارہ
کتو گو رامہ لچھمن
درشن ہاوہ نا دی
کتو گو رامہ لچھمن
رامہ جو تہ بیہ لچھمن
کتو گو رامہ لچھمن

راپہ پہ اشہ سیت لگ ژرن
وچھان لج زوٗن چشمن
فراقہ زوٗن چھہ گلن
انگہ سگر یو زامووَن
پشہ پہ ژھان کاوُن
سری ژھارون پرپانتو
پرکاش لی چھو ژھن

سیپُن شر منزہ ہٹر پانس لہنہ لگ
ریش مازیس لجی سہر رُمن ری
موہاہ ہلمت ہمن منز اوس بلوون
سپہینک ژس و دنہ بلہ لگ ہنومان
تمتوی حالاہ وچھت دیون تہ ژس گو
سمت سارن دُک نارہ بدن زن
لھٹرک یمہ الفن پٹھ ہتو گُمنیں

شران گو رامہ چندرس پٹھ ودنہ لگ
سمپت ساری بلاوِری لشہ لی
سپہُن لتس دیدہ گریان سینہ بریان
اشہ والی سیپن ندین تہ اومان
سری شیتل تہ تمہ رفتارہ لشہ پیو
تمہ پر آیک پُرن اچھہ داوِلد زن
بزاری آی ساری ہلمتس کن

وندس وِ لیشہ بٹہاد تِم آسن گہین
مہاراجا زہ رچھہ پشتِن پران تل
مہ تبہ کہیوبن اندر وُتہ نیرِ ذلت تراو
یہ کیا گو رامہ لچھمن و سینین
زِٹُکہ سینہ رٹکہ اس ہمتن پاو
ونہ لگہ ہمتس کُن تِم تموگن
جگر دمت کٹِن چٹ زن ووان فش
چھکمت آسِ گمت اب لشنہ سارِ ی
کرک آہی دپوک رامُن لگن راج
تھوی بورت ونہ تان اگہ ہیونس
ونہ لگہ ویپہ زار لتس گن وُش بتن

شُرن سینن ہمو مانس سینن لیسا
چھہ چہانی قوم گرہ ماؤن ہینن یل
بلاویرہ بلا ویری ہینن ماو
جگہ یس تُرِ دستس کتھہ سُگور سینن
زہ زہ ماتن رامہ لچھمن وِ ادو بیداد
منگن چھی ادی لچھمت اسِ راہ لچھمن
یزہ ماتس درشن منگان چھی پریشہ ہیت ریش
منگان چھی رامہ لچھمن آسِ بزاری
شہ کھنڈی دیو مہاریشن چھہ تم راج
زُٹت جگہ زمینس بٹ متھن ما
ہرنہ اگہ اشش سُرنہ لگہ رامہ لچھمن

اوُدی سینن ہرزی قولہ ماو
رامہ لچھمنہ شُہ یہ درشُن ماو

دیا ساغرہ زِ ہی دیا واتو
زِ رن تل چھو پرن یون تراو
آسِ چھی آرت کران ولہ زار
ست منگلہ سیت اشہ واند بولہ ماو
آدت آسِ آی آرنہ سون کاس
داسن ہی گرگہ چھہ بولہ ماو
درشس تہ وچھس سرو شُہ چہانی
اوسک شِی آسہ چانوی چکلہ چاو
یُدہ کا سناپہ ییتہ ادُن قہ چھ ہیت

شامہ ریہ راہچندرہ ماراتو
رامہ لچھمنہ شُوبہ درشُن ماو
کُل گی بولہ ولن چانہ وار
رامہ لچھمنہ شُوبہ درشُن ماو
سپن آسِ چانہ کھورہ تلہ کی اس
رامہ لچھمنہ شُوبہ درشُن ماو
آکاشہ دزہ دیوہ درشٹ چہانی
رامہ لچھمنہ شُوبہ درشُن ماو
راکھس زن ویہ دارت گت

تارہ وُن رٗشی چھیکھیت ندیہ اپولنگا و
گوٗشرن لگ وُنیہ ہلمت تنہٖ سوگیان
ناحق زنمہ پرٗژھ ہلمت منٛدٕ چھاو
نٕن نیر سیٖس راوٕنس گژھ ناش

رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
باوہ سیٖت تٕہ کٕشیوس شری نارٛان
رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو
آنش چھیم گاشہ پارہ ژولہ پرکاش

تٕلہ سکھے آیٖس امرتٕ ژٕل چھاو
رامہ لچھمنہ شوبہ درشن ہاو

وٕونیہ ہلمت لگ اشہ کیتہہ ترن چھن
سری ہارپیہ ژہ ساتیا ہاوتم پان
ژہ ہاو درشن ژولی لگہ زیٹھہ پوشن
بسنت بلہ آوہ ہارن گل وندگ مل
ییک یاوُن تہٕ شراوُن مشک تراوُن
بہادٕرہ ییت چھوک رٕشی کھیرہ ساغر
تریم امرتہ برنگ سینہ لولن
کتک واتِ چھہ سرٕدی پان ہاوُن
مگھر کیاہ کرہ مگر مٕژ فیرہ درٕچھس
پوہن ویٖنت دوہن تنہٕ جاہ چھن ہار
بیٖس ادٕہ ماگ نرمل کرہ پوشن پان
پھگن واتِ لگن چھی اضطرابس
چیتھر واتِ سو کرہ سا رن شتر ناش
ویٖسکھ واتِ چھو ہانس پان میلن
دِلگ مل ژٕل گیانگ کرتہ دربار
دواوادِن چھکن میانن دٕہم رٕشی

نرایہ چھان دُور چھیم چھکس نُون
شوبہ درشنہ ییت شند گژھ ہنومان
سنگرمالن تہٕ بالن آند گوشن
پھولتِ ین مت ویٖن شنیس ژہ پتالن
مشکہ سینہ ییت بدن ادہ پھولہ ہاو
دُوو نراہ وُنیدن ہنہ ژہ مٕگر
اشہ چھک موکھہ ویچھت شولن تہٕ بولن
بتنک نیرن چھیہ کریم پیہ تراوُن
ونشس سات چھس کیاہ داس لگن
گرٕنت ژ چشمہ دیہ درشن ہاوہ پیرکال
تنہ درشن ویچھت سارن ژٕلن تامن
دِوان جوہر تہٕ زیور آفتابس
اسرٕیت ژٕلہ سیٖس گژھ نن مکاش
خوشی سیتن آسن گندن تہٕ کھیلن
بتھاوت پانہ ایشر چھوک ژہ اوتار
رمہ چھیم ہی آنش ژٕ زنن تل ہہم رٕشی

پر کرت چھیم میان گرہ گرہ یی منگی وان
کو کھنڈ ژھیا سیتن گو گُھٹ پان
یہ وُہ تم جان برلب جا بہ از تن
دل و جانم فدای رامہ لچھمن
شرف گیم نال کرہم آل جگرس
بوچھس سعی سُت ہتھر وُن گس یم برو
زاینہ وُن ژہ رستوی کانہ گژھمہ
ژہ چھکھنا ترن تارن عالمن دُون
یہ میہ نوی من ژہ رستوی گنہ بارن
رٹم دامانہ چھونوی سارہ دینے
یہ من نینوی ژہ کت رژھم پھٹ بدر
ہمت وُندہ منزہ ٹھاکوہ گٹہ دینہ
دو یچھ ماتا ژہ پراران دود دی نا
سہ ما آسی دان وُن راجہ ادن
ژہ دک وشن ہن دود ٹھینچہ نیرک
یمی چھیم شراکہ جگرس باکہ وُدہ نا
تریم مارا ژہ دشرت آسہ پراران
یہ چورم یام سیتا بوزہ احوال
موکھس چھنین بدل رنگ تہ گژھس سور
یہ پنیرم مترہ باوہ چھی وُ بشن
ہتن کیاہ پای شر ناگت چھو نوی
شیم چھوی کشتر راوُن بہ سوگالُن

زاینہ شرمہ راچھمی سارنی سان
دیم درشن زاینہ کاستم ہان
مران وقتن سُرن گژہ رامہ لچھمن
ہیر من زیہ پای رامہ لچھمن
جگر پارہ ہرگی یہ کال جگرس
زنمہ کھنڈ ژھستن سارُوی دیم چوٹ
ژہ رستوی گینہ کُن کنیول و تُمنہ
ژہ چھک تریہ لوکہ ساحی ژہی تھوم کُن
پدرن جانن تلی ڈکہ میون آسن
ژہ رستوی کر بو لازی پتہ کینسے
ژہ چُھکھنا آسہ وُن سُندر تہ ریپٹ
چھلی دُودہ کھور ژنامرت چھینا
کوشلیا رامہ لچھمنہ کھونہ ہیٔی نا
ہیم نا رامہ لچھمن سیتِ سادن
وندکِ ادی ونت سرہ مای فیرک
ہتکہ رتہ راچندرس نامہ لدہ نا
یہیم یہ تریش دیم کرہرہ نار لن
مران پرونٹھی ہتس ہتھہ تاوہ پاکال
وشامترس رشی یان کیا انک کھور
چھو شرس لوگمت تم رامہ لچھمن
وُپای شرناگتن پتہ وت چھو چوپی
شتم ست بی چھو سیتا موکہ لاوُن

أشه بیو چھ پاران درشنس رشی
تریت نوو دار تھوو پر زلنه یہی دیپ
دٲپهم وشا یه کن چھو کن دشه سمندر رشی
تریو دشه سمریه ون پرشین گالن
بهم لنکا یه پٹ راجت چھو چونوی
بهو برچه نشن چھم گاش چونوی
پوهم هنده رامه چه موکھتل وشهارس
وننه لگ هلمتس کن یی وبینین
نته ساری مرن هلمته کھتی رن
وبشن لگ وننه تس ویره بدرس
ترتوون بورزت سهمان آو لارن
ستهلد تل الگمت آسس پنن من
خبر چھا زمه پرتھ کوه هارش کرتھم
ژٹن پاتال ڈیتھن جان جابا
طریقا لینکه هنز تتھ جایه پٹ ما
آسنه هلمت لگ یامت سو ڈیٹھن
ژه گرثه پانس اندر راژنس مه دٲم
آسنه بالگ لگس یامت یه بوزن
هنومانن دپس کیاه چھوی خیاله
بیانک چھم وزرکس موکه لاوی
پیاده چھک سوارن سیت دوان راو
ژه به پانس شمت کوه چھک منگن مرت

شو ور بہ شنه امرت وشنس رشی
ییتن کرت رٹن شه مارن سر کمی
مدر و الی بته ایکا دشه لدر رشی
چودش چندر رمه سیتا موکلاون
شه کهند کن رٹن ناجت چھم چونوی
ردیم دربین ته کاستم زونه گرانوی
انونی رازه دشرت رامه پارس
دمی ورن نیب گیه چھوی امه چن
پرلے ماسپنه ونه چھکنا ژه نیرن
ژه گرثه بیگان پکن پن پاتالس
وهت گوو او هیو شر یه رام چھارن
دوون ورن سن وگن وچھه هین نرادن
لگم کهره کهنت ناحق کارش کرتھم
وچھن بد بارگاه اندراند قلابا
وچھن اک بالکاه ته ڈیڈوانا
آهن نامت وننه لگ بالکس کن
مه چھم پیغام نن کنه چھم کرنی کت
یدس ولیشے دیان استاد سینس
مه گرثه استاده چاوت زهر پیاله
کسو اوده پت یهی دوو دامه چاوی
ژه پنت ژل نه دمت ینه گرد برباد
گرهکث نجمی انگو انگو چھک سارت

مشان گھیل ویسان مارہ پہنک
رتھو ہی بورنت سو بالک آو درجوش
پھو کیا و براین ویرت چھک ہاوِن
رتھی پت فیور ترگُرنس کانہ وتشُن
رتھی ویرت وچھت ترہیر ونہو مال
وُچھت لس گن گلنہ لگ ہو دیسی
ونہ لگ نالہ رٹہن لول بڑہ ہا
ونہ لگ لولہ سین گتھ دمس تیر
تلُن ترکش تہ لس گن ہیم ہاوُن
کڈن کش ترکشس سینس ویِن چاک
ونہ لگ یہ پھو بالک دیو تا ریپ
پریاتگ ہر یہ زن پر زلن پرزایے
یہم کرا ہتہ اتھن وچھہ ہس ہو اچھر
رہمن وُندہ منز کھنہ منز آپرس شیر
ائن زہارت ہون منز باگ عطرس
موُزہ برہ ہاگن ڈکس پٹہ کہ لاگس
دُدم جنگر تہ کیاسنہ میلہ کرہ نا
رَتت نِمنہ ہن تہ وچھہ ہس لولہ ہایے
آما کیا کرہ یہ دیپ گرگھنہ رٹہتہ گرتھن
یہ لو لچ برہ سٹھاہ پرسند چھیہ تھاو
وچھو ورن لولہ نار گوتاہ تلن جوش
وُندس ویشِنے ہمش لی گو پھ ویزن

نشانہ ہاری شیر خوار آو آرہ پنک
ونہ لگ ہن دود کہ پاٹھن گرت نوشر
گگر ہتس شیر تو ہی چھک تنبلاوُن
ہنومان لگ منگنہ رٹہن سوو درشن
شرن ہیشن تہ ا گتس لگ ہمنہ پان
رٹہ لگ تیر مشنہ لولہ سیتی
گتہ ہت نمہ ورن گھلالن وسہ کرہ ہس
گتہ ہم اسن تھوتی نچہ اہ بلاویر
موکھس تسندہن پٹ کر تیر تراوُن
دپان پہرہ ہس گچھت کتہ آگ کس زاک
پہرہ ولن گتہ کو کھس منز باگ رن دیپ
کرن گتہ دور پرن اوم نمہ شیوای
لبن لب لاگہس کیاسنہ لبن کر
کرت والنج ورہ ہاوس دلک سیر
جگر پارس جگر دیاچھہ وتھرس
وُندہ ہس پان پاون دِکہ لاگس
پدس ویشنے ہس تن کمیلہ کرہ نا
پیہ کرہ ناگرا یہ لگہ ہس پت زہایے
پیہ گرتہ ورن راچندرن ناو بجن
کرن رسوا یہ خلقت جس تہ تھاوُن
گرن سوشیر پت تھاون کنہ ہوش
یدک ہیاہ کرت تنہ لاگہس ترن

دپس تم مختصر پاٹھ بتاوتم کن
زیمہ انتر پہ کینہ بوزم تہ باوی
وچھن یلہ ہنمتن لنکا بہ گنڈ نار
وزت لنکا ونت آکاشہ تہت گو
ستمندرہ آس گاڈا آس دارت
خبر کینہ چھمنہ ییتہ گتھ آس ترس
سو چھم ماتا پتا ہلمت چھو میوتری
ہاراجا رژہ ونکن تہو تہ لادن
مہاراجا ستہندہ پرتہ چھس پشیان
زیمہ کینہ شالکس کتہ ازدہن منز
وننہ لگ بس چھس سنتہ پتہ رژہتن
یمن ونگ پھولی لگہ سارپوشن
یون جیٹھ پاپن ہیران ناگہ رادن
گلن ہار تمہ کتہ اشاز دیشن
بہادر بی بہا بو رم ہنومان
پھگن یلہ وت پنیک تل ہون تاف
ہنومانن پرژی بوزن یہ رویداد
وچھن لتس کن تہ واشن ہیر لاوس
گوو اینس دوان زنگار دورر
ونن لتہ پالکس بوی چھس ہنومان
ہنوی بونت وخت دوہس یاترن

زتہ رستوی کسن بو ونہ کسن تن چھوم کن
مہ چھم دری چھان کینہ کرزتابہ چھلو گا
بلاوین آسہ مارن بجیبار
آرکہ ہت اوس شکل پنہ تس وست پیو
ستوا امرت بند کمی زتھن ننگلاوت
لگس شاتھن کمن کر یژن ولنہ آس
بیم کس سنتہ کا سم رونہ گرہنگی
مگرونہ ناوتم پنہ لگ بو یاد ان
لگہ ماں چھم بہ چھسنہ ویشان
ہنومانس شہ وتھتم دوہ کرم سنز
ونن کیا وتھہ واوس نتھہ تن گو
اشوچ وتت چھہ رعتن انہ گوشن
کتک وات بطک لیٹ گی مزان
الن ہاگ او مور بوہ زالہ کھسن
مگر دونہ چھس بوتسندوی توٹ ستنان
چھنہ وات کلم وشمن تہ لم پاف
ززن جگر کرن فریاد فریاد
نراین ساری اتھہ انہ گنت وٹ گوس
گوو ہلس دوان یلہ زار دورر
شرن گرہ رامچندرس ستت گیی زان
کرن توتاتہ باوک پوشن لاگن

کران توتا بس گُن ونہ زاری
ہنوما نُو لگے پادن بُو پاری

مہ درشنہ چانہ سیتن اندہ کاژل
گژھت نرمل ونان شی گُن زاری
مہ درشنہ چانہ سیت دل شاد سینہن
بو سمرت شیرہ لاگی پوش ساری
ژہ چھک بلہ ویر چھس بولین شی گُن
پرق ہمہ رامہ اوتار آمہ اوتاری
مہ درشنہ چانہ سیتن آمہ پرکاش

ژلم ملہ چار بیہ راکھس منگ گل
ہنوما نو لگی پادن بو پاری
بیہ چانہ راکھسن طوفان سینہن
ہنوما نو لگی پادن بو پاری
شران گومت سِتھا پننس ہس گُن
ہنوما نو لگی پادن بو پاری
وچھت بیتہ موژلم آم دون اچھن گاش

لگی ناژہ نہ کملن پارہ پاری
ہنوما نو لگے پادن بو پاری

کرنہ لگ نالہ مت غم غوصہ تراوک
موکھس تم بوسہ کرنس غوصہ ہا چھی
ہنومانن تمِس احوال باوُن
تہ وبراوُن ونت تام ڈیڈ نمہ ژاو
نمی دوہہ رامچندرن گرنہ سمواد
سو گژھ ہا پیدہ کیاسنہ واتہ نایو
نتی ون لچھمنو بیت کیا چھو چارہ
نتی ون لچھمنو کینژاہ ژہ کر یا بی
دیس نم تورہ نگوا نو پرنی کیاہ
یہ کینہہ کرتو بی نہ کرتو بی چھو شی نا بی
ژہ چھوک نا بی نرن ان بدنراکالہ

یہ غوصیک ہول جگرک چاان باوک
چھلے کھورِ دوِدہ سیتن لوسہ ناچھی
شتھر راون تہ مہراوُن چھو پاوُن
کرن شادی سٹرنہ لگ اسہ شند ناو
ستن نتس لچھمنس ہلمت کرُن یاد
سو گرہ ہے پای کینژاہ ناوہ ہی ور
دونہ وی اہس گمت یتہ ژ آوارہ
منش ہا چھمنس پرہہت بروٹھکن آی
مہا یوگیشورو ویرو ولی کیاہ
منوشن یٹ بدن کوہ چھکت ہا نی
تاپن ویدن زمین ہند فسر و آکار

ہنومانس وُتھ بل وِرانی ژھنڈ
یوان یمن ووتھ یمہ تس انہ چون سپدن رت
دِوان کینژن کمہٕ کینژن دِوان تیر
وچھت غیرت یمس یمن یمن تیز
کرنہٕ لگ بازگاری سارے یمن بن
ہنومانس ستہ یلہ وچھہ بازگاری
ہزہیت کیہ سوکا یہ بہ مار یلہ گی
دیتن اُن تلہ کنہ سوئی سوِیس تلہ تاف

کرنہ لگ پانہ وشن تیر نی ہند
یون یمس پتہ تس دارت دوون ست
دوان کینژن خنجر مارن بلاویر
ہرمیت گنت ساری گی خونریز
ہنومان رامچندرس لگس کنوی زان
انہ لگ کوہ کوہن تل کرنہ ساری
ہنومان پر زند آوارہ یم گی
ہیکسات سارے گالن چھنہ کنہ بات

خبر پانا راون کا مارے جانے مہراون کے اور اُسکے غم میں اشکباری کرنا

مہراونس لیتھ گئی کنہ چھکن رت
بکمسی پت الچھمن ہتہ تلت ننون
ونہ لگ اکہ کونڈ تس ندس چھس ما
تھتھی لارن پتہ پونہ کرک کرن آو
تتھی پت فیو ترنس اک اشارہ
دو یم یم یمس سیتن رٹن تم
پکن رتہ گیلہ دین بیداد سینین
بلاویر رامچندرن وچھہ ہنومان
ژہ وچھہ لچھمنہ کم گی وِرانی کار
مہارا جا ژہ نش قطرہ لبو نہ
یہ کنہ کم نوی تہ پانس پانہ ما چھی
غرض یلہ شنتر نا شس گو یہ سات

ہنومانن لبن ساتھا فراغت
مہراونس دین پتہ ن مو چھکس نون
ہنومانن ژھنس ہرا چھکس ما
برن جا ونس پتہ چھی آدمی کھاو
کیچے ینس لنجہ ترنس پارہ پارہ
ہیچن تل ہاتہ پھنک پاٹھن ژٹن تم
ونہ لگ راکھسن طوفان سینین
چھکنہ لاگ لچھمنس گن فتنہ اسان
دپس لچھمن چون چھک پانہ اوتار
سمندر چھانسی آنتر لبو نہ
بلاویر ہلمتوی بہانہ ما چھی
کھیت پاتالہ ہنت آو ہیک سات

مُکلاوُن ہِش تھوون متہٕ رامہٕ لچھمن
سمیت ساری تِرشہٕ زگنیک دیوتا آی
کرِت دَرشُن سپُن ہلمت سرافراز
اکِس لِتس پیشکشی پوشہٕ مالہ
یِلون ہم کرِن منزِل مبارک
وَنہٕ لگ دیوتا ہن کُن وبھیشن
یُدس شیرِ گران ہیران ہنومان
بِرکِس سبزاورن ہت ہلمتس آو
تہٕ یلہٕ وچھو ہلمتن تاوُن نشانہٕ
وچھُن یتہٕ بَرِ سو روی کیا یہ رویداد
دِلس ٹکرہ لگِم باوُم یہ آنتر
کرن زاری ونہٕ لگ لِتس ہلمتس
پوہی فو ژم تہٕ بَر بَر دمہٕ پتھر
تھاورِنس لچھمنس زن سو کھمت گو
ہنومانن تہٕ بوزت گڈنہٕ جامہ
تہٕ یلہٕ وچھو سارِوی شرمندہ سپنین
سمیت تسندِ نا پدن تل آی یکجا

اسن کھیلن گندن تہٕ وتہٕ وبھیشن
نِشن لتس اچھندرن بیتھنس شاہی
مبارک کیاد چھوہ بہ کتہٕ لبو تار
ژھنہٕ ہن نال گنجہ ہس وال تہٕ الہ
مبارک صد مبارک صد مبارک
نِستہٕ چھوہ ہلمتن اَکھ رامہ لچھمن
لوکٹ آسیت موکلہٕ شیرن ہنومان
لِدر تہٕ چھی ونان پُز بوز کن بھاو
ژھِن کِن تان فو ژن دانہٕ دانہ
تہٕ فیرت رازہٕ ورن گُرنہٕ سمواد
انیا می پیشکشی والچہ ہند ہر
منش گوم رامہ رامہ آسہٕ ما یت
ژہ کیا چھی غم کھون چھک کیا زِ خطر
شُرس چھیا لکھت سمواد لی گو
تلن ہند پوست تاوُن رامہ رامہ
پدن تسندِن تل بوسہ ہیتھک دِن
شُرنہٕ لگ رامہ لچھمن کر کھر لیلا

ہلمتہٕ یلہٕ وِرہ ژہی باگہ وانو
رامہ لچھمن پانہٕ نارانو

برہما ورن لدرہ گن مہٕ گن
سارِگی دیوتا گیت گاوانو

سارِی باوہٕ کن چھی تھارن
رامہ لچھمن پانہٕ نارانو

دیہ لیہ ییہ ایسہ زاوُن گژہِ ناشں   داس چھی چانِ منتہ کرتہ لتہ داس
ہر دیس میا یس منز ونہِ تھا نوُ   رامہ لچھمنہ پانہ نارانو +
اُوپنیشدلی ہندی چھکُھ سار   انہ گرہہ پئتے کاس آندہ کار
تہندی سو پرپہ سیت دیشن زلاو   رامہ لچھمنہ پانہ درشن ہاو
دسس گی رامہ ییہ سید تہ ساد   ۳ نہس چانِس چھپنہ لبان آد
دِیان دانشا یہ پرانہ ژی سورانو   رامہ لچھمنہ پان نارانو
دیوہ ریپہ زیوہ دات کرت اُوت پت   نشہ کرت اوسکُن ژی پتہ وت
آنتر دیوہ زیوِ چھکُھ سادانو   رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
بُڈ چھکُھ تہ دھرمس کُن آسہِ اوت ہاو   مہا بیہ ستمسارہ نشہ موکلاو
آرتن آرژِ چھکُھ ژہ کاسانو   رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
باوہ سیت چاوہ سیت آدو بشن   شبرس لو گمُت چھو رامہ لچھمن
ہشکلے رتہ سیت گنڈِ دِیوانو   رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
دی یلہ یلہ ییہ سینہ شہرہ ناشں   سریہ کھُت پرتھوی پیوپر کاش
آیہ گرایہ ماران درایہِ تھکانو   رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
ژی چھکُھ آکار ژی چھکُھ نراکار   ژی چھکُھ شامہ ریپہ رامہ اوتار
ژی چھکُھ رژ ہایہ رست دِفت چمکانو   رامہ لچھمنہ پانہ نارانو
ہی کبیرہ ہی ویرہ ہی شرِرامو   ہی یادوہ ہی کرشنہ نامو
ہی ماوھو پانژ توُت ژہ آسانو
رامہ لچھمنہ پانہ نارانو

ہنوَمانن سوبالکُ منگہ ناوُن   پدرن پیٹھ رامچندرس نشہ تھاو
سرِنہ بالکُ ستھا اگُ ویلہ تہ زار   ہنو مارم لگہ تھکنہ لتس بالکن کاس

تہ بوزِت رامہ جو واراہ پرسند لولہ کھص
رٹِت تمہ موختہ مالاہ نالہِ ژہینس
پرسند گوس تہِ راونن راج دِینس
مہاراونُن راج لُٹ تیکہ راون
گلِت راکھس گندھرب شہس اندر گی
خبر بوزِت تبر زن راونس آی
سِٹھا لاچار پلہ سپدِ مُن سو راوُن
کھون افسوس پزر اپنہ لگ زیو

وچھُن بالکھ چھیت تس شانہ وگنیہ پھ
کنُن کنہ دور نیہ سپد والہِ ہینس
موکُٹ گنُٹ تس کانسہ پٹ تاج تھوونس
پلنگس پیٹھ راونس زہہ ناوُن
گرم ہا اد ہر ملک راج لدِ بی
سِٹھا کو آچھرس ژھارنہ لگ پای
گیس لی پُہ دیس تی اوس ناوُن
سٹھس کیاہ ون ژُ تس تس سپو سداشیوہ

غلطا ہونا لنکیشور مہادیو شیوہ جی مہاراج سے راون کو
اور خراب ہونا جنگ راون کا ہنومان جی کے ہاتھ سے

سِٹھا کا ہیو ژ تس ہیوس تلواس
شرن سینپُن شیوس دُنس برابی
دپُن تس رامچندرن گرمہ بیداد
پرن تل گو مہادیوس پن ہیوس
لنکیشو تسی ترُن گڑھ لینکہ پٹ وات
آکاش پتہ تھاوہن تہ ٹھُد وتھینہ
لنکیشور سیت پالس پلہ سو ہیت آو
یہ گو ژھل آو زل پتہ لگ وچھنہ دور
وچھُن بٹہ برہمنا تہِ ہن لیون تام
دپُس تم تورہ داو اُورہ کنہ فیر
دپُس تم تورہ رٹ پھہ پان ناوت

انُن پوشتک تہ گو برکوہ کیلاس
پرن ہیوس پادہ کمان لگ شوباری
دِتُن بار رو دن فریاد فریاد
شرن سینپُن پرکھٹ شیو پانہ تو چھیو ڈس
کھون تتہ رامہ جو واتی نہ تُت زات
ملی تمہ جاپہ ادہ حرکت گرینہ
وچھو کتھہ پاٹ تس ناد پر گڑ رشاو
دپن کانژاہ گرِ ھم رٹہ تم پیہ کھٹا کور
دپن تس کُن رٹُم کھٹا گرِ میہ زل آم
مہ چھم منزل گڑھُن واراہ گڑھم زیر
دو یم گرپلہ گڑھم تلہ ژھین شرار

غارت ہونا جگ راون کا ہنومان وغیرہ بندروں کے ہاتھ سے

رٔژس تم یلہ سوراوُن گونبر دراو
سپُن لاچار راوُن لگ پروا
دپُس رام پرہنن وُن شُود وعدہ
وچھو کیُتھ پاٹھ راوُن ژٔعلہ راوُن
لبھ وتس ہٹھا گوریس اوُن غیرت
کمیشو سیتۍ نن شُورس تمنا
انِن ژٔہ ہیت شُکر اوسمن ہن گور
کھمی گو رمیون پنُنۍ ونمی پرُنی یوز
یہ کت سنت چھی سستن دوہن اگن زال
اَمائُد وی یہ ژَف کرہ کُنھہ اوارہ
کھنن تم سسن گوفاہ منز باگ تیت بیُٹھ
گرٔہت تم ہلمتس منّو حال باوُن
گیس لارن انگد ہلمت وبشن
مُلی بھتھد وکھنہ تس آسرس ونگ مار
ہنو مانس ونیہ لگُ لی وبشن
سو گو مندودھری اُن تس تیز
سکرنہ لگُ ناسزا مندودھری کن
یون چھم ہنز تہ واندر چھم پرن فاش
کرن فریاد ہنز وکن ہرن رت
وَدُن وارا ڈکس ہنز دژن ژنڈ
دپُس مندودھری وُن چھم نہ طاقت
دپُس تم راوُن یم رامہ جو مار

پکنہ لگُ زال تس دریاو دریاو
دِژن کرک دورہ زال آو گور ہتی
کھوُن ہٹھا کور مُعلق اسیتاہ
منیشور گو مکیشور وُدنہ تھاوُن
وکھُس تھا تم مولی کرن نہ حرکت
نستلی گوس فیرت گو بہ لنکا
دپُن تس کیاہ کرہ رودم نہ کنھہ زور
دپُس تم سنکلف کرت کھٹ رونہ
زپت منتر ہمن پوری نہ زاہ کال
شتھہر سندہ موکھہ تلہ سینہ نہ بارہ
اگن زانُن ٹمک دہ بای تس دیوُٹ
ژہ گژھ ہر راوُن اگنہ نشہ ناشہ راوُن
وچھُک راوُن تلپیٹھ پار مُنتہ مو ود زن
کرن لگُ ژٔف تُمس تسند نش بنک
ژہ گژھ مندودھری سختی سندۍ ان
دپُن تس شُرن ژھنی و النجہ نیز
گژہت تمہ حال سُورُمی راونس وُن
ژُلُم ترِاوِت گبرُون چھم کھنز آتش
نہ بوزنت دراو راوُن آتش غیرت
دلیس اوُستم گرُن تپسی گیو کھنڈ
ذوہی ونمی ژہ زاہ بوزِتہ کاکنہ
ہمتو یم پاف کرہت آتش بار

خبر چھیناراین پانہ اوتار
سِلاح سوُری گنڈُن سیتن مَتس آو

مُدا چھُم موکھت گرُھن ہتھ چھُس گرن کار
درزان وِل اَتس گرزان سھہ زان یدس آو

شری رامہ سُندنا ویُس ہیہ تنہ منہ
سوی آسہ وَے گُونٹھہ واسِئے

بگھوت مایا نگہ رنگہ آسہ وِن
سوی یُس ترہ گت آسہ وِن آسی
بھگوان چھو پانی اَوتار وارِت
نولہ سیت چاوان امرت کھاسی
موکھت گرہ بھگوانہ سندِ اتھہ سیتن
آنند چانِ چھِم آنندہ واسی
نیرہ مانہ نیرہ نس کنہہ چھُنہ چارہ
نندرِ چھِم تہ پتہ مَن چھِم اُوداسی
نولہ سیتن چانِ لیلا کرہ ما
یُس سُرہ بھگوان یا گِروان آسی
وبِشِن ہمتس کُن اُوس وَنان
امہ تپہ نِش پوس اسن ہنھو ناسی
طاقت چھُمنہ کنہہ بُد کرہ ما نہ
آپنہ اپانہ نتس بھگوان کاسی
رہی نزا یِنہ چانِہ نامہ سُمرنہ سیت
چانِس درشنس ہراران آسی
پاپہ دِشہ سیتن مَن چھِم مرزان

کاسہ وِنِ آنندہ کا یدِین آنندہ کا
سوی آسہ وَے گونٹھہ واسِئے
اَسہ پاپین گرِہ پاپ ماریت
سوی آسہ وَے گونٹھہ واسِئے
کانِہ عمہ منزہ کیاہ نیرسے
سوی آسہ وَے گونٹھہ واسِئے
کیاہ سَنا وِندِہ ناوِ یچارہ
سوی آسہ وَے گونٹھہ واسِئے
مَرہ ما ناو چھُون گوڈہ سُرہ ما
سوی آسہ وَے گونٹھہ واسِئے
راوُن چھو ژھاران بھگوانس
سوی آسہ وَے گونٹھہ واسِئے
پاپو موجب شِیرہ مانہ
سوی آسہ وَے گونٹھہ واسِئے
مُوکھت گیمت وِن بیہ گرھن گیت
سوی آسہ وَے گونٹھہ واسِئے
پرزہ ناوان چھُنہ کانژاہ نُو

پاپک سیتا یہ شند بہانہ آری
پہکا شہ پنژ بیت اند گژہ کا کم
اتس کیا چھو نیریا پان پکاش آری

سوی آسہ وسے کونٹھ وائے
پرکنیہ سیتا ہاوتم گژہ منزہ گاٹھ
سوی آسہ وسے کونٹھ وائے

راون کا اچھندر جی جانکی جی کے تلاش سے باز رہنے کیواسطے بناوٹی سیتا دکھانا

کران جادو گری ژچھنہ لشنہ کار
گکن گنڈو تیمہ تس سور گیہ جامہ
پونم چند مہ مو کھ تس شعلہ دیوان
لزان چھہ تس ادن واداہ کڈان گیش
دکھس کشا پت اندہ بیہا یہ منز باگ
بیدس پیٹھ آو راکھس پیہ گشتہ بیر
تہ یام وچھو رامہ چھہ زن ونیہ زار
قرژن گرکھہ ندہ کیار رو واتیہ بونہ
اسند باپت لو فیرس ڈن تہ اسناہن
لکھاکاری زنانا ڈن کوماری
یوکشندا یہ بات پچھ ردانہ
دیژن تس امہ جو بیت جایہ بیہن
لو کیاہ کرہ گکشہ تمہ ہمت وماتی
وبشن آو گرتس زاد پارہ
لو گژہ پانس ژلن واندہ کنارن

کرن آیا یہ منز سیتا نمودار
ونیر اچھہ پرن تمہ رامہ رامہ
آمادہ شہ راونس پیٹھ آس دیوان
بدن ڈومت چھہ ہاوان چمنہ گنہ لیش
تہ ڈیشت راونس گوشر اونس ناگ
تجن شمشیر تس تراون ژٹت شیر
دواسی گوتہ ہنس بہارسی نار
ہمس سیتا یہ ہند بیداسینن
ژہم منزل تہ گرہ ژہنہ گوس باین
ہرت گی جیرہ مہ سینن تیرہ نارکا
ہنوان سونمس لدمس نشانہ
زرکہ منز باگ موکلاوت یہ نیتن
تکمن گژہ فیروِن سارس جانس
زہ سوہ بابت سینمت چھکماوارہ
ونن منزون دمس پرت جایہ ہارن

منہ توم ہست گنڈ قید کر لوسا
کھنڈہ کھندہ زاد دون شری بھگون

پاٹھی ایشر چھک اوتارس
پاٹھی تگمت چھک دوہ ہارس
کنہ بدواتی نیت دیہ کارس
زوپان وندہ ہا گنگا دارس
یوت چھامو یہ ہم ہیتہ سمسارس
پمپوش لاگہی پوزہ اوم کارس
سیتاچہ بہت منز گمزارس
دن رات لچھمن زی زارہ پارس
پتھرہ کرہ راونس چاودہ دگارس
تنگہ اتی آس چھ سوندان سیوکم دارس
لڈہ فس تیر شن ورا اک شکارس
والن یتہ زالن منز نارس
پرکاشہ گاش آن یہ اندہ کارس

آنکاشہ دیو تا چھی توتان
گھنڈہ گھنڈہ ژانڈون شری بھگوان
پاٹھی کامہ کرہ دن آستان
گھنڈہ گھنڈہ ژانڈون شری بھگوان
غم ترا وکنہ چھک دم دیوان
گھنڈہ گھنڈہ ژانڈون شری بھگوان
گھنہ گھنہ دیہان چھون منہ سوان
گھنڈہ گھنڈہ ژانڈون شری بھگوان
رنگہ رنگہ تایا چھی ہاوان
گھنڈہ گھنڈہ ژانڈون شری بھگوان
ژھارن تہ مارن لائیس کان
گھنڈہ گھنڈہ ژانڈون شری بھگوان
دت ہاو تم ست وچپارہ سان

نیت پوزہ ہت پرت ٹھاکور دارس
گھنڈہ گھنڈہ ژانڈون شری بھگوان

بیانِ جنگِ اول

تہ یوزنت دمتو بیس لایہ یوگ بارہ
گنڈان چھ ستر موکنہ شیرس سنبالن
وندنہ لگ لچھمنس زو جان پادن
ہنومان انووان تم وِرامی ساری
وبھیشن فوج ہیت پکھ وارہ وارہ

انگد سگر ییہ سینس چھتیرہ بردار
کمان ہیتھ دکھنہ اسمان بیٹھ گولن
تمس چھ چپلہ کرنہ اگہ گنڈ نادن
کرک تیتھ ییہ کنن گو خون جاری
تہ دیشت راونس گی پارہ پارہ

مقابلہ دراوتس ڈیشت سوپاٹھ
ژہ پانی پانٕ پانس پانہٕ کھارت
کرنہٕ لگ یُد اکیس اک تیر لایتھ
سیٹھن شُر پانٕہ م کردی تیر تراوُن
بجلہٕ ی مند چھ چھٹ بیہ تمہٕ وچھت گو
ٹھُن استر تہ وانددر بارہ سیٹھاہن
کرن ییٹہ کال تامت زور داری
کنوی زُن یلہ سو گو گاٹہ اندر کھاو
سنگ پٹ سریہ لُوسُس ائنہ گٹ گوس
طبل و اکیہ اداین پٹہ یُدس دراو
تمی سُوری ولُن پانس قبازن
کمانا کرو وچ کمند اند کم لاگتھ
رتھا لو کمبہ لیون رزوٕ پٹ آہنن کار
ولُن جیبہ جامہ رشن کھنڈ زوشن کھوٗر
ودُن ہیتہ ذات یلہ بدذات گھٹن
پکون یلہ گو وچھن سارسن ہانس
کمانا کرو شیو تجن پانم لاگتھ تیر
تہ ڈیشت پنز تہ واندرا گی لارن
شُرن سیٹھن پرن نار ائس ساپے
وشنہ لگ تس چھوراون وِہ دار
مہاراجا دیا کر چھک ترایتن
یہ مرتبہ راونن منگمت تہ دگتشی

وَنُنہ لگ تس گٹ ڈیپہ تانہ تانہ
ژہ پانی چھک مہارتہ میون ہارت
ژلن راکھیس گگن شمشیر وایتن
بتھر پاوُن تہ پٹ بُت راز ساوُن
سیاٹھ رسو اسُھا ژاپنہ لگہ زد
ہیرت گی گیہ تہ کیہ آداہ سیٹھاہن
ڈیٹن تھمہ وہ اسرگی بارہ ساری
گنیس ہیچن لینکا پیہ ون پیٹھس ناو
بدن آنگ اما پولادہ ہٹ گوس
ہرن پیٹہ اُش پکن دریاو دریاو
تہ چھیہ آکاش تھو پھو پتھی لشتہ بن
بتھر پایہ پیتہ سختی سنباجن
پکن گو بیوٹ سُورس بال کمشت ند
رتھس یام لگ لمنہ تم غم کھوتن ثور
رتھس تس ڈین بت تاوہ گس کن
کنوی چراوُن تہ پترن پیوس پانس
دہان تامت چھس تس ٹھنبہ اندیر
سو پتہ کن رامچندرس ادس ژہارن
وچھت تس راکھسس پانس لجبہ ری
تھی تتھ سارنی ژاہنہ پگارت
چھ اُمس ساپہ وہ گگن چنچل بنہ پیرہ
یہ ونت چھی تس سُورنی تہ بال شی

تیز یلہ میلہ تیز رس | وَنہ نال کت چھینز رس | دواسوی پرت مر یخس
ویدہ موکھ رامہ رامہ

ہیہ گورہ دِ ہیان چھونوی | سوی یہ امرت ژونوی | وَندہ یوسور کرونوی
اَدُر تتن رامہ رامہ

دُو نگی تھوست وِچارس | واتک موکھ وارس | رمیلن چھو بالہ یارس
ناہٹ میبانہ رامہ رامہ

چھس نہ چھن چھی سو آدی | زرواد نر او پادی | مہنی تت زانہ سادی
تت زان رامہ رامہ

موگرژ موہہ برمس | لی کرسو ہمس | سانپنی زیادہ کمس
شبدہ برہم رامہ رامہ

تمی ونمی ژہ تھوکن | تتس سیت آشرن من | سونس چھیت لی ژہ تھوکن
یوگہ تلہ رامہ رامہ

زانکھی چھک ژہ ست باو | ستیچی کیتہ کن تھاو | اَپزن پٹ مہ بہ چاو
ست سو باوہ رامہ رامہ

زرژھ بُد کتہ اَزنے | ست سورُ دیپہ زلی ژی | پرزنیت سوی ژہ تیزی
ہند کن رامہ رامہ

یس نہ کہنہ امہ ریفی | نہ لیفہ نہ آلیفی | تریاتیت آ تھیجے
نامہ نوپیہ رامہ رامہ

نامہ ریف لگ مہ دِہس | کام کرودُ ژہ بچس | امرت بنہ دِہس
لوب گلیت رامہ رامہ

مان موزان اوہان | ستی چھی رہن شہان | ژک چھکان پرزنا
بزانفہ رامہ رامہ

زرن بله گژه جامه	چھس وان لوک باپه پشه ون رامه رامه	چھسنه کنه آرامه
مرکھه بن گژه مارن	ست آست وچارن زیره زیره رامه رامه	اَپایسکه هیره کھارن
ست زله من چھلن	سوی گوبن گلن سمه باوه رامه رامه	پوشه باغ هیه فولن
پشه پشه فل ژه ژلی	پیش باویله ژه گلی ششش گله رامه رامه	شیوه زان تھلہ تھلی
دوهه اکه دمه ژه تراوک	پشه باوه پشناوک پراوک رامه رامه	تاٹھن نشه راوک
ممتا سار تراون	پرمه پله پرکھشاون سمبر رامه رامه	هردی کمل فوله ناون
کوتاه چھس بودین	زنمس کنه مه یین سوپرکاشه رامه رامه	گاش هو آمه لین
باله باوه گندمه مارن	یاون اوس دوره پران چھنه کیشه رامه رامه	بجر آم پته لارن
یس گو دیه وسے	زنم تم کھوور رچھے زره زیوه رامه رامه	کالس لگنه آچھے
سوی چھی موکھه داتا	مول موج بنده پراتا رچھه ون رامه رامه	تس رست گنهنه باته
سودامن کم فولی	تره بون هن سوژلی نشر بہ رامه رامه	توته تم لوگ کلی

چھنگ دل بکھت روغن
لارہ ہی پتہ پتہ
جوی وژھ آگری
ییٹ ییٹ کیاہ کرُم
کہہ وچھ نیرہ سُولی
مختہ یلہ جرزہ سولس
بید یلہ روزہ بنوی
سمسار کریڈہ زالی
وچھُم یلہ سمدری
یُوگین چھہ کرمہ کلی
پرژہ یلہ پیوس سُورس

سویت پران دراو توشن
گنڈہ کاس رامہ رامہ
وچھہ ہا چانہ وتہ
بُوزہ ونہ رامہ رامہ
چھوک لگہ آرہ بلی
بُول یلہ رامہ رامہ
دیہ ناو کونہ سُرم
کو وسنایہ رامہ رامہ
سُون گالن چھومنی
رنبہ وُن رامہ رامہ
شوبہ وُن وست گژہ لس
بیدہ ابید رامہ رامہ
ابید دراو برہم کُنوی
نرمایا رامہ رامہ
کینژن وُلنہ نالی
بحال رامہ رامہ
پکنس کنہہ نہ ٹھری
بندریو رامہ رامہ
سوی چھو امرت فلی
دُویہ پرانہ رامہ رامہ
شُرن گوس ست گورس
نہلہ سکھمہ رامہ رامہ

دیپس ریف چھو توشن
ونہ ہی رسیرہ کتھہ
سنگم گوم یارہ بلی
زانمنہ چُور فرمُ
وست بنہ شوبہ وُنی
تتھی پاٹ آتمہ دِہس
برہمہ ریف دراو نوی
کنہہ رُود آنند خوشحالی
شمت آنند بری
یُوگ لس دِت چھو ولی
مُولس بوزراژ رس

لوٗک پرٲنتھ تماوکھ یہِ آیَت یاد
کُنی کتھ بوزِمنہٕ گژھہ الشرس گٕژھن
دِتِن یِلہِ رامچندرن ڈیوٹ راوُن
دنہٕ لگ واندرن کن کیا چھو چار
ونیو تِمن کمس چھیہ راوُن زور
دِتِن سارِن تِمن سینیِن زبان بند
شُرن سینین پرن رام رامہ رامہ

گٔی اکھس آدہ ساری شالی یاد
پَرٕن آدِ ہیا سچ ہاوی سوٗ درشن
یمو چھو وچھو تِمن ژتھو اُوس ہاوُن
اَسُر ڈلتھ گژھن بُتھ اژ پارہ
آنیوکھ تس کلہٕ ژٹتھ سمہس کرِ دوٗرہ
ہمنہٕ لگ پانہِ بیٹھہ اکنس ہمن قنہ
چھیہ آیہِ جانی دیاشری رامہ رام

چھترہ بڑہ ولشنہ ریہہ ژٔر اژرُد
آسِنَے ژٕی سوٗن ججے ججے کار

آدہ شِنہ ہیتھ آدسے کارُد
سمسارہ ساگرہ منز چھکٕ ژٕہ سارہ
پانژ پران سارن چھی ژٕی گارانو
شامہ ریہ رامہ چھہ بڑہ بھگوانو
ہلمت لدر اُوس اُتھ ہارانو
دیتن ہند سوٗل چھک گالانو
بیتہ زکتس منز چھکہ ژٕہ شوبانو
شوٗ ڈشی کلایہ سیت جی بھگوانو
وچھمتن یہ سمسار پرانی دیشے
ییتہٕ آندہ کارہ نشہ رچھنہ ہارانو
برہما تنہ جانہ ہا پایہ سیتی
ہا پایہ ژٕی نشہ گوٗڈ ڈپہ انو

یمہ بُرہ سترہ منزہ آیہ دِو تار
آسِنے ژٕی سوٗن جی جی کار
تاران ژٕی چھک نامہ انو
آسِنے ژٕی سوٗن جی جی کار
کھاران راونہ آندہ کارہ سیت
آسِنے ژٕی سوٗن جی جی کار
شوبایہ سیت چھکہ ژٕہ بڑہ بھگوانو
آسِنے ژٕی سوٗن جی جی کار
پرزہ ناوان چھُنہ کانہہ کینہ
آسِنے ژٕی سوٗن جی جی کار
کا پایہ نشہ چھُنہ کانژاہ دوٗر
آسِنے ژٕی سوٗن جی جی کار

آپداگُونہ چھُک اَسہ کا سانو
باسان وِیادِوگن چھُک کا سانُو
اُوم کار شبد چھُون مَنہ زپانو
تِرہ زگت دِیو چھِی ژٖی سیت آسانو
ہیہ کرشنہ ہیہ رامہ ہیہ بارگوراہ
چانِہ ناوہ سیت سُورزگت موکلانو
سُگریو انگدُ چھِی ژٖی ژٖہارانو
اَندہ کارہ نشہِ چھُک بَن والانو
آسارہ سَمسارہ نشہ وُنِ موکلاو
کامہ کرودہ لُوبہ نشہ رچھو بھگوانو
سُوری زگت ژٖی منیِ آمُت
مایا یہ اَندہ کارہ سیت چھُنہ زانانو
کیتیاہ آی کیت گی پکانو
کیتیاہ دیت چانِہ اَتھہ مرانو
بگھتِن سیتھہ چھُک پرسندروزانو
پرمیہ باوہ ہم چھِی ژٖی زانانو
پرکاشہ پننہِ سیت چھُک گٹہ کاسان
باسان ژٖی چھُک ہر دیس منز
آسنی ژٖی سُون جی جی کار
اُومکی شبد تارہ تارانو
آسنے ژٖی سُون جی جی کار
دُوکھہ کرودہ نش رچھنہ صبح وشامو
آسنے ژٖی سُون جی جی کار
راونہ مُوہہ نشہ نِمتہ بھارانو
آسنے ژٖی سُون جی جی کار
پسنے اَنہ گرہہ سین وت ہاو
آسنے ژٖی سُون جی جی کار
ژٖامُت بِیت دوکھہ گرہ سی منز
آسنے ژٖی سُون جی جی کار
کیتیاہ مُودِ کُنہ روزہ وُن شکانہ
آسنے ژٖی سُون جی جی کار
سُوری چھُک تمن منز باسانو
آسنے ژٖی سُون جی جی کار
باسان تمن چھُک منز ہر دیس

اَنہ گٹہ منز چھُک گاش ہاوانو
آسنی ژٖی سُون جی جی کار

مارا جانا راون کا راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے اور فتحیاب ہونا

جنگ کرنا راون کا راجہ رامچندر جی کے ساتھ میدانِ لنکا میں اور مارا جانا راون کا راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے

راجہ رامچندر جی کا اور ببیکھن کو لنکا کا راج تلک ملنا

دِپن یلہ رامچندرن بوزیہ لیلا
پکان گوپانہ دِیتن لگ کرنہِ ڈاس
ژٹنہِ لگ کلہ دہ لس تیرہ سیتی
سوکا ہیم کلہ ژٹنہِ لگ لس سو بھگوان
ژٹت دہ کلہ یُد لس گی برابر
پرباتن نت وتھاپوزاکران اوس
دوہہ اکہِ پانہ شیوہ جی لس پرسند گو
تمی وزہ اوس مہاکال تتہِ گمُت دور
دپن یلہ رامچندرن وچھو یہ احوال
شرن سانین ہین ژھِ کھوژ پانہ
ژٹنہِ لس کلہ دہ لگ بیہ دوبارہ
بیہ کاہم کلہ ژٹنہِ یلہ لگ تمس یہ
رتھی آدہ آو نارو گل گنڈن لس
چھوامرِت نت امیس ہیر دیس منز باگ
نتیَ شیوہ ور چھُنہ زاہ کینہنہ فیرن
کرو توہِ دیان شیوہ شند پانہ شرتو
یہ کت بوزِت شوہ منتھر پرنہِ لگ
تھتی لس آو شیوہ جی پانہ لارن
شرن سینین ستہ ناراینس ہیو
تمی وِزہ راونس گو ناش پانہ
وُدنہِ وتھو ہنت آتھس کیت اک تر شیلا
تہ یلہ وچھو راونَن بیہ بروُنٹھ آس
تمی تیرہ سیت اوہ کیت دیت موُدی
دپَن سوی کلہ تس ما اوس کنہ وان
رتھی اوس سا ملین دِ تمت تمس در
ژٹت دہ کلہ شیوہ پوزا پران اوس
ژٹنہِ لگ کلہ کاہم دِپنس ہیتھی تھو
گیس وسرتِ بد ادہ تس سانپنس شوُر
ونہِ لگ راونس کتھہ پاٹھ ہیں کال
وُچھک وُن راونس کیا گژہِ وکانہ
ژٹتِ بِن بُن تراونس ارہ واہ
دپان تانِ راونَن تاوُنس پتن وِیہ
دِپن لس رامچندرس لبت شوی لبس
پرسند روز تیر ہت امسی اتی زاگ
تمی وَرہ کرامِس چھی پران ہیرن
صلاح زانِو تسند ورتھہ پانہ درِ تو
کرنہِ لگ رفتہ تمسند ورتھہ دِرنہ لگو
وُچھُن بھگوان تمسند دیان دارن
سِٹھا خوش گو تہ بیہ رخصت ہنہ گو
کرُن اوُسس تہ ہم گرُنس بہانہ

دِپُن یت نام چھوبان سِریہ چندرم
سپُن یلہ لینکہ پٹ اسرِن یہ سیمہار
ژُبہت یلہ تِم اسر تتہ مُودِ ساری
وَندِج سِردی وُچھیت ہندِ بُلبُل
تِہ فاژ اُسِن ہُرداژ لی گُلالین
ببر ژھِپ دت کھِٹ رُوزِنت ینبرزل
گُلِ قُمسِم تہ ہی ژُھ پھٹِ تہ زَن ڈُور
سمِت ساری بہارک گل بدِ حال
گمان گوتس وَندن ماکرِ گُلِن لُوٹ
مَنس ماگو تِمِس سیتایہ کرتان
بوتی نیرک چھِہ تارک یاپِن مارن
سِٹھا اوسُس گمت تیز گ اہنکار
وَاُنس منِد دری ماتایہ یعنی
یہ کُسہ وِدگیہ مہ گومالِنہ تراوِت

کمرن رحت بہ لنکا کِنہ نس غم
دپان فیرت پکان گو رامہ اوتار
سپُن یم پنیزِ تہ واند ژِندہ سارِی
تُوی گُل ژمارِس یِم کرُ تغافل
وَندس مانارہ سیتِن چشمہ زالِن
تِتھی بیتھہ یاٹ سبزی کولہ بِھٹن تُل
ژلَن پالسِ ژِغستانس لدَن بور
وندِک بو زن کھِٹ رُوزن بہ پاتال
تِتھُی وُچھہ دھرم لوکن ژِمم چھُھی کیوٹ
بوچھس اُتس ژُودِش چندِ رمہ پرژِنان
سَمیرِس سارِسی چھُم سِریہ ژمارن
مہ پٹ دیوانہ گوسُت رامہ اوتار
ژہ وُنتم کیاہ مہ اُوسُم کرمہ لانی
یہ کیاہ رِشِن خندہ کرِت گومندہ چھاو

دِیہ نادرشن تہ بیہ ناسُوان
کرہ سی پُوشہ ورشانوئے

تاپہ سیت شین ژِن تن چھم گلن
ماژلَن لوگیم کاژہ زو نہ گردن
کیہ ژا ٹھہ لاجنس کنتوی گوم تراوِ
پایہ دِژہ زولنم تاپہ تالیون

کرِنمہ گُلن تہ کیاہ چھومیون پای
کرہ سے پُوشہ ورشانوئے
کس ہکہ وَنتھی حال باوِت
کرہ سے پُوشہ ورشانوئے

راج تلک ملنا لنکا کا ببیکھن کو راجہ رامچندر جی کے ہاتھ سے +

Gopi nath
class section (A)

Gopi nath Raina student
5th high class section A
Also the monitor of 5th high
class section (A)

(twenty) + (thirty)
= 9 [illegible]

Gopi nath Raina
Student 5th high class section A
So Pandit Gopi nath
Raina resident Habba Ka[dal]
Purth yar -

شاہ پسند خاوند خندہ ہے کرُم
سُنیرت وَندہ ہس مالنُ کرُون
ماہ وَدہ لاجنس ناہ ناہ گجھم
کیاہ سنا لیوکھنم ڈکہ کرِ مہ لون
پرکاش پرت جایہ کتہ ژھارُون

وَنہ ہس وُندہ منزہ وارِ وگراو
کَرَہ سے پوشہ ورشانوئے
زاہ نہ نی زِت کُنہ اُوسُم قرار
کَرَہ سے پوشہ ورشانوسے
صبحک سرِ یہ رَنبہ وانوئے

زَلہ وُن تھاوُم نار للہ وُون
کَرَہ سے پُوشہ ورشانوئے

دِیَن تمہ لولہ سیتن ڈپ تمس کُن
توَی بابت ژہ لاجت نارہ وُزِل
کُوی بابت ژہ لُوگُت عشقہ پچھان
کوی بابت ینبر زلہ بَرہ کر تھم
کوی بابت ژہ نیلہ یم وُزِل نم
کوی بابت وَدن چھک مُختہ ہارِن
کمی ڈپونی لُکٹ آوارہ سینپن
کمی وپونی مہ کر کُنہ جایہ آرام
مہ بوزم ہی ینیم بوزہ نا گراہیَ
بونی وُن چون نمِ کھُن پوت ژالیَ
وَدَن منہ وُدھری گیہ یژ وَن زار

یمھی پاٹھن زَنم ساریَن چھوپوگن
کھٹ چندرمہ تھاوُت تارکن تل
ستی وَوِتم کیھے کھارُت زہ پان
ہرُت رت واریاہ یب نارہ برھتم
کھُون چھک عَنم گرِ ھی امہ سیت کیاہ کم
کوی سوسن کرُت دون گُل انارن
کمی ڈپ راونس ہیہ مال فجوِن
کمی ڈپونی ژہ گرِ ھنی مَندِ ین شام
یہ کُم یژ ھنم زندی گرِ ھنو جُدائیٔ
یتم سیتن یمی کرہ تس حوالیَ
وُدن تھہ یتھہ ژہ نرگس ژھتہ گونار

نار ابنہ چھکُ ژی زرا کاری
پادن لگےَ پارِ پارِ سے

ترِیہ لُوگُک راجہ ژی باجہ زامُت
لچھمن یژھم گُن ہیت آمُت

بَرَت رازہ آمُت شنکھ چکر سواری
وُچھِہ تِہ ہَر دیکہ کوچہ کین نیرہ ما
درشُن ہاوتم ژلہ ہمہ خواری
سُگریو پادشاہ ژِہی گرہ ناوِتھن
جان پان وَندہ ہی چھیم ژیوہ داری
دشرت راژہ بیہ کوسلیا ماتا
پریم چھون اُوسک ورتھک ساری
والی وُچھتن کیا اُوسن بلون آ
ہُکھت گوراچندر نہ تیرہ سیتی
برشس کھست ژی چھک آسہ وُن
ژی چھک آسہ وُن گردا سواری
پادن پننن تل رچھہ بھگوانو
ژی چھک شنکھ چکر گدا داری
لچھمن ژی سیت چھی آسہ وُن
درشنہ چانہ سیت ہُکھ گژھن ساری
مایا یہ نِش نر مایا چھی رتم
ریہہ بوہ سرہ منزہ تار تھک ساری
ابہ تار بینی آنہ گرہہ سیتی
چانِس درشنس ساری لاری
وسدیو راز نہ باوہ نایہ پاری
کمسا شُر تیوت گو سمہاری
کمہ کار نہ گوک سیتا ژہ تراوِت

پادن لگے پار پار ریے
رقیرہ ما چنچل من شیرہ ما
پادن لگے پار پار ریے
ممنہ ناد تھن تارا ماتا
پادن لگے پار پار ریے
ناو چون سران ہر ساتہ
پادن لگے پار پار ریے
راوُن تس نشہ اوس لرزان
پادن لگے پار پار ریے
کاسان ژی چھک پاپین پاپ
پادن لگے پار پار ریے
نادن سانِن کن دار تو
پادن لگے پار پار ریے
لچھمی شُست سانہ بھگوانو
پادن لگے پار پار ریے
یم درشنہ پننہ سیت ورتھک
پادن لگے پار پار ریے
کینی آرت گیمت یہ چھی
پادن لگے پار پار ریے
ییتہ آک کرشنہ جو اوتاری
پادن لگے پاری پار ریے
یم داد کر رکھ للہ ناوت

زِی آسنی چھُک ژراچاری
ہیت اُدسوی چیون وَنواس گژھن
بھگوان توی آکر امہ اَوتاری
رنگہ رنگہ کرِتھم رنگہ رنگہ وِہ ژہی
تریہ لوکک ویوتا ژہی سیت ساری
ژہی پتہ سیتاہت بوونہ لیس
ژی چھُک کرشنہ جو پراوُپہ کاری
مارِلہ سیتا گوہ گوک تراوِت
بوزن یمہ کتھہ دِن یامہ ساری
اَمہ خوتہ مار ہم چھسے کلہ دارِ
دوونہ وَمی ماجہ کورِہ چھُی گرازاری
نارگنڈ تھم چھُم مَن تن دَزان
یمہ وودنہ ژھتہ گی اگنہ کنڈ سارِ
مالِنہ تراوتھن شیچھہ فیر نگرس
ہرہ ہرہ ہمکوہ نہ تمہ دِیٹ یانہ ماری
سوکھہ تہ دوکھہ وُہی ہنہ کُن بوزہم
بیو سیلن ہنہ چھُک نراکاری
ترِیہ لوکیہ پیٹ کینہ مہ بنن
یمہ خوتہ جان چھُس یکن ہم زاری
تس منتس گژہ الماس کھن جان
یمیس کورِہ برہما چھُک ژہ اوتاری
کرِمیچ مان کوہ نہ چھُک کاسانی

پادَن لگی پارِ پارِ سئے
مول اوس ہیول ریکھس گالُن
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
رنگہ رنگہ ورشنس آیسی ژہی
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
یم دِیوکونہ چھِی پوان دِیس
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
یم دوکھہ وُنِ ہکہ کس باوِت
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
سیبتا تراوِن یوما بوزی
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
یتھہ پاٹھِ اگن رازہ دزان چھی
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
اَمہ کتھہ سیتایہ ہول چھُم جگرس
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
یمہ کتھہ بھاوِت پتہ فرہ نے
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
کور کینہ فیرت زاہ مہ ہین
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
یس منتس آسہ گورسنتان
پادَن لگے پارِ پارِ سئے
آسہ ؤن ژی چھُک ہی سامی

ژی چھک آسہ وُن نرسھ اوتاری
ٹاٹن کاشہ رُن چھک ژہ بھگوان بانہ
زارہ پارہ میون بوزو راہ اوتاری
زارہ پارہ کرہ ہی روز تم ژہ ساتھا
چھکنا ژہ آسہ ژن کرمہ اَدتاری
دَیاوان ژی چھک آسہ وُن بھگوان
بھگوان بڈ چھک مژہ اوتاری
مَنہ کَرن کرہ ہی لیلاتہ وِیلا
یژھ مایہ سیت آکھ امہ اَوتاری
وُن آک ژوترہ بزوِشنہ ریپہ زازیت
آہم دَیاوان رامہ اَوتاری
ہی کرشنہ شامہ درشن ٹاوتم
بوزتم وِلہ زار بڈہ اَوتاری
لیلا کران آس اُتھ آسہ ٹاران
راتِ راتس آسہ کران بیداری
پرکاشہ پننہ سیت آندکار کاسِتم
درشُن چون چھم بجہ تاو ارنی

پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے
زانی نہ کینہ کمہ کنھہ باوی
پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے
پاوَن دُون ہُن وَندہ ہی ژہ
پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے
رَگہ باُن وندہ ہی پاوَن بُوی
پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے
گنگا دھر چھی سیت ترشیلا
پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے
اَسہ پاپین گژہ پاپ ہارِت
پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے
گاش آو چانہ لُو لچہ وِریے
پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے
چانس درشنس آس پاران
پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے
گاش ٹاوتم پننہ پرکاشہ سیت
پاوَن سے لگے پارِ پارِ سے

پنزہ یو لُولہ یژھ رامہ رامہ
مورُوِش شامہ سُندرو

بزہ یو لُولہ مسکی پیالہ
چھنمو رامہ چندرو
پنز یو لُولہ یژہ رامہ رامہ
مورُوِش شامہ سُندرو

ییہ چھیو بوتہ رتہ آ ژہ چھو نس ب
مو دِس دب ڈنگہ لی مار
موروِش شامہ سُندرو
ییہ چھیو تن ژہ چھو یہ جامہ

ژہ چھو کھو ہیہ اندرک داہ
ییہ چھیو پانہ ینبر زل
موروش شامہ سُندرو
گرہ کیاہ برہ کرکھم جامہ

ژہ چھکھو سرِ پہ چھپون
دُوریہ چون چھو چھکس نون
موروش شامہ سُندرو
غمہ چانہ گوس مندن شامہ

ژہ چھکھو ماجہ ہند نندہ بون
ییہ چھیو چانہ میرا جان
موروش شامہ سُندرو
لانہ اُوسس تلی مہ نیک پُژامہ

دشہ راونُن گوم بہانہ
بو آسس پانہ پری ذاتہ
موروش شامہ سُندرو
گوہ زانہ دَیس خوش کیاہ آمہ

ییہ چھیو ماجہ ہنز شیر خوارہ
آوارہ کس چھم ما لینی
موروش شامہ سُندرو
دُنہ چھم وو دچوان آمہ دآ

آسس لانہ دمہ ایم کرانہ
گرمہ لانِ لکھم تلی
موروش رامہ سُندرو
دُہم لس لی پہ بیچھپامہ

گنجمس کن ژھنیا یم کلہ
دیپوم ژلہ پیس نا
موروش شامہ سُندرو
شہرہ لبچھن کنہ گنہ گامہ

ازلکہ باگہ آیی لانہ
ژی پتہ لاگہ ژونزنہ داسا
موروش شامہ سُندرو
پاس کرہ تریزہ بانا بہ

ماران آیہ آتشنی جوبہ
لاران سیت سیتاہت
موروش شامہ سُندرو
خوش پوتہ رامہ خوش انداہ

ڈندکی تن منز راون آمہ
ژھلہ رت ژورہ نین دریاہ
موروش شامہ سُندرو
ہیت گوس گیہ بے آرامہ

ہِدان ہُنِ تس یہ لُوسہ پرہاش گوس اَرنہ رنگ مَن گوس سنگن تس ترامہ
مُورُوش شامہ سُندرہ

نامہ لگہ شامہ ریپہ لُول آم چُھن
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو

ژھ یاران شاران لُوٗتمہ یہ یاد
نن گامہ سیرہ یارہ چارہ نوسہ ژوز
اَنہ وہ اکَہ دُوی ویم کُسہ تیمہ چاے
پھُورم چھو اپور چھکہ شہ آسہ ژُن
پنیرم بہ پران میانِ پاران چھی
مَت سَتم سو باو چُھن چھمہ کرمہ لون
گرشٹ کاسہ شہ بروکرہ رنیمہ پال
نوَہ گونہ نوہ گُونہ یہ سوآسہ پروان
دَہ ولیشہ منز باگ سُندرہ وُلو
باہ برجہ منز باگ باغ چھاو میون
ژریُودشہ سر یہ دُن آیہ مان ہمہ کر
پھُکم ہندہ رامہ چندرہ کاستم گردن
رادُن چھو یمہ لوبہ بہایہ جہ راد
رادہ یلہ ہاوہ کیاہ ہیمہ میتہ چھون
کھاوَن مُشکہ سیت تِن ناوت
رادُی ژہ برکال از بُوزتہ بیون
رکہ کھی دُ قوم اُورہ مُوج چھیوٗ

دَیتہ وَتہ سَنِ وگنِ دِوانِ ژُمی ناد
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو
ژری ترگنہ ترِ بیہ ہند کرشہ اوُپای
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو
شیلوہ شیلوہ شیمہ شاران چھی
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو
نُودار ترِ پیت دِیانہ دیپ ژال
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو
دَہ تہ اکَ ایکاوشہ اندرہ وُلو
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو
چودشن ژونہ سیتایہ مان مہ کر
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو
رامہ رامہ رامو عمر گیتہ ژہ تھاو
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو
یاوَ ژی سیر سیتہ عزہ رادت
بیہ دُلہ سُون رامہ چندرو
بیت پیتہ گرز پھیک نتہ سہ پنہ لاریو

رُوشہ وُلہ کرہ یہ پوشہ وتھرون
ہلمتہ بلہ ویرہ یوُرِ وُلو
وِسہ دایہ چھیم کران پتہ نتُون
ژی چُھکھ پرکاش ژی چھکھ رو
بیہ وُلہ سُون رامہ چندرو
لوکہ چارہ بازِ گارہ ڈانبلو
بیہ وُلہ سُون رامہ چندرو
ژی چھیوک زُل اگن تہ ژی چھکھ گیو
ژی چُھکھ بھگوان کیہ دُود دُوان
بیہ وُلہ سُون رامہ چندرو

آنا راجہ دشرت اور راجہ اندر وغیرہ دیوتاؤں کا واسطے دینے ساکھی سیتاجی کے اور نکلنا سیتاجی کا آگ میں سے

مُدا منہ ودھری سیتایہ ہیت گی
وُدن وارا تہ وننس میون کریائی
کرِس تم لولہ سیت لیلا تہ بوزنا
وُپُن سیتایہ کُن لِ راما چندرن
گوڈنِ تم راکھسن دروِل کری جابے
تہ دیم اوسُی لگت تیز کہ آہنکار
تہ یم تری ورنہ آسکتا بہ لنکا
یہ چھ رمہ چھون ہمتہ دیشتہ دل من
پرہمِس سُورگو سُورمہ ہمت تا
دِپُن لِس کُن سیتہ ساکھی اَنی وُن
وُچھن آکاشِ کُن وشہ تورہ وانی
پرژھن سر لیس تہ ترم دارہ قسم ہاو
دِپُن نیندرس پزی نارن انمستا ان
ودنہ لیچ رامہ اوتارس پرنہ پا
دِپُس تم چھی شہ ترِیاو ٹھس اندر جا
دِلاسا دِت تتھی انکایہ سُوزِن
ژہ کُن چھس تہ چھو تا من چھس چندر
ژہیوی من نمک پاچھی شہ پروا
ہمہ پٹ دیوانہ گو مت یہ رامہ او تا
دِپُن سارِ نی گنی زِن آیس سیتا
پزوی بوزک پوزی لوکو یرم گنا
[illegible]
ژہ کُنی دیوتا سارِی اِنی جن
چھہ پایو لس جدا این اجابکانی
ژہ چھک برژل پنہ دزدان [illegible]
رمہ ماژہ راما چندرس [illegible]

قسم بید رازہ ہاوان تا بہ ین حال
وَدَن سیتا یہ دُپنس چھک ژہ اَونا
ژہ ستوی ید وچھم پانی تہ کارن
قسم چھُم لی ژہ ستوی کانہ خوش آم
وَدَن یہ گوس دشرت رازہ پیدا
وُپُس ہم رامہ چندرن رَت یہ کت یاد
انت یلہ ون ستیچ ساکھی ونت لاف
سِتھا رُت وُن صرافس کُن سُنہ بُوز
ژہ اَژہ نارس اندر یدچھی شہ رَت گُن
شمع گردن گیس ہیچ لج وَدَنے
مُنادی درایہ لی توسُور لد تان
وَدَن سیتا جمع گی پینز تہ واندر
ہُدا مشخص سپُن سیتایہ وِن نار
دپن کینہ نارہ وزہ وِن پانپرِس تن
دپن کینہ ژایہ سوریچ حُور نارس
دپن کینہ اَسرہ سندہ ژھ گوس ہیتھو حال
دپن کینہ کیا سناکتھو سینپنس رنگ
دپن کینہ رامچندرَن ہیتو اَمِس حوُن
دپن کینہ تس چھو نیس پاپ آسن
پکن گیہ پانہ اِیرن آیہ سیتا
کران مُہہ چھلہ آیس نارہ پیٹھ رہ
رِگن ہینہ لولہ رَتہ سیتن چھلی کھور

کنک سیتا مِہ چھُم ساکھیات مہاکال
قسم چھُم لی ژہ پتہ گژہ نِندرہ بیدار
یمَن راتس دوہس ساری چھہ ژہارن
سہا آسم ژہ وُن کاسُم یہ رِژ پام
دپُن گُبرس پروی نریل چھہ سیتا
دَلی وُن یرِ توی ساری ژلی ویاد
ژہ اَژھ نارس اندر سُوری ژلی پاف
نتی سُون نارہ نیرت یارہ خوش روز
تتی معلوم گژہ سرتل چھہ پاسُن
تہ زانگ لیس گوس کیاہ پینے
بلس یا نارہ زالن تس چھو تی جالن
اگن ششین کروہن زالک برابر
وِنہ لگ کینہ گژہ ماآت اندر نار
دپن کینہ آیہ پرزلن وُن شمع زلن
دپن کینہ وانہ پانی سُور گہ دارس
دپن کینہ پریہ اژ دریا ولس نال
دپن کینہ دُورہ بیتھو دیاگژہس تنگ
دپن کینہ نیرہ وُن زن اَبرہ تلہ زو
دپن کینہ کانہ سرمیچ تان گاسن
تتھس نارس اندر زن وژھ بدریا
کرو کینہ رَت وُندی ساتھا یتیتہ
شمر یرِ کینہ شہرہ پیٹھ یت تراو ہم پور

راجہ رامچندر جی کا سیتا جی کو واسطے کرنے پریچھا آگ میں سے نکال نا اور آنا راجہ دشرت اور دیوتاؤں کا واسطے ساکھی کے

دزیت گوتس وچھت سوری چندن گاٹ
سو غیرت نار ژیشت پت گواتھ نور
پہ وان سیتا پیوان تس پٹہ تنگل کیت
دزیت یلہ نار گو تا چار دہ زون
تھیتھی ما کیت چندراین چھہ دارن
اچھن رچ زون وچھ چھنڈ رمس گن
سیتن چندرمہ زن شامن نمودار
وچھک یس کرود گومت ژکنہ دور
ولت دستر ستک یلہ درایہ سیتا
وندک ژل غنچہ سم سیتاین سوکھس ژل
ژلت گوشین رچھ وت زود برگوہ
رٹت تس اپر گومس دشہ بیزار
ونک پی ہینکہ بتھ نگلہ ژوپہ دو
آسنہ لگ پانہ وان ژہ فٹ زانوو
لڈر پوشس لاران سمو گاہن لوٹ
آسن قو سم کہنان زونہندہ پوشن
چھہ پوشن ژہان ہی آسمانی
بیر لاران تیر ہیت غیر جنسن
دیتن اچھہ پوش سشن پرگسن گلزا
سمت وژن کارہ پت شہر پان نارو
بہار کس گل تہ فل زن دراسی پری
تمو پوشو سیتن یلہ سبز گو گل

سہ تیرچ پرہ وچھت دہ ژل وُوان لاٹ
گیس گنڈہ ژنہ کینژہن لسم گو سور
ژہان گل ژن ژہان گوسم اتھ سیت
ژودہن چندرمہ سینہن ماہ دلسوز
امی سیتن گرہن چھک ناش پاین
ونہ لگ یکہ سنگرہ پھہ ماہ دوشن
وچھنت تس گن ژہ لگ ساری آندہ کار
دیک لچھمی چھہ تا برہا جون گور
شورہ سامانہ تم ساری سراپا
گلابس منج بیہ پانچ پینبر زل
زمستان سو شونتن امی رت ووہ
آرن لہ پوشس سیتن ہیہ مال بیزار
وچھو یس سوسنس ور امرفیت زو
ژلن پانی زمستانس لدن لبور
ونن گنخصن ہتہ ایہ کینہ ماڈیوٹ
ژسن ژنبتہ ووہن مشول چھہ توشن
پرہ سیت کینژہ اہتون گرہ پار زائی
مشکہ سیتن ژہ ہندن ہمسار بہن
تمو ژلیت پشت تتہ لوگ بیمار
گمت زونو دپک ادہ نار تارو
سمت سیتا یہ پادن لگسہ پاری
گلس پیٹھ ژہ نالہ ما نہ لگ سو بلبل

آنا راجہ رامچندر اور لچھمن جی اور جانکی جی کا معہ لشکر لنکا سے اجدھیا میں اور ملنا بھرت جی اور شترگن وغیرہ کا

پچھون دوبر ہکہ نوذ رینت
جان جگر وندہی بیتم
پادر چھنم ہنگ رچھنڈان
چھکہ شہ گوشت گورکن یتم
دوگنہ یم دود چھم سینہ آگ
چانہ خوتہ نہ بنہ چھیم یتم
ہیرذہ چھس تن پود پتن ہیران
سرو قد شاخ شمشادہ یتم
بیرہ پہ گاش دود ہیم زہ گشت

متہ گرزھتم جدائی گرت
پان وندہی ورشن دِتم
ییلہ اوس ہکم دودوامہ چھوپنا
پان وندہی ورشن دِتم
گولہ زنشے چھم دو ہمہ نہت
پان وندہی ورشن دِتم
متہ گن چھس امہ امہ سِرالن
پان وندہی ورشن دِتم
نیر خبر پھنہ پپودہ زنت

موُل پہ اران چھیی تیشہ یتم
پان وندہی ورشن دِتم

آغاز اودھ کانڈ آنا رامچندر اور لچھمن جی اور جانکی جی معہ لشکر لنکا کے اجودھیا میں اور چلنا بھرت اور شترگہن کا اور راجہ رامچندر کا واسطے ملاقات اور استقبال کے

وِتھنت آکاش گئے پتھ تخت روان
ستہ ہتر آیہ دنس خوش ونہ اوڈی
تسندی یہ سینت گوانہ گٹ ذور
پکان اَتھ وتھ یتہ تس آسنا موج
ستہ ہتر آیہ اندر اندر گرایہ مارن
بہت غم گھت سیتا تا کوشلیا
گنز تس آسہ تس یتہ را اودہ لال

پکان پانس تھکان تھس داپیہ شادن
سوزِ لمن رامہ چندرٕ پور اودھی
تسند کیا پنہ سینت گاش آو چھم
سو دا یشنہ وات لچھمن سیت پیہ قرار
لگہ بن پانن وندنہ چشمہ پان
آسمان آیی چھ نہ تس چھ ستہ ستر
لبن ییلہ کیا گرنت کمن چھ چال

ناریئے پوزن پوشنولہ باشے
آشے رستن نہ گاش ہے آو

دام چھوی دنیا گمهٹ الہ داشے
زالہ لگُے ازہ ہمس کتھن کن تھاو

رامہ چھ تھہ یہی لزا یہ آند آشے
آشے رستن نہ گاش ہے آو

کن تھاو کتھن پوزن تج سور آشے
ان بروٹ قدم نیو ر من تن ناو

دُنمی ییہتنہ کنہ گژھن خندہ بلاشے
آشے رستن نہ گاش ہے آو

بروٹھم آش چھے پندرے ناشے
سندرے تھم ہون آنگن ژاو

پندرے وزلس کر تلاشے
آشے رستن نہ گاش ہے آو

لَلہ وون لالہ پھل مہ گرشر باشے
شولہ وُن شلہ وت حال لس باو

مولدون گژھو ایس فولہ دن گاشے
آشے رستن نہ گاش ہے آو

پاتالہ کھت کنہ وتھہ آکاشے
پرکاشہ تہندہ سیت ایسہ گاش آو

ناو چھس ازلہ پیٹھہ ایدہ نقاشے
آشے رستن نہ گاش ہے آو

وُتھی م نہ ناوسی دالنجہ شر درُوی
سور لمت رامہ چھ سیتا یہ ہت اوی

نہ یام پوزن تمس کہ دانہ اُش رود
وست پیہ زن شود شرت رازہ تل موو

دپن سارن زلت گودی مہ ونہو
لبن کتھہ پاٹ تمندی یہ ونہو

مہ ولمت یم چھویلہ وچھہ ہمن درشن
تمی ونہ ناوہ ذہ اوہ دشرتس کن

تمس ونہ نامہ کم کودوکہ ہت یم
سور نانہ ان کمہ کنہ کھورن سینایم

تتھی تمہ دادون [illegible] ناہی دور
نہ پوزت سینہ انگ شترس منبع

دپن لوکن سور لمت یار انوم
سور لمت رامہ چھ تس نہ ادونوم

موشرہ زمینہ بیہ زورشاو
بہار آوسے ونہ ناو توس

رامہ رامہ پران جامہ ہی ونیم
ہمنا منش پانہ بھگوان اوس
لوہنہ ناو لس اوکیاہ غوصہ ہیت ژلم
یوسہ دمس ناوان غوصہ ماگوس
کوہ گوم تراوت بوزہ پان ماری
دزہ دزہ چھم وندس نزہ ونوس
زنگہ لیف اسہ دھرمک کاش
اسہ ہی کرمک گھر کینہ گوس
دمہ سوکھہ ناو دوکھہ چھم گمت
سونہ جامہ گندت رامہ چھوپیدہ گو
دزہ دزہ کاسم کالہ ستندر
پرن منس شندر رحمتہ گتہ اوس
اینہ گیہ کاش آو پرکاش ماو تہ

یہ ہم نزہ آم تمنا ودام
بہار آوسے ونہ ناو توس
توسہ ننبور ہی یہ تھاوم ولنہ
بہار آوسے ونہ ناو توس
نزہ پزہ دنی زون ہیم گراو
بہار آوسے ونہ ناو توس
مرنگ نگین اسہ راہ شندناو
بہار آوسے ونہ ناو توس
یہ شچھہ ونہ ہیس بلبل تہ کاو
بہار آوسے ونہ ناو توس
ازچھم خاصہ شبن چھشن گراو
بہار آوسے ونہ ناو توس
اوتم ملالہ تہ چھکت شروریاو

زو پہ تنیم پدرتھم روشن لچھ پونس
بہار آوسے ونہ ناو توس

گروکت یامہ نالہ مت دونہ وی ہست یی
گبر لیو اسہ لتس ہیو راومت لال
رٹن نالہ ہیپن پمہ کال یہہ شب
دون تھو تھنو اچھن دوسہ کنہ گاش

انگ پزہ زور لولن بے خبر گی
لتن ملیہ کیاہ گژھس لتس گژھ چھنائیہ
گاران ہی توک گرن دمہ ملال چھمہ
اچھو ڈیشن گبر گرآس اند آش

وونہ سیتن بدن دزنہ ون اُونی یک — بندن بیٹھ بند مسطر زن سینی یک
رُوماہ روزت سپن بیدار ماتا — نکن خند گیہ وتھت آیس سہ مترا
سہ مترا آیہ اند اندِ ژھایہ مارن — پکن ہی زن چھکن نبہ کن ستارن
ووَنہِ لج لوُلہ سیتن آدہ سہ مترا — کرنہ لج رامہ آو تارس یہ لیلا

رامہ چندرہ ہیرہ نارانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

منس ماکنہ ژہ ژھتم غصہ — لگیو توُ سہ پوننبورے — لچھمہ سیتہ چھی نارانہ
لاگی دانہ دانہ تلسی

کھتہ ہم پوُرہ سیریہ ریپہ — ژلم موُرہ آلہ زن — ژی چھک میانہ زوُنگ جانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژی چھک آنہ ژی چھک وَنہ — ژی چھک ہنہ منزک سیر — ژہ کیاہ ونہ تہ بوگیانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

موختہ مارِ ژی چھی ہٹہ — چھسی منہ پالا نی — وچھنی پانہ وگنیم شانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژی چھک زامت راجہ — ژی چھک واجہ نگینا — ژی چھک پانہ دیا وانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژی چھک نشہ ژی چھک دوزہ — ژی چھک توُرہ کنگ گاش — یہ چھک ژہ سوُرمی تی چھک نانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژی چھک ہیرہ ژی چھک بونہ — دپیام منہ وچھہ ہت بوُ — ولشنہ ریپہ شری بھگوانہ
لاگی دانہ دانہ ہی

ژی چھک ہیہ اندر گوُدانہ — ژی چھک جانہ میرا جان — ہمی ژل وندہ لشہ ارپانہ

جلوس فرمانا راجہ رامچندر کا تختِ شہنشاہی پر اجدھیا میں

شیچھ شنکا کرِن لوکن فرم زام
اما شُتھم پچھانس رامچندرن
دُبس تہ سچھیم گمژون لی منس رای
نوم لنش واچھے ٹیکا یہ در آیس
یہ کا ہم کت گنھی کر کیا چھولارن
نتہ بوزِ ک سو کھس مالس شُرُ رگو

شُتھم ست رامچندرس ڈُب درشن بام
دُنُم دونکیت ژُہ ما چھی کیہ منگن بام
گرِ ٹھت ہم رژس بو وچھہ بیہ تہند جاب
دہم دیوِ یہ سیتا وَنہ آیس
کھیت بہ ون رشت بھگوان ژُ ہارن
آہنکار س کران چھی لی سد اشیو

راجہ رامچندر کا لچھمن جی کو جانکی جی کے بنباس ہونے کے واسطے تجویز فرمانا اور سیتا جی کا والمیک رشی کے مکان پر پہنچنا

دُر اتھ پچھ صورت تس دُپن ژُ لیش
ابن تہ تث تنھی پایس سہ ناون
دُپن تس کُن یہ وچھہ بالیہ کیا چھی
یہ نیس چوِدہ آسہ بیتہ بان مارن
ویے بوزم یہ کا غد ہن بیم بنوم
نہ بوزنت رام چھ کرد دی پتاہ گو
تہ بوزنت رام چھ بیتاب سینھین
ونن لچھمن چھ بن سیتا ژہ ہن تھون
تہ بوزِ ژ سیت گو تس لچھمس خفا
آما اوشس تس نش نہ کرن وار
دُپس تم لچھمن زُود بیہ انصاف
سکر پالس ارہ پارہ بوزِ تس وانہ
سپن لاچار لچھمن حکم مانن

چھو راون ژ کرد واسی کھوان دلش
وچھو کتھہ پاٹ سیتا مار ناون
دوہی سیتا وچھت بیت گن تلان چھو
قدون متر وچھہ نتر وغون ہارن
ژھیم مارت گیم ڈاگنہ سپن کوم
نی کرد وکہ بدل چھ ہ کُشتہ بیہ لو
ژنن لچھمن ژ تن سوری ہمیس گن
نعمتہ مارن تتی بیتہ لوکھہ نہ بوزن
چھ سوس کیا سنا سیتا یہ کھت ماچھ
گنڈ وس جنگس یکبارگی نار
ستی سیتا چھہ دَتھم کیا کھتس پاپ
کرن چھم پاشہ کم ژھاڈن بہانہ
کڈن سیتا تہ گُڈ تس چارہ ژاٹن

لچھمن جی کا راجہ رامچندر جی کے اگیا سے سیتاجی کو جنگل میں چھوڑنا

خبر کنیہ چھمنہ کم کانچھان مر آسی
خبر کنیہ چھمنہ کس پاؤم پننی بیر
خبر کنیہ چھمنہ کس سیتین ڈیتھم لاف
وونی لچھ گو سوکت ییم نارہ زاجیس
سوکت گو ییم کریس تمہ نارہ ہنز ونہ
سوکت گو ییم کرس ونکن آوارہ
سوکت گو یس مہ یت تام سیت دتیم
بوکس آسس کتی اوسک رٹ ییدوو
کمس لدہ راہ پننی پی لانہ اوستم
آما کیا کرہ گیس ون یرش آوارہ
پکن گیہ رت چھکن کوتاہ سہ سیتا

توی ڈیچھم یتو ستہ سینین وود اسی
توی ڈیتھم ہرت والنچہ یتیچہ تیر
توی لنچھہ گوم نتہ یتیچہ کیا کھتم پاف
سوکت گو ییم پوسکر ملکہ شاہٹہ لاجیس
سوکت گو ییم کرت یکسان ہیت دون
سوکت گو ییم برت درشنس لو نارہ
بوزراجنس یہ شبکر کنیہ نارہ برم
گییم زولہ پایہ بیت مول لو ہمہ زانوی
نتہ چھم بدگن تہ گرون کینیہ کام
وونہ سیتن بندن گییم پارہ پارہ
ونیہ لچھ رامہ ادتارس یہ لیلا

گوم تراوت دل چھم مہ دزن
چھم نہ وزن سیتارہ سنئے

یارہ میا نیورہ بوزوار چھی مہ گرمان والنچہ پارہ یلہ صبحن سہ درایہ وزن
چھمنہ وزن سیتارہ سنئے

یارہ یلہ پیچھتن آیہ نارت نگر ونیہ زنہتھن رتہ تراوت آگرہ ہیت کول ادہ کرچھہ گورزن
چھم نہ وزن سیتارہ سنئے

نیچہ کرن سنبلہ باغس کھنیچہ لاجن گلالہ داغس کھنیہ گرشہنہ تس کتھہ پرزن
چھمنہ وزن سیتارہ سنئے

شہرہ لنشہ یلہ گیہ آوارہ آمس ماران اشن وارہ لنشہ گنجنم تس شچھہ لرزن
چھم نہ وزن سیتارہ سنئے

مشی پہ دی پریم وچھ کیاہ گیم رائے
بوٗنیت نامت کرن انزتن یہ جامہ
شمشاتل گرحم یلہ سارے سی سنور
ہرلی یلہ سیہنم تلہ تن بوناوی
ہلی تل ل ہین کن نارہ زالہ
نہ چھک آکاش ماہرہ واپیاکرن ناس
یہ پوز یس پاپ کھتا اش تہ ہین آ
ہہ پاپو ہسوی گرحم سنبرہ
تہ ناونی ہہ ما مارم ہیم رت
تہ ماگنز رت ہہ ماسند چھینہ سیم ناو
دم کا بہہ کت زمینس چھی بکانہ
دم دن پرنہ کیا دن چھی ونن ناو
دم ادہ کیازہ چھک اش بوت نارن
دم ادہ انہ گرمی اسن بہن جا
نتی بوزن یہ دی ہیہ کاٹھہ بوزنا
سٹھا رتن لمہ دالو تر دلی
دشا منرس ہسم نہم چھواونار
نہ ما آسس خبر سیتا یہ نزاوم
نہ ماگنز دن یہ مادو دہ شہر مزاجہ
ون گی یی سان کھورن کھوری
بیون وس وس گرہن ندہ نزدہ گلالت
بکان گیہ رت چھکان ہو سم انھو سیت

یو مشرا دت نہ ترایت پنمنہ گیمہ پائے
پران آسی بوٗنت نام رامہ رامہ
نرک دور چھونس سوریج دزس جور
تھرہ رتہ سینہ یم سوراخ ناوی
کیس نت نام دیس کرنگ سوالہ
یہ ماگنز رت ہہ شاپن پٹ کھسیم
آپانہ پزہ نرہ تریس پٹ پرہ کرن لکھ
یتم نوہ خوشہ کرنم ریزہ ریزہ
نہ ماگر حتم پکھا کنہ چھی طینت
ونن مالوک یہ کسندہ تریہ بنیتاو
دپس بو کھ کرن یس ونن آسمانہ
دپس سارن نگر ہن روزنہ کس آو
دپس چھس اش مترن کنہ مختہ نارن
دپس سارن گرہن تت جایہ نیتہ آی
یمن سیرن ناہہ نشہ نوہ پہ دہ روزنا
پرنہ بوزنہ سو پہا نری جینہ فورہ ی
نہ دس بلیتھ کری یت رتہ پوتہ
ہہ سیتا ست نزم ماسند چھاو م
آمی بر سینت نز گیہ ہند ماسو اجہ
نیچ لچ تاوہ ترہ نزن لادہ سوی
آکھو سینت محبت کران آسس شہ راہن
کینن سوراخ گی ہند وکتھو سیت

پیدا ہنا لو اور کُش کا والمیک رشی کے آشرم پر

اچھن پیچ تس کرِ بہ ہالی چھم اچھ لال
پتھس آسنا ننس تنس پتھ منشی تنک
اسن قہ تسن چھیِن تُرد ویہ سند کار
سپنن خوش منز کینثی کُش کرس ناو
ژھن ہم دہ لوی بیتھ چھی پچھن لال
پتھس کلیشت تس کُن سبین ساتھو
نہ کھنہ سینن گلابن گی اند پوشس
کرن ہار پیچ گاسو تہ بہ ہند کان
دِتن ناہم داگ لیمن پیٹھ پیم یہ ندینس
رتھو کی لو پزنت شکارن آمن تیرن
گرہن لارن کھیِن سارن شکارن
سہن ہارن تر ہن گرہن کہن لار
کھُن ناتھ چھ چھہ کنزِ پیچ سوکھ تہ آنند
کرن چھ نمہ تہ سیتا شادمانہ پتھ

اکہ اچھ پیدہ گنہ پاٹھ گوم وُدہ میلہ لال
نظر ترانن وُچھن تہ واچھ پیٹھ کرتس تنک
یمن وُچھن ناتھ فاوت وُچھ تہ زنانہ
دِیو گنت وُچھتہ پیچ کت منو تھاو
پزلون تَو تہ کُش بلیہ گوسیتا کال
صفت چھی تپس لو تہ کُش تن پاجو
تہ پام وُچھ ترش لو لین تہ دلس خوش
دِتن پیپن پمن وُچھو سوگوَر جان
منس حیرت وانہ ییدو ابہ ہنہ دیہ
دِلن تن وُچھتہ تس یعنی ایہ ماران
گنگن تہ سنبلن ہنز بانگ قیرن
شکارن منگل کرن ادبن گنڈک وار
وُچھن گانل تہ بُودہ آدار فرزند
دُوہ مارہ لینگن آباد سینن

وشسٹ منی کا راجہ رامچندر کو اشومیدھ جگ کرنے کیواسطے آگیا
دینا اور شترگن فوج وغیرہ کا اشومیدھ کے گھوڑے کے ساتھ
سفر کرنا اور راہ میں لو اور کُش کے ساتھ جنگ ہونا

ورتن بلیہ رامچندر یس شترگن چھ اگی
کرن ناتھ رامچندرن چھائی جاہن
ونیو لگ کیاو سنا سیتا یہ کیا گو

تہ سیتا نا امیدی ہیت رُدن کی
ژٹن ناژن گل گریبان تا بہ دامن
زندہ آسیا سنا گنہ کنیہ شالو

اشمید جگ کرنا راجہ رامچندر جی کا اور بھرت سترگن وغیرہ فوج کو اشمید گھوڑے کے ساتھ جانے کے واسطے آگنیا دینا

تمو یلہ وچھ ستہ لشکر ژالھٹِت رود
کُسُن گرد ڈیٹھ تس گو آسِس یہ ٹاٹھ
رٹُن تھپھ دیت ہتُن تہ چِرخہ فیرُن
وچھو آشچرِ یہ پان فِرِرٹ یہ وریا
کُٹھس گو خوش گراہ دیٹھُن سِتھا جان
رٹُن الاتم گرس تامبہ دِیت کرُن بند
گُراہ تتھہ تیھنہ داوس گن دِوان تن
یہ یلہ وُچھ سالیسو شرمندہ میتین
وچھو کیاہ داو ہیولارن گرس آو
ونہِ لگ دیو تاوی وِیادکارن
سری چند رمہ چھا کنہ نو چھ اوتار
آسمان دُبہس سعر کنہ گُرس سیت
دیکُت ژم گود ہمہ تس پیس زنادہ ژور
یہ وُبراون وِنت ہرُرُن سوترکش
سیتاہ یلہ مارِ تم تتِ فِرِت سکہ
لُتہ درشُن وُچھِنت تیس بھرت
کمِس لشہ زاو کس لشہ کرِتا بومعلوم
تمس دلیشت متس ہِر کھس تنا گوس
رتہ دا آسِس خبر کنہ چھیہ فرزند
تمشا گوس تتھہ وچھیہ ہس اُتکرا لس
بَتَن چھُس لول لو لکن دِرِتہ باگ
تتہ تاز اتن امس لشہ چھُم کنہ بانت

بتھِت ہیرن کنڈن تل رودزن مود
گرس لاریو پا ور سعہ سنبہ پاٹھ
سپاہو ڈیوٹھ ہتھنگ پران نیرن
ژُربہ وَن زل شِمت کمہ شاتھرلیج ناو
شُونگ ساز اوکرِتہ زَن سِر یتہ تاہان
ونہِ لگ تم کُشس گش دا اپرن فند
وچھو کیتھہ پاٹِہ رٹ تم شیر خوارن
اَسنہ لگ لتس وُچھِت تم کوہ ن ہیر
سِتھا شاباش چھس تس ماجہ بیس زاو
یہ زاامت لیس تمس وُن باگہ آسن
وہاہ ورس بلس بُجہ بیس نمسکار
دیک تم پتہ ژلونتہ بیہ قرر وکیت
سواد ہیان بیہ یحیم دستار بوزو
کران کنہ گھش مکرِ کنیشرن کن گُھش
بھرُت لاریو باپتر س برابر
ونہِ لگ رِشِن چھا کنہ رنبہ فُن رہ
بیتھی اُوس رامہ جُویلہ اوس معصوم
ونہِ لگ کیاہ سنا گُراہ چھی اوس
آمی دعوا یہ بابت گر گرن بند
رگن وگ رِی لجھن رت ہو یہ دالس
دِین گرہ ہتس رِٹِت دالنجہ منز باگ
گرِمی ما مرد ہیند قبند شرمات

نہ مارٕ وِنُن یہ یا سیتایہ زامُت
نہ مارٕ وِنُن دۄ دۄ ستہ یم دلاوار
بھرت لٕت لُٹ پکان تام رُستُن گو
خبر چھینارٕ چھیہ بھرتن کتھہ بلادیہ
سپُن بیہوش یلہ تُھجہ کُن وستہ پیو
بتھن تل آشنا رِش شُرُن وچھاحال
تہ بوزِتھ گو ہمس سیتایہ بیداد
وَدنہ لج تام تنوی پیدا سپُن لو
دِیَن تتھ تام کُش دِیم سنبالُن
دوا مُتھنس تہ شربتہ دامہ چاوُن
لوَن آلو کرُس کم راوری اوت
لوَن آلو کرُس اتھ رُوزِ ویہ
امس سیتن ژہ گو ہیُرہ دیراو سوی
شُرن سیت پاپیو گژھیو کرن نیاے
وُوت تِتھہ تِھہ نشہ لو نک نمک کھل
بھرت رازن نظر دِتھ تام سو چھین
دنہ لگ کس سنا دنہ کُس تھوم کُن
اچھین لگ فش کرنہ مُن یاگیم رِیش
سو گو ات فکرہ لو گو لاگنس بیر
کُشن لب وُت ژلتہ پایس نِشن آو
لوَن یامت کُشنس کُن مستہ وانی
لوَن ویب نس گژھیو گرہ کن خوشی سان

چھو ما اسہ سارِ لی مارِ نہ آمُت
نہ دستہ بانہ ما گژھہ رنگ نادار
کُشن دتُت تیر رتھہ نشہ ڈُل وست پیو
سنبالُن دم کُشنس لایُن ٹکس تیر
رتھس پیٹھ تل سو برتھن ہت لمتس گو
گرِتھت سیتایہ ونہس کُھٹ گوی لال
کرُن فریاد گبرس لج سمہ دِنہ ناد
کُشن بوزِتھ تشوتشن پیٹھ پکن گو
بھرت رازن ہمس ابمیندزالُن
کُھسن پیٹھ کلہ ہت تم لالہ ناوُن
وُچھو ہتیارہ وُن کیتھہ پاپ مارت
لبسہ گژھہ برہتن اتھہ چانہ تیرہ
آکوی گژہ ناگژھن کونو زنجی دِوی
سُھی کیتھہ تیرونُ فیری نہ کیتھہ مائے
مہ ونمی بوزِ یژ یارونہ یار ژل
وُچھنہ لگ ساتہ ساتہ لس کُشنس کُن
اکس چھو رزہ دِدور ژھُس یو ڈیشن
اکس ڈیشان ژھ چھس گیاہ یا ونہ برسیا
ژھلن تراوت ستھر پیٹھ تتھہ بلادیہ
بران شادی سنتاہ زن ماجہ لوزاد
وُنھوون ہو گژھہ اِنس گرہ پناوی
وداں تہ موج ماران آسہ ماپان

کُشس گرہوس گمت ووٗلہ گن پتن ون
کُشس گرہوش گمت شرلگ ادلی
خبر کر کنہہ نرہ چھی کیا چھک گرادچا
میہ رٹمت ادس یم نیو یم سوارن
بھرت تھلت وونہ وچھہ حال بوزن
گرہو پانس ہتو رٹچھ یوہ میہ ون

وینن لسش کر میہ خالی گرہ ہمہ ییُن
پتھر پیٹھ پان تراوِت لگ وودنی
سوہگ سازہ کرِتھ زن سر پیٹھ تابان
رنگ گرون رتھ نکھ پیادن سوارن
ونیہ لگ حال بوزت لس کشس کن
کڈہ یو تیر ورت ون ہولہ گردن

مارا جانا بھرت اور شترگن کا لو اور کش کے ہاتھ سے
اور لچھمن جی کا بدلا لینے کیواسطے میدان جنگ میں آنا

لون پان بوز وننس تیر وارت
لون پان بوز تراون تیر تس کن
گھرس ژھک جھلہ سیت لشکرہ گرن واس
کشن دت تیر تم مارن شترگن
تسندی ہمہ سیتین ساسہ بدہ ہوو
ہزیمت لگو ستیا ہو ژوریہ یم چل
وون گی رامچندرس نش ونگ ار
شترگن بھرت رازہ مارہ ہمین
آسان ون رامچندرن یم ونی کیا
اسنہ لگ رامہ جو یامت یہ بوزنا
ژہ وچھ تھد گرہ ٹکن کر یانہ معلوم
وونہ ہنت لچھمن غیرت یہ ونس

ژھنن تمہ تیرہ سیتن بھرت مار
منند یلن سر یہ تمسند است ایمین
کنتھا چھنہ کیت ہارن ساسہ بدہ سال
تتھی رت ہیو میرہ میدان گی سون
ژلت گی زندہ یدوی پانژہ دہ زود
ژلت نش رامچندرس شاتہ بال یا
وودیہ پرشن یا لکو کیا گرہ تتھی کار
ہرت تم سار لشکر خوار ہمین
ونن لچھمن چھس کن گوچھنا کیا
گرن کنت سترہ لچھمن حال بوزن
وون تم لچھمن ون تم زہ معصوم
وون وزارہ تھرہ یو ضعیف اختر

مِہ تُل وُنمت رِژہ یلہ سیتا کرت خوار
وُتھن تمہ سارچی رُم رٹ آ گالن
رِژہ بی پرواد باچھک چھی برابر
یہ وُبراوُن وِنت لشکرِ سۭتن گو
وچھن تم رامچندر نہ مرِژھ مینڈلال
وَننہ لگ کیا سنا یم کم سنا چھم
النہ لگ بِرزلنہ لگ دُور پانی
وَننہ لگ کیا سنا لس ہا جہ کیا گو
وننہ لگ کیا سنا تمہ ماو تگ میون
تمن وچھہ وُچھہ آنان چھس عقل ایر جوش
تمن وچھہ وچھہ درزان یرِ لوکہ سیتن
غمن اُن زور لس لگ دِنہ وُتھن فیش
وَننہ آکاش لگ تس لچھمنس تِلی
مشک کِتھہ مُوج جاو مرِ چھی پیٖن تریش
لوَن یلہ دِر نظر ڈیٖھُن یوان فوج
لوَن یلہ دِر نظرِ ڈیٖھن یوان تم
کُنشو خوش رِ وزیمہ کمتام چھہ لارن
کُنشو خوش روز واراہ لوکھہ چھہ لارن

سَہ تن زالِت شکمہ نیشہ تراوِ تہمہ نار
کرَن تیمہ جُوش بت دریاو زالَن
ییمی لی زُلمہ مِہ سبیت یکچار وکِنہ کر
وَنس منز باگ ڈیٖٹھُن کُش تہ بیہ لوَ
رِژتس بیہ پیوس لس سیتا ییٖنہ حال
اَلنہ لگ لگ وَننہ چھم لولہ پیٖت یم
گلنہ لگ یِژ ملنہ لگ سُور پانی
یمس سینن وُدی یم رِتبہ وِن رو
زِھنم یلہ گرِہ کِڈِ نات درہ زونہ لگ گرون
رِہ یوَن سیتا رِژ تس رُژن نہ کِنہ ہوش
پیوَن سیتا رِژ تس گل ہوکہ سینن
سٹھاہ دود تس جگر آدہ لگ منگنہ تریش
مَہ وَد باپوترہ پاران تریش ہا چھی
یہی معاوضہ دِلی گرمُت یہی پیٖش
اَسَن بابس دِپن مُچھہ بام تن موج
اَسَن بابس دِپن وُچھہ باچھہ کم یم
خوشی کر آسِن اَسِن ہیٖت جایہ پرارَن
پننہ اَتھہ سیت پیٖن مرت ہو چھہ زہارن

مارا جانا لچھمن جی کا لو اور کُش کے ہاتھ سے اور راجا رامچندر جی کا بدلا لینے کیواسطے میدان جنگ میں آنا

تُلن تام تیر دِژتم لچھمنن تن	دیٖون ماریم زُلم پاپو نہِ شہ مَن

کڈنہ لگ نوره لاینہ تیرتس لو
سپٔن کنہ ماره کنہ ماژوره ویلہ گی
سٹھا بلہ مارِ تم لشکرٕ لینہ لگ
ہزیمت کھوسپا ہو گیہ از کار
تہ بوزِت رامہ جو بتھکن وسیت پیو
تہ بوزِ سٕہیت کرودی سرِ پیہ سپٔنن
ودنہ لگ لچھمنس پرسِ تہ کیاہ گو
ودنہ وُچھو درای تس سیت تم پہلوان
پرنہ لگ تراہہ تراہہ اُش ہرن دراو
ترلکہ ختن سٕہ چندان فوج ہت آس
وُچھو دیہ گت یہ منزل ژیوٹ گیاہس
انگد وُچھہ کیا وَنن یم لوک فسانہ
جہل اُنس سٹھا لارن ییس آس
وُچھِنہ سگریو لگ ڈیٹھن انگد مود
لون دپ کس سنا واندر چھو اگن
یہ وُچھو زامو ونن آکاش دِرژ نال
گیس لارن ہمو تِل کن دتس تیر
ترلکہ تیر وسِتن آکاش پُر کال
تتوی تام ووت ہلمت رنگہ ڈیٹھنا
کرن تدبیر تیٖ کیا وَن چھو چارہ
چھا یہ سر کر تم ومک پیٖتہ بوداد
رتھئی ییپٔ فیو تِل تم سخت بالا

وَنن چھِی لچھمنس وِپرس تہ کیاہ گو
زُلت تس سٕہ انگد رستی پیٹھ پرن پیے
تسندی ہمہ سیت مور نرانتک بلیح
ہدن گی رامہ اوتارس ونکہ زار
ونہ لگ لچھمنس وِپرس تہ کیاہ گو
زلس منز یپہ نہ سپٔتن ہیتو نہ کینہ پٔن
وسِت آکاش ہاور تہیہ پیٹھ پیو
انگد سگریو زامو ون ہنومان
یکن لشکر سیتن دریاو دریاو
کرن تا بلہ گرٕھت لنکا یہ تم وداس
گلاہ ڈیشت وسِت پیو گوہِ کیلاس
کڈک اِن یم زہ بالک تا نہ تا نہ
کسُن دِت تیر تس لت کن فٹت دراس
گلاہ اک موره ہیت زاگنہ تس رود
دتوس تم تیر شُدنس تت ستن تن
کرک تِل دونوی وُچھتو وِچھال
تس ہیٹھ پنہ کرن ہو کن گیس ری
پتھر پیو تِل بدن ہلیہ گوس بال
تہ ڈیشت تراہ اُسِت سنگتت سپٔنن
دُو یُو رِش بالکو اس کر آواز
ژھتک تت برتس تل تم زِنہ مارِ
کرُد رہ یہ کھار تل اکھ مو یہ دالہ

شترہ سندہ ندیہ نشہ کرتس گرہِ چین
شترِ نی چھکۂ سیت گیا اُدس ناوِن
تِرہ گیا آسیہ سیت اُدی باگراون
مہ دری تسنزی چھ یس پانس نشن راس
مہ دری تسنزی چھ یس تہ برزہ چھم پال
تِرہ نش یمہ یت بو دمہ یمہ تھنگہ یلہ لاف
بو چھس پوُمنہ تِرہ کرِ استادہ پھاو
ونِن چھس لاف دِت دیوی یمہ چھم تاج
وَنی وُنِ لاف دِت پرتھمی پُنن پال
سو پترن سیت ہورا زو گئی کوم
تِرہ گنز رِت لینکہ ہند اکھس پارن
ونت وُنِ رتھہ رتھہ اَنیچ شرد اچھم
لدِم لی سریہ تیر وسیت زالن
دیُن سربس یدک سامانہ سورم
یُدک سامانہ سرینِ لدسہ سوری
کمان شینِ سیُن استادہ جنگ
برزلینہ لگتہ ہم بارن اسلا آس
کھرشس ژُک جہلہ سیتن لینکہ گان
سِلاح سوری ہمتن پٹ سورہ ناو
دہان یلہ پھل فلس نشہ ہل نیر دراو
چھنابَب گمبرہ سندِ پرتھ پان گالن
وچھک یلہ شاین ہیو گومت ونِ زال

پرزا شترس تہ لادن شترہ سنز ہینن
گرھا پھتہ فوج ہت مارنہ آیہ ہینن
کمن گرھ رانزہ آیہ تھکہ پاون
کرے لشکرہ تہ شہر سارسی داس
کرت وُن شاشت ہیت پرتھمی پُنن پال
چھو نی کرمت مہ تمہ ماتا یہ کشھ پاپ
مہ جانی دری چھ کرُن زندہ تراُو
اکی رہہ اگنہ سیت سوری فوج
سرف مارس اندرون ایرہ لی آل
ہینہ آخر چھیو کنہ کُندہ چھی تُوم
تِرہ مارنہ آی زنمس اسنہ پارن
بو سربیس منگہ ونِ پت خوا اماوم
اَنِت تِری لنشہ ون آکاشہ والن
مہ چھم بیتہ یدکرن شہ دور ورم
یہ اَنِہ گنٹ گتہ گبرو ہول ہوری
تِرچھو سمسار سوری دیو بہ رنگ
کلس پٹ کن تھوت ہل زن کھسن اُس
ہتین گنہ آکہ نہ زہمی گوس پُنن پان
سیُن کمزور ساری زور ہاون
سیُن خالی سوھیل تت بیول لگ ناو
گبر نیرن ہنس دستار والن
سنز فوج باہر سیت اوس تت زل

غنیمت زان وُنکِن ان ہو زان
گرٹھی بُدیلہ وُپشن کھیلہ ناوِی
پَتو لاگن آنی یلہ زانِ ہند جوش
دِپَن سیتایہ یلہ دُچھنی یہ حسرت
ہِتو یلہ وُچھہ تُلک یِژ نالہ فریاد
پکَن گی تم ژہ بارِن حاجہ سیتِ وُرای
زِنیک تنُ ہوج ہمہ نیرِ وُچھو سو حسرت
کرن لیلا شَرَن ۲ ستنیپنِ وُنیس کُن
نراینہ بیخبر چھی اَمیں وَنَن زار
کَرَنہ لاگِ نالہ مَتِ تس لگِ وَنہ زار
۳ سیتا رامچندرس آسِ ژھارِن

پگاہ آسنہ مالِس نِشِ پشیمان
بَتَس سینس ستن آدہ میلہ ناوِی
دِسَر شِشلِس گُرٹھی دُزنیہ کنہ ہوش
سپِن ہیہ ہوش اچھو ہونس پکن رتُ
دِپن وُچھتو یتو آسن نا خلف زاد
وَنِہ لگ ایشرس کُن وَنِ ژھ کرپای
وُچھت سیتایہ نتر وُکن ہرن راتُ
نراینہ واتہ ماد وُن اَسہ پتیس کُن
نراینہ ماد وُن شُسن کاس آندہ کار
ہمہ کینا گرِ ہی ژہ کرتھس اِن سیٹھاہ جواب
اَچھو کِن آش وُزنتہ رَت آسِ مارن

اَشہ کَنہ جو یہ جو یہ رَتِ چھس ہاران
سیتا رامچندرہ پاران چھی

لَشہ نار گنڈ ہتم پیو اَشہ بارن
چارہ کر تارہ تر چندرن تہ تارن
ژِی چھک آرہ رُستِ وُالنجہ سارن
ژی زندہ کران ژی چھک مارن
وُستہ چہانہِ اوچھان پتہ پتہ لارن
وَنِہ نالولہ تارہ رزہ یان کھارن
تمن نایہ وزان منہ کِن چھجہ ژہ ہارن
زُھند گیم جگرس وُ نہ چھس پوتھان

پشہ کُونہ ہن ہن نار نار گی
سیتا رامچندرہ پاران چھی
ژِی چھی پران میان گالیچ پری
سیتا رامچندرہ پاران چھی
۳ لَنگ تہ مرہ نک ترا وِت بے
سیتا رامچندرہ پاران چھی
وَنہ کِس سَنہ گوم پرژہ مان چون بے
سیتا رامچندرہ پاران چھی

پرکاشہ ینہ شراکہ بت چھس نوارن
زیوٹ زان ہمسار منہ سر نارن

کروٹ گژہ تلکن بار میوٹ آسہ می
سیتا راچھ نژہ پراران پچھے

مارتھس منہ نو ونہ چھی آدن
پادن وندہ یوزولی جان

کن تھاو منہ کن ہمن سمواد ن
ژلی بلہ و کھن نمت چھی استادن
وتھہ پرژھ ہنن دون اجزان
کیاہ ستنا ون لوکٹ ہمن اولادن
پرژہوم سارنی سہ ژتی سادن
کنھجتہ نو چارہ لگہ لانہ نن وادن
یمبرزل وندہ یوژون بوشر پادن
کتھہ کر منہ نو ونہ چھی آدن
سرو قدہ لگیو شاخ شمشادن
وتھری سبزی چھہ ناگرادن
کن تھاو تنہ منہ ہمن فریادن
زالہ ول جانہ سمہ صیادن
پرکاشہ چارہ نو لانہ نن شادن

بلبل نہ بیہ گل نالان چھی
پادن وندہ یوزوتہ جان
یم درای چانہ خوتہ بٹہ پہلون
پادن وندہ یوزولی جان
کیاہ ستناش لمنا وندک ارمان
پادن وندہ یوزولی جان
اکھہ رٹ کرم چھم سٹھا ارمان
پادن وندہ یوزولے جان
روپہ بنہ سنی ماتھہ تل پاد
پادن وندہ یوزولی جان
منشہ باوہ پرتہ کینہ سٹہ چھو گنڈن
پادن وندہ یوزولے جان
یمہ زول اگنیان تم گول پان

زان نوم اہرتہ چھکی سموادن
پادن وندہ یوزولی جان

وچھن پلہ رامہ جو دوہ سینیش رت
لبن پلہ دور رک پڑ لول لتس اوس
لبن تیتھہ لبن چھی پر اومت دی
تہ زانن سیت وچھ کیا چھس دل نول
تدیہ سیتن ہیچ یامت شہ نہ گمز جوی
یون تت لو تہ گش دو نہ وی دون باک
ونان وانی تہ لو نگ پلی وک بیول
نتی بور زک سوسوری اوس پانہ
دلا کر ہوش وچھت گرٹھ دیہ کارن
پرہ ماہ پدری گرٹھم آسن ہیر راست
کرک تیتھہ از بنسن نس ستن کار
زہن ہم اچھ وُٹ اتھہ سر فہ الن
دلا وتھہ ماجہ مالس نٹ جنگ گال
زہ پدری وارہ چھک الماس گرد
زہ پدری پا پیو بب موج مانک
مہ وُنی خوش گرٹھی تیتھہ پیول اتھہ دو
تہ اشیوسوی دوان لیس زندگانی
بہن کیاہ کرمی گر تھ تہ دپیلہ
اوماسی پیمہ زہ کرمی دل شکم جاے
غلط پوزت خلف اوسک نبر دراکھ
اوما یامت وچھنم لیچ چھون احوال
تمت تھا گو چھہ کت پلہ للہ ناوک

سپدن پرتھ ترتھ مہ آسن زاہ نش آب
دولی تراوت زہن بکنیاپل گوس
زورن تھہ زندگی ہست کرن گی
سپدن پلہ ران پانس لون زن میول
گرزنہ نشہ شانت سکینن پلہ رن جوی
ہدن وارا تہ سینس سپنن چاک
کھسن پنگہ پنگہ شالن چھی کھسن شول
تھون نیہ پاین کتی نشانہ
گبر مالس تہ گبرس مول مارن
گبر چھک گال زو بنین نیرت
سرک تیتھہ پانہ پد آسکھ زہ اونا
لبن ہم لعل یم بب موج پالن
سدت آسی سہاروزی مہا کال
بدرگاہ پدر جاروب سپنین
سداشیو بیہ اوما ادہ کرزہ زانک
پگاہ چھی پھل ہمک لونک سپنہ نو
اوماسی پیمہ تھما کرہ گردو چالی
زہ ما آسی پنن گنہ کنھہ امیدا
زہ وچھہ ولت پا پیو فیری تہ کنھہ راے
متھی ادہ کھن وچھت پلہ تیتھہ بن زاگ
کھاکرنی دپن لوکن بہ چھم لال
وچھن گرتھ خاہ دکیاد امہ جاوک

اچھن ہند گاش ہو رچھنک وچھو ہے
خبر چھا کیا تمس ورنس ژِ نشہ آتش
دوہن ہنز کت چھہ کیا دِ ییہ ژِ ترچھا وت
قسم چھم یہ سہ تکہ ژہینہ ہی ژِ تراو
یہی کت نست تمس کر اوس معلوم
کھا کرلی ژِ ماتس کن وچھت زات
تہند مستہ وچھت رودی کنہ ہوش
اوما ماتا بہ رچھنک گگہ منز لے
غنیمت زان ژِ ونکن کرتہ ریت کار
پگاہ بلہ تم گژہن نیرت بہ اگاش
گژِمک ستیاس یُد دیوانہ لاگک
نتی راوُن مرت لبہن ژِ لنکا
حتی المقدور از یُد چھی ژِ طاقت
دلا خوش روز ونکن بھدہ تل سوز
وچھن ون ترن یوگن سنہ راگیتہ گو
پیوان تھکن وست دونہ وی ون ناد
گرا فریاد تراون نالہ لاین
گرا دونہ وی سمت جامن ون چاک
گرا ژٹان یند وسمت گل دوان ناد
ودک تھ تھ دونہ لگس پانہ اگاش

شکمہ نیرت کرن ونچہ اندر جائے
پریم ہمہ نی یہوی چھم سریہ پرکاش
پون چھی ونہ نیون چھی ونہ ناوت
گسو اَدہ پا ہیوکہ مکہ ژِ باوت
دین سیو اکرم ونہ چھم یہ معصوم
ژِ راتس وُنہ دوہس راورت رات
لگوک ژھ دِتہ اتھن ر دیوکن پوش
ژہ گرنی گژہ گورہ دورہ فلے
ادما دیوی تہ تس وہ چھی چھی خبر دائے
یہ ونمی یتہ روز چھی نہ میلنچ آتش
بہتھن بیرن گوفن تل پانہ زاگک
تسند درشن وچھنہ روزی ژِ شنکا
کرک خدمت غنیمت چھی غنیمت
پنن ونم چھی پژی ونمی ہیروی موز
ودنہ لگ اِن بابت کُش تہ بیہ لو
مشن ادہ رامہ جو سیتا پوُن یاد
گرا ہم پان پننوی ہدہ کھارن
گرا دولہ گن وون روایہ لد ان چاک
دپان وچھتو پتو اس تا خلف زاد
سیٹھہ تھ تھ دونہ وی گیہ پراش

گرن فریاد دونہ وی لگ رِوانی
پرتھس کن لگہ تمہی نالہ دے

بالمیک رشی کا امرت برسا کر راجہ رامچندر لچھمن جی وغیرہ فوج کو زندہ کرنا بعد میں راجہ رامچندر کا سیتا جی سے گفتگو ہونا

سوو المیک رش گُت گرہ اوس نیرت
وچھن یم رت پکن دریاو دریاو
پکن تت وُہنت یلہ ڈیشن ہیدی کا
ریمن یُیتھ میانہ بدبختیہ ستن گو
سنگرہ بیچھ شین ران تیم پان گھلن
تیھن یوگی تُہرن لگہ نابو پارسی
دپن یدوی تتے گانہہ مود ہرون
سین یلہ زندہ تم سارے دوبارہ
گرہہت تت رشس سندس حجرس اندر زا
دپان یت نام نہ میلن بہ بوت ران
تہ سیتا یلہ ژلیت گیہ نالہ تراوان
اتہن دون تھپ کرِتھ یلہ ہاونس رُتم
پترن لگ ہیٹ دنہ سارنی تمن ناد وُ
انسان کھیلان گیہ ان ہیرہ وک ناو
پتر یا پتر ہیت شہرس اندر گی
رشس لگ پرژھنہ دُنس حال سور
رشس لگ پرژھنہ تس کیا غوغو ہوا
پکان تس ہیت گوڈ وچھیہ تن تنہ
انہ سیتا نیر کتین رامہ اد ناد

دپن رشہ کال ہمہ دوہ دوت پیرت
ونیہ لگ چھا خبر کس کیا ہنیت آو
کرن آہی بلن یم سانہ بیمار
ددن وارا ونہ لگ آہی سد آیہ
کرن ووزلہ امرت رود ڈالن
ہرن امرت تیم گی زندہ سارے
سین سُستہ زندہ یلہ تیم امرہ چون
تمس سیتا یہ من گوستمگ خار
کرن بربند وچھنو گیا گبس را
پتن بُت رامچندرس ہا ونہ زات
نین رشس رامچندرس نشہ زرہ سنہنا
زرن تل ہمراہ پاونس تم
خفو چھا بہت یہ لچھمن شتر گن
نگر کن گی تمن دون ہیت بیادی
وونہ لگ راژہ تس بہتا ژلنو لی
خبر چھا تیہ ژھنوی ما پانہ ہو دو
کرمہ پی اوس کرُمنہ کا کم ژون
وچھو کس سیتا یہ تھوؤمت بہ گرشا
زرہ ژٹ چھو بند وننی لچھوو وا

دیُس تم رامچندرن ژھتہ نبر نیر
ودن سیتایہ ونس چھُکث اوتار
سمی ڈیٹھم سیٹھاہ ون سینیس پیر
بوی نیری ژہ کیا اده میون چھی غم
گودنی لی ہنہ یُسہ پرژھ آسہ عشوا
تریم تره نہ وی برادر چھی بلاویر
یژی لوبن ژلی گوم از جان
دیاکر وُنہ ژہ کیا چھی ما می میانی
دوہ وی لولہ نارہ سیت دزان اسہ
کرنہ لگ یامہ چھُو ژن ارہ پارہ

دِلک دۄکھ ون ژلی شہرس اندر فیر
وُچھن چھکنا جگرس چھُم ہوان نار
چھو آخر کرہ گژھن نیرن گژھم پیر
گژھی دریاوہ منزہ اکس پن فیراہ کم
دویم آسک ژاین پانہ اوتار
زمینس سیت شوون آکاش ژ تیر
ندا اُوسم ژہ وانن یم ژہ سنتان
ژہ گژھ نیرت شہرن کر پانہ ژالی
شر گہ منزہ راسہ ہنڈان ون آسہ
لگُس تہ کتھ ونہ تلہ وارہ وارہ

رامہ چندرن دیپ بر ہنزہ رے
کرہ آنند پننہ گرے

کزلہ گیک ازلہ اوسی کشت تلت ایشرن گوسی دیاد وِگن ون سندے
کرہ آنند پننہ گرے
کرم کرک تازہ ہیہ مال مالیہ پانہ ژہ ماران چھی ناگرایہ ژہ مایہ روزک گو تاہ زرے
کرہ آنند پننہ گرے
بونہ ونڈک وگن ژلوی روز پرستند شہر نگاوی نیرو چھیم یمہ پنجرہ ژرے
کرہ آنند پننہ گرے
بانہ تلن واریلہ نہ آوی غار ژھتم تہ تمنا دیہ اوی تانہ الکہ پہ ژہ منزمہ لرے
کرہ آنند پننہ گرے
ہاد موکھہ بارگی ... تراو ملالہ یہ چھم لوتہ ... متعا وِ تس وی کیاہ گرے

کرہ آنند پننہ گرے

نوچھہ کرت اشر باگ تھاوت اچھہ	دری ماوت دریتھ ماؤ کرہ آنند پننہ گری	تمی زالن پننہ تارہ تُری
چھون دورِ ریشہ اون بوز	گول شتھر شمت خوش رود کرہ آنند پننہ گرے	اول آوارہ چھمہ لول بے
واتہ ہی کرِشہ ساناہ زراونا	سُود کیاہ نیرِہ تھموداون کرہ آنند پننہ گری	ہول کیا سول کمس مری
غارہ رُت تھنزہ ویری	لس مرت گو سوکتہ فیری کرہ آنند پننہ گرے	غم کھوان چھک رت ماز ہری
راچھندرن یاتھ وُنس	پیہ وسن جلاو گنڈ نس کرہ آنند پننہ گری	لج سہ ژاپنہ پننہ ژری
شیلہ مان پزن ہُترہ رنہ آہی	تمہ پیہ وُنس پننہ شاہی کرہ آنند پننہ گرے	کم دپنی ژہ تکیہ درے
پوشہ کُت چھنہ پوشن بابا	توشہ کت کیہ و تچھم مایا کرہ آنند پننہ گرے	روشہ دتھم موکلہ پوشہ تُری
لی ونس گی تس ہیہ مالے	تمہ خوتن زوپر زالے کرہ آنند پننہ گرے	پر ندہ بوز کتہ زندی امر
لولہ ناون جلاو دُش	شیلہ وش ماپن زُش کرہ آنند پننہ گرے	لی ونن ون مادنم دری
ماچہ دیہ گن گی تمرن	آسہ راتس لیلا کرن کرہ آنند پننہ گری	زون زن آس کھُبر دری
گاش تت ہینہ پرکاش شُش	لولہ الماسہ سیت ونده گُنس کرہ آنند پننہ گری	پھشہ سینہ پن من مخنتہ ہری

مارہ کرزلس اَم مارہ منتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

ماجہ زایس وِدشِیلہ ہورم — کرانہ در آیس تمنا سورم — لانہ آیس امیس سیتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

زِوہ نوی فِرمہ جوتس تہ سندت — کولہ رِشہن ناوہس گنبدت — چھم وچھن ہان یم گوم پتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

کولہ رِشہنِس بُیلہ ماجہ — وتہ فِرم زنکھ راجہ — نتہ مارِ سے لس کونہ تتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

رِل کرِت وُتمہ وِشامترن — کونہ چھیم وُنِ کرمہ لُون تترن — عیب سینچن یمہِ ہلیستی
پارہ ولی کرمیون چارہ

سوی لُیس سندہ اپورتوی — یُس رِہان بریہ چھنہ گرستہ — نتہ میانِ پاٹ لُیس ہیتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

وَرِ و نو وِیشہ بُرزہ گنڈم — کوٹ ٹھسنہ کنہ کوہ تال زِھنڈم — وَن گیس گٹ گیم رُتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

لشہ گنجنم نارِ نہ زھٹہ — پشہ کوتاہ کرتم گٹہ — ہشہ کرنس کھرِ دِت پتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

ہوش ڈلم وُٹھم مہ وُنا — ہوش اوسُم کرمت ہنا — اُوش اوسم مہِ سنت سیتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

یاونس آم مے گوم تراو — کیاہ ونت کہ ناو سندہ چھاو — راونس میانِ پرہ یاف کھتی
پارہ ولی کرمیون چارہ

تمی نفس تتو تمہ حالہ — ماجہ بنہ کرنس حوالہ — کیاہ ونت کہ تس چھیم سیتی

پارہ ولی کرمیون چارہ

تیوت ڈُدُم سیلاب بند
پُرچھوٗ تی یلہ پیغام بورن
پانہ ییت آو مارُن سوراونس
ادہ نیس اژان ماجے
شہرِن سیت کرہ نم شہر باشی
اَنت زونم شیت لوہ سرس
لج ودنہ گوٗر کنیتہ زون
کوٗیہ گرِہ آسن ڈکہ سدث
دِیوہ تا دراے سماکھی دُسے
کیاہ ونت ہکہ تس ستر گرِداسی
توتہِ پیٹھ پرن پوٗلن

اثہ سیت سور سمسار ونیو
پارہ ولی کرمیون چارہ
ادہ ہلمت لدر شُوزن
پارہ ولی کرمیون چارہ
اوس لوکن تھانہ ہاون
پارہ ولی کرمیون چارہ
دِیلہ ونون تمہِ اشکہ گاجی
پارہ ولی کرمیون چارہ
زاجنس لاجنس ڈالہ واشی
پارہ ولی کرمیون چارہ
رکیتہ ژلمنہ ون کیاہ کرس
پارہ ولی کرمیون چارہ
زدہ یلہ تلہ سوالماس کھین
پارہ ولی کرمیون چارہ
نتہ ژت گرِہ ہن تس ون بن
پارہ ولی کرمیون چارہ
بال پُورس تہ لگ ریونی
پارہ ولی کرمیون چارہ
پرِژہ اکن عامس تہ خاص
پارہ ولی کرمیون چارہ
شیت کروہ ادہ اگن زوٗلن ۸۰
پارہ ولی کرمیون چارہ

ون ژہ کتہ روزک مژہ ولی
ویاد کیج دیہہ چ ساڈہ ستی
گوس کیاہ آم تراوت مہ تی
مشکہ کرہ نم شہرن ستی
دیوتا سادِ گی آرہ کیتی
ہیت لدنم ژہ پاف کھتی
کوٗر زایس تہ سوٗر گوم ہتی
دُن لوٗ ژ ہارت پننہِ ولی
دری کیاہ ماو تم دارہ چھتی
دِیوہ نا ہیت سیتا چھہ کی
سیتھ پر لی کس چھہ بنیتی

بوکرُس پوشامہ سُندر
سرہ کرُس تارس اندر
پارہ وَلی کرمیون چارہ
ندرہ لاجھس چھمو تمی

مالِ وَتِیانس چھُی وَنُنہ آون
کال آوی تہ تھو تھس تراہ کن
پارہ وَلی کرمیون چارہ
ژالِ تمِ نارہ تنگل تتی

تتہ اچھن ورِمہ پولادچی
کھٹ بوڈ الیس تہ کہوچی
پارہ وَلی کرمیون چارہ
گٹ سمی گوم آیس تہ پتی

گرہ پننہ دوہ پیشہ بیرم
صاف ونتم گم پاپ کرم
پارہ وَلی کرمیون چارہ
کونہ ونس کیا گوم مہ ستی

گرہ شہنس نیر کلٹ
شراک دِیتم والنچہ برت
پارہ وَلی کرمیون چارہ
واک اوسم ونِ مرہ پتی

معنہ کیا یعنی کُن بوزائیس
زانہ کُس لاتہ کمین لو آیس
پارہ وَلی کرمیون چارہ
ون گیس ونِ بو چندن لتی

زوم کرتم پنج کتھہ ہنا
گوم وندس ایژ بسنا
پارہ وَلی کرمیون چارہ
گوم گیم کمن ستی

تیر دِتیم والنچہ برت
گوم اپارہ پیور ترت
پارہ وَلی کرمیون چارہ
اکھہ سمیتن تہ کتھو سیتی

نارہ تنبر تنبتی ہیم
دچھنہ ون کوت جلاوہ ہیم
پارہ وَلی کرمیون چارہ
پرہ قسمت نیر پشہ پہتی

پیٹھہ ہنت تو تہ پت چھنہ پون
موکلہ دیت ووکھسہ بنئوی ون
پارہ وَلی کرمیون چارہ
چھکھ لگوم سو تہ ون مرہ پتی

مُفت مانگی مول چھا منگن
دروت مولن تیرن سگن
پارہ وَلی کرمیون چارہ
وانہ ہی کُت پمہ حاجتی

وندۍ ژن گوتس سنگی را

تمہ دپئس سورم جوائی

ہوش نیو تھم ژہ پوش نوٗ

چھم ژہ رستۍ گۍ مائد

چانہ لولک سورم

یُس ہیس ماجہ کرد سیوا

کاژہ زوٗنی لوگتھم گرانوۍ

نادہ تمی دیتھم نہ آلو

ہیت بویلہ لی آسس آمژ

لوٗب تمنا سوٗری مہ درائیم

یُس کری لولہ سیت دستہ پوشن

رامچندرن وبیوئس وارا
چھسنہ مولی برمُرہ راون

کر تلت ہکہ ون بار چالی
چھسنہ مولی برمُرہ راون

ہنگہ بر کڈ تھس مولہ
چھسنہ مولی برمُرہ راون

لس ژہ اگر ھتی بچھہ گچھہ پیدا
چھسنہ مولی برمُرہ راون

چھسنہ یژھ برژھ آسس سیتا
چھسنہ مولی برمُرہ راون

تس یادہ بیہ گنڈنہ پانہ
چھسنہ مولی برمُرہ راون

پورکت رگہ دین ژانوی
چھسنہ مولی برمُرہ راون

داد بوزہم سہو تہ شالو
چھسنہ مولی برمُرہ راون

تہ ترتیا چھس ماجہ زامژ
چھسنہ مولی برمُرہ راون

بارہ کنیا بلہ پھون ژانیم
چھسنہ مولی برمُرہ راون

نیستہ کرہن انس چھکہ روش
چھسنہ مولی برمُرہ راون

من چھو چنچل تن دیہ گراون

چھسنہ طاقت تن نارہ ژالن

کنگہ زا چھس ان آمہ تاون

کھسنہ کہ ہن اچھہ پوش چھاون

آنزہ نادت بیہ آز ناون

پانہ کیاہ چھکہ وہ دامہ چھاون

چھن تھس گنڈنہ کاون

پریاد منیچ چھکہ دیہ پاون

کھتہ ہن ام آدم کھاون

وندہ دمت کیاہ شہلاون

ہتہ ادہ نستہ رنگہ چھکہ داون

ناڑہ اچھس آئ ارہ کرتھس
جیٹھہ سورت منجھور چھو ہم
یم رشن ستہ رچھنس ووارہ
رات راتس کرک ہشیاری
رات سورت صبحن فلگاشس

خوار کرتھس تہ بو بارہ کرتھس
چھسنہ موٗلی برمرہ راولن
یوہ پن پن سپانہ تراوم
چھسنہ موٗلی برمرہ راولن
آسمس گیشر بو مارہ
چھسنہ موٗلی برمرہ راولن
کونہ لگہ ہت پنن بو پاری
چھسنہ موٗلی برمرہ راولن
تراو ہرتی یلہ پردہ پرکاشس
چھسنہ موٗلی برمرہ راولن

بیکساکس بستی بساون
دیرہ ہند پاٹھ وودرت گیمہ رتن
گنڈہ مس من بو دون یادن
آسہ وندک غم غصہ تراولن
رش دلپس ون بو سنبلاو

دلپس تھم رشن حشر رتس بہ کماری
مہ دس ایدا چھو برتھا جان چیزا
ترین سیوا کرن گرتہ برتھن کن
ترین ہندہ پاٹھ پرزاو دھرم لی ڈاں
مہ کر غفلت حشر برچھس سپاہ اول
یہ کمہ وزہ چھی زلتس برلتس کرت بند
دلپس تھمہ لوکرہ رش بائو یہ سمدولن
زخم اسینہ بلن بدن وواچھو نکی
یہ چھی ہیتھ گرپہ ہشن جانی مہ دری تھم
تتھ چھس تتھ ہن سنتوش کاٹھتہ جان
تتھ چھی وول باہم کنہ چھو لوزن

کھما کرتس کران برتھا چھو زاری
کرس سیوا اتھ گزراوی عزیزا
دل و من باف چھل کن تھو تھل بن
وندن گرہ برتھس پنیس پن پاین
گوبہ کوتاہ زہ آخر پان پنن تول
زہ لتیں پٹ کین بجر والتیں نہ ماند
امس شن چھی برابر دوست و دشمن
الکین بانس امس وہ لچھ ہواچھی
امس کہ چھی تہبر کت جایہ تری چھہ
کمن کت چھس گرھو ان آسہ نا لن
موٗلی ادہ چھینہ رشہ بائو یہ روزن

تیتھی نابد چھیت دودہ شیر مر اچھ
تیتھی دودہ شیر صِفت نابد ظلمن سیت
اَشِد چھُنہ کنہ ہسند اوشِد چھیو زبان
سِتھا غمہ کھت ہیتہ آرام اچھہ اچھ
اَمِس شہ سونت کالن ہیم نہ کنہ دو
اَمِس لشہ ہیم نہ کُنہ کُنہ زُن مُتی کھر
اَمِس شہ زہر کھون اچھی لوا تیلون
یہ کنہ ژھم اڈجہ رگہ رتہ بار او ہیم
کرس خدمت گژھی تیتھیہ سیتھا اشاو
وَنی یس رامچندرس ہیت لگم مان
گژھن نزدیک یس نارس ابو رحن
یَژھمک یہ ہمسری تس ہیت گژھ خوابہ
سیین سیتا کھیت بہن رٹت غم
رشو یہ وی یژمک راجت کھیت روز
ژہ گژھہ والنج تا پکہ تاوہ کالن
یہ کنہ ون چھُنہ رامنہ تاوہ رستوی
فِشت فانوس ٹھیکیا ژو نگہ واو
نہ رعد زہم تن تہ دشمن و اسنا وون
رشو یہ وی یژمک آتشن لبز
گیا نگ گیو متھت نار سی اندر یتھی
لدُن ادہ دادِ کین و کلسر لگس حوش
ریچ ہری اویچھ تہ گب رشہ کھست ژ

تہ نابد کہت گرن ورتھیو راجہ
تہ نابد کھت گران آوارہ گوچھہ یتھ
پرورِی منز سو گمس الیچہ دو گمہ دِن
خودی خود رام چھس سیتا یہ چھم نام
ہر داژہ لی الیتس ادی گوڈن نو
زنت لیس چھی منگس تیمس چھی ژن نہ دو
امس لشہ چھی اکوی ہار تہ راون
تہ زولم ژالمن زنگار گو سہم
نگرون باف خدمت لس چھیہ برباد
سو آسی ہیان پاکن حال حیران
و چھن گلزار لشہ دور دوزن
ژہ یہ سیتا تہ پرتھا رامہ اوتار
زیمی لاون سوی پالی و ماڈم
غمچ یہ گوپہ رٹ والی سوی لوز
پرپہ علیہ لوبہ لوکہ نارہ ژالون
وَنزن چھم دپہ لال بہ تاوہ رستوی
گران آلیچ بوز بنہ ژو بہ راجہ ناوس
یہ کنہ سوری تہ کنہ سوی نار سیتا ون
گوشچ کیت شہ ژپت لکھت پتہ
یہ لوکہ لیف تہ ویپی سو نشن شو
شما ئت تا پھانہ جہ کرسیش سرپہ
یہ یم سوری تہ اد سوری شادہ تہ

اَزِ گامرِت پتہ نَک وٕہ کھین دوبارہ
سوکھس وٕاتِتھ موکھس پوشِس نمسکار
تیمہ پائس ستھین کیٚنژاہ دیمہ نگارتھ
زُلم تراوِتھ پوتر وٕگتھ شاپہ زُبانِ
سوکھس پیٹھ دوکھہ وٕچھتھ شمشیر لارِن
اَتھن گر دنہ ژٕتیہ رُوزِتھ کھٹتھ پان
تَسنٕد غم کمِتھ وٕہس پلہ سینیٚم رات
نہ پوزِتھ رامہ جو گویژ آوارہ
ییژہا آتھ ایشیرس پوز نہ کیاہ آم
دلیس نم رِشژ چھکھ اوتار پانہ
ستی سیتا چھہ زمیٚن پوم آمژ
ستھا زاری کرِن ژٕہ ژٕگ کُن گنڈتھ میٚن
زِہنت تراوِتھ ژہ سُتراوِت امس ماے
ژہ گژہ نگرس اندر غم غوسہ وٕن تراو
ژہ پتہ زاری کرِتھ تُتھ وٕاتناوِن
دوہس اتھ وٕنس کم کم بہانہ

تَلک پاٹھِن امس لیٚش گژھ آوارہ
دوکھس پیٹھ وٕاتناوم چھارہ ولاچار
کرِم ہیتیاہ وٕرم اودہ چھنہ کینہ بات
توی بوی ژ ہلہ آسِم پتہ لارن
پمیس زُ وُٹھن والنجہ پراٹِن
نہ زانِن ستیتھ وٕلیہ ون زانِن ستیتھ زان
مولی کرتھ تلِم دروازہ پیٹھ زا
وٕشنہ لگُ اتھ رَشِتھ ستیت کیا چھو چارہ
لگُس وٕ دام ناحق گوس بد نام
کرُن او سُی لگُن ہیند گو بہانہ
زنکھہ را زِس ہُنزہ تلہ آسِس وٕ رامژ
[illegible] دِن رَاتَس زیٚ وٕجان پادِن
نہ ماگنزِتھ وٕنس ہُنز کیاہ امس پاے
تیاری کرِ جگُک ساما نہ سنبراو
مدارا وارہ وارہ ہنتہ ناوِن
اَمن سیتین نمیس تُتھ نام پوپانہ

راجہ رامچندر جی کا اشمید جگ کرنا اور غائب ہونا سیتا جی کا زمین میں

یہ شیچھہ پوزِتھ پکان پُتھ پتہ چھکان آی
کرِن ژٕادی مُشادی وٕراے بار ژٕ در
کرِک جاپاہ منتر پیٹھ براہمن

شِشس یہ خصت ہتن اُجینا یہ ہُنز زای
شمت رِشژ آمی نگیس پیٹھ پچو اوُر
کرنہ لگِتھ فاگنڈِتھ وٕشِنس ستھِن من

دپن بونہ پورِہ کینہ تیتہ بوٹ سنیاس
دکھنہ کینہ بوٹ اک اگست نارِ د منیشر
بین طرفن بہتہِ آکھمہ گیانی
سمِت آمِت تپیشر سِدتہ بیہ ساد
اگنَ زالِت مگن پنُن دہیان وارلن
دنہ لگ راچندرس کُن بیکہ یا
ستچ ساکھی چھ پلی تری سیت اَنین
دَھرم پولُن پزوی یامت یہ بوزُن
حکم بوزِن سو گوتُت وو لاران
پرَن ہیو لس تہ وِنِس سارِ کارن
دَیا کرو بتھ ہیہ سیتا، مَنہ ناوُن
تہ بوزِت گوسورش تس کرنہ زاری
پیتم عم غوصتہ ہا مین تراوِت نہی نیر
سَتی سیتا یہ بوزِت تراو تھیدِ پاک
دپن کیتھہ پاٹ گژہ تت اجدیایی
مَشن چھم وِن نشن ہو گوم بیداد
اَما کیاہ کرہ یہ رِیش چھم استادہ
تہ وُبراون وِنِت تام تس سِتین درائے
جگس والمیکہ یامت وُوت لارن
یوان یلہ ڈیٹھ سیتا راچندرن
پرَن پیہ راچندرس لیج وِنتہ زار
وَنُم کیاہ چھُم حکم وَنکِن بو آیس

پچھم کُن اک وِششٹ مہارِش تہ بیہ ویاس
وُتر کُن سارِ سمارکِ رکھیشر
گنیان ماوِن تہ تھاوَن پارِ زالی
کرِوکِ آنند تلک یکبارِ سمواد
فرن سُنبرِت پرن ناران نارن
یگنہ منڈلس ژہ سیلُن شوبہ سیتا
سیِپن اشمید سو پھل ہیہ وِیادکارِن
ششتر گُن انِہ نِس سیتا یہ سُوزن
رشاہ ڈیھِن پہ کُھٹ ترن پانہ ناران
سَتی سیتا یہ چھی شری رام ژہارن
ژہ یس سیتن بمس نِش واتناون
غمک مَل ژل ژہ چھکہ تِرِ مل کماری
گرس کُن یکِ ژہ وِن بینین سُرس فیر
وَنہِ لیج بیتھو کِنن بینینہ لگِہ جاک
گُڈِت ژہنمر دپَن وُلن پانہ آیی
لِشن چھس ژہ ہشن کیا بادہ رُویداد
دِیم ماشاف گژہ ماخوار زیادہ
ششتر گن ہیت ہنتہ اجدیا یہ منزری
ہمس ستہ پانہ سیتا آس لارن
جگس پٹ واژ مَنہ کِن آس ہمرِشن
پریم ترِنس ستھا گُرِنس نمسکار
فرس پانس کرُم کیا ماجہ زالس

دپس یم تورہ ترِل کرِ پنُن پان
تہ بوزِت لج وننہ نارانس کنُ
گیس آوارہ یژ ایشورہ نبر نیر
دزن یژ چھس ترٛن کیا پان کھا م
چھسی ترِل مہت درِشنانٹھ دم
سہ سیتا لی وَنِن وٹھ آس فیشن
نراین گوس بوزِت ادس رُت سات
پرکھٹ گیہ بوم لتس سیتا یہ الیس
سِتھاژ ولت سفر راوُن ژہ گالُت
یکن وُتھ وِنٛ ٹکن کھسِتھ دِیانس

رِشن منز ہاوِ دِری سورٛی ژلی پان
نرایِنہ کیاہ مِہ ٹپر ویدِ آدِ یپنُن
لوِ یِمسارہ لنشہ وِن سیپنس نیر
ژہ دِم ساکھی پنن تن نارہ ژالہ
پتی آمژ بوچھس تُت واتنا دم
پنشن یم رِش تہ یامت آمِ دیشن
جدا سِنپن یمی وزہ پانہ نُبت را ت
وونہ لج چارہ چھُنہ کنہ لارِ نیا یس
ستی روزِ ک تہ دھرمگ وعدہ پالُت
ننیچ لی تھاوِ ولہ پنِنس مکانس

نارایِنہ ولشنہ ریپہ شر یرامے
پرم دامے بوینی سجے

گوسِندہ پرمانندہ رِشپہ شاحی
وامنہ واسدیوہ سہسرہ نامے
یت کالہ ایشرس راج منجامے
زنکھہ رازِ بنہ زہم دارامے
آہنہ ہنہ تنہ پیرِ ہم پنہ جامے
منہ منزہ وِنہ آم آنتر دامے
توہ یتہ ایشرِ ن راج لزامی
وتو اس کرُن منہ لتس آمے

نراکار چھُک زرامے
پرم دامے بوینی سجے
راوُن گالیِچ آسیم پرے
پرم دامے بوینی سجے
وَنہ وَنہ فیران وَنِ دِیمے
پرم دامے بوینی سجے
ریکیہ واسنا فیرت گیے
پرم دامے بوینی سجے

سانانہ تراو یلہ پراو برنہ جامے
پتہ پتہ دراو شہر نرانامے
جنگلس منز سینتا گب بوزنامے
شروژہ بوز بوز یرثہ مہ کین شرزامی
ونہ منزہ راکھس دریث آیامے
لچھمن جو پتہ تو ر سونزامے
راون آم بدہ وہ ہہ کرژ دہ سرامے
زاجنس تہ گاجنس لاجنس آمے
دم دِی دِی تم پرم وِزامے
دھرمس پٹ من مہ در ڈنھاوامے
راکھس راچھہ انداندر روزامی
نت صبح و شامہ رامہ رامہ زیامے
گدہ گدہ واریو پژد وزامے
ہلمنت آو آن تم پیغامے
دپیم پانہ نیت واتہ شہر امے
تمسند ونہ سیت بیہ زورثامے
آکھ یلہ لنکایہ پٹ بوزامے
سیت نیہ تھس تہ غم غصہ درامے
گرہ وات نگرک پرو تہ تھہ درایامے
بھرت رازہ نیرت آو تندہ گامی
دوہ پینشہ گی گیا پاف کھرامے
پرہ تراو تھس پرہ کرتھس جامے

لچھمن سیت بت نیرت گے
پرم دامے بوہنی سجے
کم کم وید کم کم نیرلنے
پرم دامے بوہنی سجے
لارنس تس پتہ وِنت کرمے
پرم دامے بوہنی سجے
لنکایہ نیس ہاو تم بنے
پرم دامے بوہنی سجے
کرمس کیاہ کرہ بوزنم سنے
پرم دامے بوہنی سجے
سیت کیاو ہم کیوَل وَسے
پرم دامے بوہنی سجے
کیا سما بوزنہ باچھو نوی پے
پرم دامے بوہنی سجے
دوری ہندہ دوہ پچھری گے
پرم دامے بوہنی سجے
گولت راون کرکھس سکھے
پرم دامے بوہنی سجے
نگرس ساریسی شہرت گے
پرم دامے بوہنی سجے
کوہ زانہ کم گونہ کیاہ ونہ سنے
پرم دامے بوہنی سجے

سنتھاف تراوِت سوکھ پراوامے
پنیتو تہ پردِو دِتھ ہیم پاسے
لچھمن جو بیہ ہتھ رنہِ آسمے
تراوِت گوم گوم مندِن شامے
جنگلس منز فریاد دِتھ امے
نادکینہ لوزم نہ پاد دِلہ رامے
پاک پاک دِی تہ ی چاک گیامے
گنیانہ وگنیانہ وِیچار لامے
رات دوہ اپنِس تلی منجامے
چاک گیم جگر س اکہ نُن درامے
وُالیمکہ رِش بوزِت تورہ درامے
زان پاو ونہ اوہان پراوامے
دوہہ اکہ بہ بیت وُ دلس آمے
غو دیتھ درام شُوری لوتہ گُتس زامے
دِوکھ شراوِت سوکھ پراوامے
بیہ تراوِت وارہ پاہتہ شرامے
وُ نگن پادن تل تماشے
آوارہ کر کتھس شہر تہ گامے
پُتھ سینیت تو تیم دِتھ تم پامے
دِتھم تیر بروِنہ تھرگن بامہ امے
گوہ زانہ اپنِن کیاہ لیچھامے
وُل ہُس بُحیم تل لوم گرتہ تہ رامے

کیاہ کرہ مرہ مرہ پنہ مرتے
پرم وامے بو ہنی اجے
وَنس نیہ لنس پتھ لیشام سپدِے
پرم وامے بو ہنی اجے
وِیاد کیاہ آسم سپدِے رِپے
پرم وامے بو ہنی سجے
زہ ونم نہ فیرِت زندگی گے
پرم وامے بو ہنی سجے
ہاہی دِیہ آسنم چالی پرے
پرم وامے بو ہنی سجے
گرہ نیتس گیمہ وھرچھ پرے
پرم وامے بو ہنی سجے
اردی رالکُ اوسر سہمتے
پرم وامے بو ہنی سجے
بمہ ونہ یہم زہ بارن پھٹ دِپے
پرم وامے بو ہنی سجے
پانچھک آسہ تن زِت بیدرے
پرم وامے بو ہنی سجے
شُرلا زہ رازہ کوتہ مشان ہیچھے
پرم وامے بو ہنی سجے
چھولنی دور رکہ بوزرے
پرم وامے بو ہنی سجے

پرکاشہ ہاوم سالگرامے
دِیوہ دارن وَنِ وَنِ دِمی

مَتہ رُوشتم توشتم شریرامے
پرم داسے بوینی سبحے

تہ دُبراوُن ونت تان دارِ کِن درا ے
رِشن ساکھی منجن تانِ بومہ منزِ چاے

وِنہ لگ کھر پھ نگس وُشہ بومہ منز باگ
وسِت گیہ رامچندرَن ہیت دلس داغ

رِتی پیٹھہ از دوہن تام ہِم تہ کارن
دِوان وُن سن وُگتن ہِت جایہ ژہارن

وسن پاتال اکِ ژہارن بہ آکاش
ترِیم سمیس وچھان پرجایہ پرکاش

سمت آکاشہ دیو آسی وچھنہ رِشن
گرنہ سیتایہ لگ ہِم پوشہ ورشن

بِشمسن پرژہ ادہ ہموکھر گیہ گامہ
ہرن اُش بلیہ پرن گیہ رامہ رامہ

دِیک ہِم ڈورہ شنکر بورہ منز باگ
وسِت گیہ بومہ تل سینین تتی ناگ

گرو پا اوسُت تام ازکُری گام
وسِت بلیہ گیہ تلہ بوزنہ مِی آم

وچھم تہ ڈورہ منزہ اک ناگہ برادا
ہِتم سیتایہ کُن لائِن ہِہ باداہ

دِیم پاتی سیتا پنہ نیر
چھو پراران امہ حجکھس سِتھار ژ

رِتھی تت ناگرا وس وُتھہ تلاطم
تہ بوزِت شورہ سیت کانیُم زرقم

چھی پژہ گرژہ وچھن ہاوسی شہ وشن
پتی ادہ بومہ پٹ تلہ سونہ ورشن

وُنی کیاہ ازازل تی تا ابد رام
سُری پُش ساتہ ساتہ تس چھو آرام

وِنہ لگ کیا مہ کر سیتایہ سِتھہ حال
ہرت رت پرژلت گیہ زِیر پاتال

رِشو بلیہ بوز گرہس زارہ پارہ
بدن چھلہس تہ وُلہس خاصہ طاسہ

رِشو نامت کرک تس دم دِلاسہ
ستی سیتا پرکھٹ بومہ کا آسہ

وِنہ لگ تس گوڈان کرکھن ژہ ہاژ
گرِت شرلازہ گرہ کر ہمتن آوازہ

سُتہ پرژہ آس زِ تل پان ہاون
سہن شِشتِل تہ پانس پان والن